

Dijaspóra bošnjačka

www.dijasporabosnjacka.com
www.bosnianmediagroup.com
bosdijaspora@aol.com

20. maj 2006. Broj 25g Godina III g Bosnian American Independent Newspaper g

Published by: BOSNIAN MEDIA GROUP g

Cijena: US\$1, 50 BiH 1 KM EU1, 50 €

BOSNIAN MEDIA GROUP

Reagirajući destruktivnim mjerama na neusvajanje amandmana na Ustav BiH, Vlada Republike Srpske ne prihvata reformu Policije



VLADA MIORADA DODIKA PARALIZIRA REFORMSKE PROCESE U BIH DODIK KAO KARADŽIĆ

Okončana glavna rasprava o tužbi BiH protiv SCG

**TIM BIH USPIO
DOKAZATI
GENOCID**

Zakazan termin jesenjih općih izbora u BiH

**OPĆI
IZBORI
1. OKTOBRA**

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Sulejman Tihić u posjeti Sjedinjenim državama

**RAZGOVOR U
BIJELOJ KUĆI
O USTAVNIM
PROMJENAMA**



OFANZIVA

Ratni zločinci pred Sudom BiH

NA ZLOČINCE

Intervju Atif Dudaković, bivši komandant Petoga korpusa
Armije BiH govori samo za Bošnjačku Dijaspору

BORBA ZA BIH

Kulturni događaj mjeseca u
Sjevernoj Americi

**FILMSKI
FESTIVAL
U ČIKAGU**

Svjetsko prvenstvo Dijaspore
BiH u malom fudbalu

**NAJBOLJA
EKIPA IZ
BELGIJE**

**NIJE ZAVRŠENA, ONA
SE VODI SAMO
DRUGAČIJIM
SREDSTVIMA**



Dijaspóra
bošnjačka

OFICIJELNI SPONZOR 11. SUSRETA BOŠNJAKA SJEVERNE AMERIKE

Dozvolite da budemo Vaš glas!

Povrede na poslu

Socijalno

Saobraćajne nesreće

Pogreške doktora

Štetne hemikalije



BROWN & CROUPPEN

Na bosanskom jeziku
besplatno kontaktirajte
našeg pravnog savjetnika

Sabina Kalkan

314-621-6321

skalkan@brownandcrouppen.com

www.brownandcrouppen.com



*U čemu
Vaš biznis vidi
profit?*

*Jesu
li za uspješan
biznis važni samo
dolari?*

**Želite li da i Vaš biznis ustupi prostor
kiosku "Bosanska Žena" i tako doprinese
boljem zdravlju Vaše zajednice?**

Uspješni biznisi trebaju i zdravu zajednicu koja će ih poduprijeti. Zbog toga se nadamo da će Vaš biznis podržati "Bosanska Žena" kiosk program, čiji je cilj da poveća svijest o raku dojke među Bosankama, kroz korištenje pokretnog kompjuter kioska. On se aktivira dodirom ekrana i na licu mjesta isprinta magazin napravljen specijalno za osobu koja ga koristi.



Zahvaljujući podršci od strane St. Louis Affiliate of the Susan G. Komen Foundation, učestvovanje je besplatno, a Vaš biznis dobija besplatnu reklamu u "Dijaspori bošnjačkoj." The St. Louis Affiliate of the Susan G. Komen Foundation i osoblje magazina "Bosanska Žena" žele da istaknu imena biznisa u St. Louis-u, koji su do sada pomagali tako što su ustupali svoj prostor za kiosk "Bosanska Žena". Vašom pomoći, stotine žena je dobilo važne informacije o prevenciji, testiranju i liječenju raka dojke. **Hvala!**

Bevo Place Apartments
International Institute
Berix Coffee
European Food Market Vrelo
Ljubija European Market
Europa Market
Southern Commercial Bank
Dado Mesnica
Family Medicine of South City

"Bosanska Žena" kiosk trenutno možete koristiti u prostorijama BiH Travel Agencije, a kasnije slijede i druge lokacije u St. Louis-u!

Ako želite saznati više o programu "Bosanska Žena," nazovite broj 314-977-4021!

Dijaspora

bošnjačka

DIJASPORA bosnjačka Bosnian American Independent Newspaper

St. Louis, Missouri
Published by:
Bosnian Media Group

Editors:
Murat Muratović (USA)
Mehmed Pargan (BiH)

Design:
Tarik Ibrahimović

Writers: Tarik Bilalbegović, Emir Ramić, Bajram Mulić, Murat Alibašić (USA), Hariz Halilović (Australia), Suzana Pargan (Sweden), Amela Osmanović (Deutschland), Mehmed Pargan, Lejla Hodžić, Hazim Karić, Nedim Berberović, Mehmed Đedović, Hazim Brkić, Sabit Hrustić, Lejla Sofić, Ilijaz Dudić, Amela Isanović, Mirzet Hamzić, Nazim Ibrahimović, Ehlimana Morarević - Matoruga

Office in U.S.A.
DIJASPORA bosnjačka
P.O. Box 2636
St. Louis, MO 63116
1-314-494-6512

Office in Bosnia and Herzegovina
DIJASPORA bosnjačka
Oslobodilaca 9
75000 Tuzla
061-730-882

www.bosnianmediagroup.com
www.dijasporabosnjacka.com
e-mail: **bosdijaspورا@aol.com**

Redakcija
zadržava pravo objavljivanja svih
prispjelih priloga na našu adresu
bez nadoknade ako to nije ranije
utvrđeno ugovorom. Rukopisi i
fotografije se ne vraćaju. Svako
lično mišljenje nije i stav
Redakcije.

DIJASPORA bošnjačka, list
Bošnjaka u iseljeništvu, izlazi
jednom mjesečno.

Cijena: USA \$ 1,50; BiH 1 KM;
Europe 1,50 €; Croatia 10 kn.

Pretplata se dogovara u direktnom
kontaktu sa Redakcijom.

Dijaspora

bošnjačka

Naredni broj Dijaspore Bošnjačke
izlazi 15. juna

BOŠNJAČKA POLITIKA KOJE NEMA

Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike napravio je u posljednjih nekoliko godina nevjerovatan uspjeh, politički se profilirao, ali je neophodno da se konačno shvati jednost ideje Bosne, tako da treba pregovarati i surađivati čak i sa crnim vragom, ako je to interes Bosne

Energija potrošena na propali proces ustavnih promjena u Bosni i Hercegovini nepovratno je nestala zajedno sa vremenom od godinu dana, koje je utrošeno da bi se došlo do bilo kakvih rješenja, odnosno ma kakvoga demontiranja Ustava, što se pokušavalo bezuspješno čitavu prethodnu deceniju. I dok se bošnjački političari još nisu ni okrenuli oko sebe, a kamoli otpočeli svoje mahalske svađe ubjeđujući svoje glasače da su baš oni spasili BiH, srpska politika je krenula u (uvijek neočekivanu) ofanzivu. Glasajući za ustavne promjene srpski zastupnici u Parlamentu BiH dobili su prešutno odobravanje da mogu uraditi ono što žele. I naravno, Milorad Dodik nije ni stigao u Banja Luku iz Sarajeva, a već je obavijestio zastupnike u Narodnoj skupštini Republike Srpske i novinare, kako ne prihvata reformu Policije, te da ga ne interesira šta je to ustvari dogovoreno, jer „dogovoreno je sa Muslimanima da mijenjamo Ustav i oni su slagali imam pravo i ja“. Ova odluka Milorada Dodika poklopila se sa razvojem događaja u Beogradu, vezanih za Ratka Mladića. Evropska Unija prekinula je pregovore o postizanju sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, jer Beograd nije do 11. maja isporučio Mladića. I to je u Beogradu dočekano sasvim normalno, bez obzira što je želja da ti pregovori otpočinu godinama bila toliko jaka, da je otpočinjanje pregovora tretirano kao nacionalna radost.

Zašto prekid pregovora nije shvaćen kao neuspjeh? Upravo zato što u mjesecu u kojem su prekinuti pregovori trebaju biti donijete dvije važne odluke: sudbina Crne Gore i Kosova. Kada su već prekinuti pregovori, međunarodna zajednica neće moći oduzeti i Crnu Goru i Kosovo dakle, po toj logici, pregovori su žrtvovani svjesno da bi se sačuvalo Kosovo. A Evropa neće moći bez Srbije, tako da će i suspenzija biti nekada suspendirana. Zašto sve ovo vezemo? Da bi smo pokazali kontinuitet i monolitnost srpske politike, koja u datim momentima zna biti potpuno nelogična, ali dugoročno ubitačna i efikasna.

Pristajanjem da podrže ustavne promjene Srbi u BiH dobili su legitimno pravo da ne prihvate bilo koji drugi reformski proces. Dodik je već naredne sedmice osvanuo u kabinetu Vojislava Koštunice u Beogradu, a samo dva dana kasnije u Banja Luku je došao Boris Tadić. Tri dana poslije Dodik je zakonačio u Podgorici kako bi sa Milom Đukanovićem podijelio radost zbog odcjepljenja Crne Gore??? Iako se čini da je sve nepovoljno po Srbe u BiH: nisu prihvaćene ustavne promjene za koje su se zalagali (zalagali su se deset godina da se one ne dese), disolucija Srbije i Crne Gore (pa i Banja Luka želi takvu vrstu odvajanja organiziranjem referenduma), stvari u srpskoj politici stoje mnogo bolje nego su ikada stajale. Na drugoj strani Sveta stolica je konačno napravila zvanični sporazum sa BiH o

suradnji poziciji katoličke crkve u BiH, kazavši da joj je stalo do ovoga parčeta zemlje koje nastanjuju i Hrvati.

Bošnjaci!? Bošnjaci nažalost ništa ne vide. Politika je svedena ponovno na međusobne obračune a svima su usta puna Bosne. Kada se ne svađaju, bošnjački političari su suočeni sa traženjem rješenja problema koji se stvaraju negdje daleko, a djelovanjem domaćih mešetara: posljednjih mjeseci skovana je nova krilatica „bijela alkaida“ sa jasnim aluzijama da se radi o Bošnjacima-Muslimanima. Svijet govori o strahu od muslimana Bosne, iz Bosne Amerikanci izvoze naoružanje i doturaju iračkim pobunjenicima, a krivi su opet Bošnjaci. Bošnjaci nisu pristali na ustavne promjene i oni daju signale svijetu da su protiv prosperiteta BiH. Ltd.

Sulejman Tihić, trenutno prvi političar u Bošnjaka (bar prema funkciji koju obavlja) dan prije zaključenja ovoga broja Bošnjačke dijaspore doputovao je iz Sjedinjenih Država u BiH. Tamo se susreo sa važnim ljudima, da čak kažemo političkom elitom, izuzev predsjednika Busha, sa kojim nije popio kahvu. Tihić je imao priliku da promijeni ovakvo stanje. Vrata su svugdje i nama otvorena, ali, sam Tihić nema tu podršku unutra, u BiH, gdje međusobna neslaganja ne b smjela utjecati na državne interese, bez obzira ko u datom trenutku ima prvu poziciju u narodu. Upravo kada se on vratio u BiH, u Sarajevu je otpočeo Treći Kongres Svjetskog Saveza dijaspore BiH. Podsjetimo, ta ista Dijaspora je potpuno nekritički reagirala na ustavne promjene, ne nudeći rješenje ali kritizirajući postojeće mogućnosti, profilirajući svoje djelovanje na destrukciji, a ne konstruktivnom djelovanju, što se u političkom smislu tretira kao diletantizam.

Tihić se u USA susreo i predstavnicima Dijaspore, ali je bilo evidentno, da je i sama Dijaspora izdijeljena: u USA se Tihić susreo sa predstavnicima Kongresa Bošnjaka, u Sarajevu sa predstavnicima Svjetskog Saveza. Ove dvije (obje krovne) organizacije u bh dijaspori, na potpuno su različitim kolosijecima. Dobro je sve dok je zajednički interes Bosna i Hercegovina i do tada se može tolerirati takav odnos. Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike napravio je u posljednjih nekoliko godina nevjerovatan uspjeh, politički se profilirao, ali je neophodno da se konačno shvati jednost ideje Bosne, tako da treba pregovarati i surađivati čak i sa crnim vragom, ako je to interes Bosne. Ako neće brdo Muhamedu, hoće Muhamed brdu. Zato, naš prijedlog je da Kongres zauzme stav na Susretima u Čikagu, da se iz ove institucije, iz koje godinama izlaze dobre vibracije, pokrene inicijativa objedinjavanja ideje Bosne u cijelom svijetu, makar ostale institucije, koje će biti (ne)formalno objedinjene, ne bile dio Svjetskog Kongresa Bošnjaka ili KBSA. Jer, dopustit ćemo da i drugi imaju želju i volju da Bosnu, uređenu i normalnu, zovu svojom zemljom. Jer to je prevashodno bošnjački interes.

Nogometna asocijacija BiH klubova Amerike i Kanade organizira

CONGRESS CUP U CHICAGU

Oni koji najbolje znaju i koji dišu punim plućima samo ako se priča o fudbalu najzad su dobili priliku da se iskažu kao pravi profesionalci. Nogometna Asocijacija BiH klubova koja je nastala prije nekoliko godina i koja korača sporo, ali i te kako ostavlja dubok sportski trag na ovogodišnjim susretima Bošnjaka u Chicagu će na svoja pleća preuzeti sve ono što najbolje i umije. "BACA" sa svojim članstvom i predstavnicima Mesudom Kulauzovićem i mr. Mujkom Erovićem su još u decembru 2005. godine počeli razgovore sa predstavnicima Nogometne Asocijacije BiH klubova. Selektor nogometne Reprezentacije BiH za Ameriku i Kanadu, gospodin Bobo Gračanin i Mirza Jelovac, predsjednik Asocijacije, su se nekoliko puta obreli u Chicagu dok nisu postignuti dogovori na obostrano zadovoljstvo.

"Ovoga puta sve mahane i nedostaci će biti uklonjeni sa ovogodišnjeg Congress Cup-a i nadamo se da će proteći sve u najboljem redu jer tačnost i regularnost je povjerena pravim sportskim radnicima"-bile su riječi predsjednika "BACA" gospodina Kulauzovića. Bobo Gračanin poručuje da će

Chicago ugostiti i predstaviti publici na jednoj revijalnoj utakmici imena kao sto su: Janjuš, Hasanbegović (Sarajevo), Abid Kovačević, Dževad Kreso, Enes Menaledija (iz Iskre Bugojno), Hodžić (iz Veleza), Matrak i Spahlić (iz Lokomotive), Nedić (iz Veleža), Bašić (iz Slobode), Kadić (iz Prijedora), zatim Bobo Gračanin, Mirza Jelovac, dr Hurba, prvi naš profesionalni igrač u Americi, Sejdić (Borac B. Luka), Hare Didić (Strikers) kao i Emir (trener Bostel-ekipe osvajaca dva Congress Cup-a). Do sada se prijavilo preko trideset nogometnih klubova i očekuje se najmasovnije, najorganizovanije kao i najveće okupljanje Bošnjaka na ovome kontinentu. Kako će Chicago ugostiti sve pridošlice najslikovitije je rekao gospodin Kulauzović: "Želim da svi koji imaju nijet da dođu, budu tu sa nama, a mi ćemo ih prihvatiti kao pravi domaćini i kao najrođenije. Ako dišemo jednom dušom, družimo se i slažemo, tada za Bošnjaka neće biti ama baš nikakvih prepreka".

Kongresni dani su tu, zato budite i Vi dio tih dana.

K.A.

Reagirajući destruktivnim mjerama na neusvajanje amandmana na Ustav BiH, Vlada Republike Srpske saopćila je kako ne prihvata reformu Policije

VLADA MILORADA DODIKA PARALIZIRA SVE REFORMSKIE PROCESIE U BIH



Reforma Policije u BiH, koja je prošle godine bila okončana potpisivanjem sporazuma koji je predviđao organizaciju Policije na državnom nivou, ponovno je ušla u kriznu fazu, nakon što je Vlada Milorada Dodika najavila da ne prihvata takvu reformu iako je ona već dogovorena. Kriza procesa reforme Policije nastupila je netom poslije neprihvatanja ustavnih promjena u Parlamentu BiH, dobivši vrlo ozbiljan skupštinski epilog, kada je početkom ovoga mjeseca Narodna skupština RS-a usvojila preporuku o modelu buduće policijske strukture u BiH u kojoj se ističe da Direkcija za sprovođenje restrukturiranja policije u BiH nije formirana na bazi Sporazuma i treba je odmah reorganizirati tako da RS bude u njoj, a prije svega u njenom Upravnom odboru, zastupljena u skladu sa usvojenim Sporazumom o reformi Policije, po kojem je Direkcija "zajednički sporazum i privremeni organ sporazumnih strana".

ODGOVOR REFORMOM POLICIJOM NA REFORMU USTAVA

Tražeći adekvatno rješenje policijskog uređenja članovi Upravnog odbora Direkcije za reformu policije nisu se mogli usaglasiti o modelu policijske strukture u Bosni i Hercegovini, a posebnu dozu opterećenja ovom tijelu stvorila je Vlada RS-a sa premijerom Miloradom Dodikom, prijeteći kako neće biti prihvaćeno ni jedno rješenje koje ne bude u skladu sa zahtjevima Srba. Desetosatni sastanak sa samo jednom tačkom dnevnog reda završen je neuspjehom. Član Upravnog odbora Direkcije za reformu policije Vinko

Dumančić, koji je predsjedavao sjednicom, rekao je da je do glasanja ipak došlo ali da konsenzus nije postignut, jer odluku o budućoj jedinstvenoj policijskoj strukturi Bosne i Hercegovine nisu podržali predstavnici policije Republike Srpske. Umjesto odluke usvojeno je, kako je naglasio Dumančić, mišljenje prema kojem bi policija naše zemlje trebalo da bude organizirana na dva nivoa - državnom lokalnom, iako su međunarodni predstavnici u BiH i EU, bili eksplicitni, da se organizacija policije mora provesti po evropskim principima.

Iznenadeni ovakvim razvojem događaja u OHR-u su upozorili da je Direkcija za reformu policije u BiH u priličnom zaostatku u svom radu zbog odbijanja Republike Srpske da usvoji prijedloge koji su bili na stolu, iako sama Republika Srpska nije dala ni jedan prijedlog koji bi zadovoljio tri principa Evropske komisije. Ako i dalje nastavi ovako, to je najsigurniji način da pristupanje Bosne i Hercegovine integracijskim procesima Evropske unije bude odgođeno, izjavila je glasnogovornica OHR-a Ljiljana Radetić. OHR je također uvjeren da se unutar Direkcije za reformu policije može pronaći rješenje koje poštuje sva tri principa Evropske komisije. To je izjavio na konferenciji za novinare portparol OHR-a Mario Brkić.

Predsjednik Republike Srpske Dragan Čavić zaprijetio je da će doživjeti propast rješenje koje napravi Direkcija za reformu policije, a ono bude rezultat preglasavanja i neuvažavanja zahtjeva jedne strane. "To će u septembru doživjeti propast kada dođe na dnevni red

vladama, a posebno kada iduće godine dođe na red u parlamentima", kazao je Čavić. On je naveo da u RS postoji opredjeljenje da se poštuju evropski principi, te da će se u okviru sporazuma tražiti rješenja koja mogu biti prihvaćena od svih i ne mogu biti nametnuta. Čavić je naveo i da se u FBiH zagovara ukidanje i MUP-a i RS, te da nije siguran "da je na federalnoj strani moguće tražiti sagovornika na način koji je prihvatljiv i provodiv za sve". On tvrdi da se traži krivac, a ne rješenje i da se želi RS pokazati kao taj krivac.

Na direktnu povezanost neusvajanja ustavnih promjena sa reformom Policije u BiH ukazao je sam premijer Dodik, bezobrazno krenuvši džonom protiv domaćih i stranih zvaničnika, koji su radili već nekoliko godina na reformi Policije. Predsjednik Vlade Republike Srpske Milorad Dodik upozorio je da se nakon neusvajanja amandmana na državni ustav u Predstavničkom domu Parlamenta BiH postavlja pitanje šta će se desiti sa reformom policije u BiH. U izjavi banjolučkoj ATV Dodik je naglasio da su stranke iz RS imale kompromisan pristup ustavnim promjenama, dodajući da su opstrukcije dolazile od, kako je rekao, "iluzionista vasijskog karaktera". Ponovio je da 99 posto Srba hoće RS i istakao da je to realnost koja nikada neće biti promijenjena. "Niko, pa ni visoki predstavnik, ne može da nametne propise za buduću policiju u BiH, već je o tom pitanju neophodan konsenzus", stav je Dodika. On je upozorio poslanike Narodne skupštine da će podnijeti ostavku ukoliko prihvate reformu policije prema mišljenju Direkcije za reformu

Milorad Dodik je ponovio da 99 posto Srba hoće RS i istakao da je to realnost koja nikada neće biti promijenjena.

"Niko, pa ni visoki predstavnik, ne može da nametne propise za buduću policiju u BiH, već je o tom pitanju neophodan konsenzus", stav je Dodika. On je upozorio poslanike Narodne skupštine da će podnijeti ostavku ukoliko prihvate reformu policije prema mišljenju Direkcije za reformu policijskih struktura u Bosni i Hercegovini. On je kazao da je stav entitetske vlade ostao isti, i da se reforma policije može provesti samo konsenzusom, što će reći onako kako to Srbi žele.

policijskih struktura u Bosni i Hercegovini. On je kazao da je stav entitetske vlade ostao isti, i da se reforma policije može provesti samo konsenzusom, što će reći onako kako to Srbi žele.

ZAŠTO NIJE PRIHVAĆENA REFORMA USTAVA

Nakon što Parlament BiH nije imao dvotrećinsku većinu, potrebnu da se promijeni Ustav BiH, visoki predstavnik Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost Javier Solana izrazio je razočaranje zbog neusvajanja amandmana na Ustav. Prema Solani, predloženi amandmani predstavljali su važan korak naprijed za efikasnije djelovanje vlade Bosne i Hercegovine na ispunjavanju evropskih standarda, te i dalje ostaje potreba da se to učini. Bivši zamjenik visokog predstavnika međunarodne zajednice u BiH Donald Hays optužio je

Američki State Department razočaran neusvajanjem ustavnih promjena u BiH

REFORMA OD KNJUČNE VAŽNOSTI

Sjedinjene Američke Države su izrazile razočaranje što bosanskohercegovački Parlament nije prihvatio ustavne promjene, smatrajući kako su te reforme od ključne važnosti za budućnost naše zemlje i njezin ulazak u euroatlantske integracije. "Šesnaest zastupnika koji su glasali protiv ovih amandmana borilo se za status quo koji održava neučinkovitost i nacionalnu podijeljenost Bosne i Hercegovine", priopćio je ured glasnogovornika State Departmenta.



Stranku za BiH i novoutemeljenu stranku HDZ 1990., čiji su zastupnici u Parlamentu BiH glasali protiv predloženih amandmana za ustavne promjene, da su odgovorne za neuspjeh ustavne reforme, te da nisu vodile računa o interesu BiH. Na pitanje da navede računa o interesu BiH, Hays je kazao: **"To je Stranka za BiH, koja je bila uključena u sve pregovaračke procese do februara. Članovi te stranke su bili u liderstvu radnih grupa, te su zauzeli protivnički stav u odnosu na promjene tek nakon što je bivši lider te stranke Haris Siladžić ponovo stupio na političku scenu stranke. Po mom mišljenju, izborna politika je bila osnovica za ovakvu vrstu komentara i za napade na procese i na one koji podržavaju procese ustavnih promjena. Za bivše i sadašnje članove stranke HDZ koji su glasali protiv ovog zakona u parlamentu mislim da se radilo o referendumu za liderstvo u HDZ-u, radije nego o glasanju za ovaj paket"**.

Visoki predstavnik Christian Schwarz-Schilling također je izrazio duoko razočarenje zbog činjenice da predloženi ustavni amandmani nisu usvojeni, ustvrdivši kako rezultat glasanja šalje negativnu poruku Evropi, Sjedinjenim Državama i međunarodnoj zajednici u cjelini te dodao da je, najviše od svega, ovo ipak gubitak za Bosnu i Hercegovinu. Sličnoga stava je i američki ambasador u BiH Douglas McElhaney, koji je čestitao je zastupnicima koji su dali podršku ustavnim amandmanima i **"koji su se istinski borili za sve ovo, jer su pokazali da većina ljudi u BiH jeste za promjene"**. Američki ambasador je ocijenio da je neusvajanje ustavnih promjena korak unazad, ali ne i apsolutni poraz, jer je uvjeren da bh. političari žele ponovo pokrenuti ovaj proces. Pritom je upozorio kako ne vjeruje da zemlja može ići dalje bez promjene Daytonskog ustava.

"Razočaran sam onima koji nisu podržali Prijedlog ustavnih amandmana", kazao je ambasador SAD. Ambasador Velike Britanije u BiH Matthew Rycroft žali zbog neusvajanja paketa ustavnih reformi te ističe kako su oni koji su glasali protiv odgodili put BiH u Evropu. **"Oni koji su glasali protiv ovih promjena moraju se upitati da li njihova država može čekati do 2010. godine, što je sljedeća šansa za bilo kakve promjene koje mogu utjecati na izbore. Ne mislim da može"**, kazao je Rycroft. **"Jučer je bio tužan dan za BiH. Bila je to propuštena šansa. Da je paket promjena prošao, BiH bi se ovog jutra probudila s perspektivom svjetlije budućnosti i pripremala bi se za sljedeću**

fazu. Umjesto toga BiH se ovog jutra probudila u istom starom stanju status quo", navodi se u saopćenju Ambasade Velike Britanije.

Krah koji su doživjele ustavne promjene neovisni politički analitičari tumače kao jedan od najvećih poraza koji su doživjeli Amerikanci i Evropljani u BiH. Američki State Department je u pismenom saopćenju istaknuo da se poslanici koji su u bh parlamentu glasali protiv amandmana bore za status quo koji održava neefikasnost i neuspješnost sistema vlasti i podržava etničku podvojenost. U saopćenju se također navodi da će Sjedinjene Države nastaviti podržavati težnje velike većine bh građana za funkcionalnom državom i efikasnom vladom i podsticati provođenje reformi nužnih da Bosna i Hercegovina postane punopravna članica euroatlanskih integracija. Razvoj događaja u BiH, koji je orijentaciju pozitivnih promjena usmjerio u svojevrstan ćorsokak, nagno je predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Sulejmana Tihica da otputuje u Sjedinjene Države gdje se susreo u Washingtonu sa američkom državnom tajnicom Condoleeom Rice o reformama koje se provode u BiH i koji su daljnji koraci, kako bi se nastavilo sa reformama. Skoro bezizlazna situacija u koju se zapalo nekoliko mjeseci pred izbore ne daje nadu da bi stvari u BiH mogle krenuti ka političkoj stabilnosti, bez obzira što su međunarodna zajednica, kao i ambasadori zemalja članica Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira podržali mišljenje koje je Direkcija za restrukturiranje policije BiH usvojila bazirajući ga na evropskim principima organizacije policijskih struktura. Ambasadori su iskazali žaljenje što Direkcija odluku nije mogla donijeti konsenzusom, ali su konstatali da je većinska odluka o kompromisnoj verziji teksta donesena tek nakon što su iskorištene sve mogućnosti pregovaranja, saopćio je Ured visokog predstavnika. **"Komentari Republike Srpske uvršteni su u finalni tekst. Sve zainteresirane strane trebale bi omogućiti Direkciji da obavi svoj tehnički posao bez neprikladnog miješanja. Vrijeme prolazi. Pregovori o Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju također. Reforma policije ključni je preduvjet za taj proces"**, kaže se u saopćenju. **"Sve strane u BiH moraju biti svjesne ozbiljnih posljedica koje bi građani i privreda snosili, ukoliko bi se povukli potezi koji bi usporili ili prekinuli proces policijske reforme"**, kaže se u saopćenju i dodaje da građani BiH zaslužuju potpuno funkcionalnu i efikasnu policiju.

Nakon glasanja za ustavne promjene

OJAČANA POZICIJA REPUBLIKE SRPSKE

Predsjednik Partije demokratskog progresa i ministar vanjskih poslova Mladen Ivanić ocijenio je da je većina političkih faktora iz Republike Srpske pokazala političku zrelost glasajući za ustavne promjene u BiH i da je to ojačalo pozicije RS i njenih predstavnika. **"Bilo bi dobro da su te promjene usvojene i izuzetno značajno je što su partije iz RS ovaj put pokazale svoju čvrstu opredijeljenost da naprave poteze koji su trebali pomoći BiH"**, rekao je Ivanić.



Predsjedavajući Predsjedništva BiH Sulejman Tihic u posjeti Sjedinjenim državama

RAZGOVOR U BIJELOJ KUĆI O USTAVNIM PROMJENAMA

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Sulejman Tihic susreo se u Bijeloj kući sa američkim potpredsjednikom Dickom Cheneyem. Cheney je podržao BiH na putu ka evroatlanskim integracijama, uz uvjet hapšenja ratnih zločinaca. Razgovarano je i o situaciji u regionu te budućem statusu Kosova, za koji je ocijenjeno kako ne može ugroziti teritorijalni integritet BiH. Predsjedavajući Sulejman Tihic ovom prilikom se zahvalio Sjedinjenim državama za sve što čine za BiH, a posebno za podršku u procesu ustavnih promjena. Tihic se susreo u Washingtonu DC s kongresmenima Sue Myrick, Russom Carnahanom i senatorom Josephom Bidenom. Tokom susreta s Russom Carnahanom, senatorom države Missouri, razgovarano je o bratimljenju glavnog grada te države Saint Louisa, u kojem je najveća zajednica bh. dijasporu u SAD, i Srebrenice.



Naime, u Saint Louisu ima oko 60.000 bh. građana, među kojima dosta Srebreničana, te logoraša iz prijedorske općine, koji su zainteresirani pomoći BiH, pa se u tom smislu i razgovaralo o mogućem bratimljenju ta dva grada. Senator Carnahan otvoreno podržava bh. zajednicu u Saint Louisu, pa je susret bio prilika da se razgovara o toj temi. Razgovoru je prisustvovao i kongresmen Tom Lantos, član Komiteta za međunarodne odnose američkog Kongresa. Senator Joseph Biden, s kojim se predsjedavajući Tihic također susreo, podržao je hapšenje ratnih zločinaca, te dao punu podršku i obećao pomoć sudskim institucijama BiH. Također, izrazio je žaljenje što ustavni amandmani nisu prošli u bh. parlamentu, te obećao podršku SAD, kako bi se ustrajalo u ustavnim promjenama.

Radikali slave zbog neusvajanja ustavnih amandmana

REPUBLIKA SRPSKA BILA BI RAZVLAŠTENA

Srpska radikalna stranka Republike Srpske zadovoljna je što predloženi ustavni amandmani nisu dobili potrebnu većinu u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, jer bi u suprotnom Republika Srpska bila dodatno razvlaštena, izjavio je predsjednik ove stranke Milanko Mihajlica. On je dodao da bi razgovore o izmjeni Ustava BiH trebalo nastaviti nakon provedenih izbora u kojima bi trebalo tražiti rješenje kojim bi bili zadovoljeni interesi svih strana.



Radio Muslimanski Glas

Muslimanski Glas se redovno emituje u
New Yorku
svakog četvrtka navečer od 9:00-9:30,
na talasima
nezavisne radio stanice WNYE 91.5 FM



Darko and Jasna
Mruckovski Team
REALTOR®
Multi-Million Dollar Producer



Bus: (636) 391-4800
Direct: (314) 680-4647
Voicemail: (314) 509-3418
Home: (314) 845-7585
Fax: (636) 391-3128
Toll Free: (866) 552-5865
E-Mail: djmruck@aol.com
Website: www.betterhouserealty.com
55 Nationalway Shopping Center
St. Louis, MO 63011

Ratni zločinci pred Sudom BiH

OFANZIVA NA ZLOČINCE

Po nalogu Kantonalnog suda u Sarajevu pripadnici policije Republike Srpske uhapsili su Radmila Vukovića, potvrdio je glasnogovornik Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske Radovan Pejić. Za Vukovića postoje osnovi sumnje da je počinio ratni zločin na području Foče. Dva dana poslije ovoga događaja čitanjem optužnice i uvodnim riječima strana u sudskom postupku, u Sudu Bosne i Hercegovine počeo je glavni pretres protiv Nikole Kovačevića, optuženog za zločine protiv čovječnosti, a u vezi sa zločinima počinjenim na području Bosanske krajine od aprila do augusta 1992. godine. Optužnica Nikolu Kovačevića, ranije Daniluška Kajteza, tereti za zločine protiv čovječnosti počinjene nad civilima - Bošnjacima i Hrvatima na širem području Bosanske krajine, posebno općine Sanski Most te logora "Manjača".

Pred istim sudom 9. maja 2006. otpočeo je glavni pretres u predmetu "Kravica" za ubijanje oko 1.000 srebreničkih civila u magacinu otkupa poljoprivrednih proizvoda. Jedanaest optuženih se tereti za krivično djelo genocida iz člana 171. Krivičnog zakona BiH u vezi s događajima u Srebrenici 1995. godine. Istoga dana, 9. maja, u Srebrenici u julu 1995. Željko Mejakić, Momčilo Gruban, prebačeni su iz pritvora Haškog suda u našu zemlju, gdje će im se suditi pred Sudom Bosne i Hercegovine. Četvorica bosanskih Srba optuženi su za zločine protiv čovječnosti i kršenje zakona i običaja ratovanja. Optužnica ih tereti za zatočenje u neljudskim uvjetima, ubijanje, premlaćivanje, seksualno zlostavljanje, maltretiranje, ponižavanje i psihološko zlostavljanje. Bošnjaka i Hrvata u krajiškim logorima. U Americi je bivši pripadnik vojske bosanskih Srba Rajko Ninković, koji je optužen da je lagao u svojoj aplikaciji za izbjeglički status u SAD, deportiran u BiH, saopćili su američki zvaničnici. Ninković je optužen da je krio da je bio u vojsci bosanskih Srba u vrijeme kada je njegova jedinica osumnjičena da je počinila ratne zločine i genocid. Još 12 osoba, koje su s Ninkovićem optužene u septembru, također će biti deportirane, izjavio je glasnogovornik Agencije za imigraciju i carinu Russel Are. Svih 13 je optuženo da su u imigracionim papirima krili da su služili u vojsci bosanskih Srba. Ninković je bio u prvom pješadijskom bataljonu Prve bratunačke lahke pješadijske brigade Drinskog korpusa koja se sumnjiči da je počinila ratne zločine u Srebrenici u julu 1995. godine.

Pregovori BiH sa EU

PRIORITET EKONOMSKA PITANJA

U okviru pregovora o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom u Sarajevu nastavljen razgovor o slobodnoj trgovini između BiH i EU, a u daljnjem toku će biti riječi o finansijskim uslugama i prometu kapitala, transportu, približavanju zakonodavstva, državnim podrškama, intelektualnom, industrijskom i komercijalnom vlasništvu. "Pregovarački tim iz Bruxellesa, koji je stigao u širokom sastavu, ima razumijevanja za argumente BiH, a mi za sve o čemu treba da se usaglasimo, što usaglašavamo ili o čemu se još ne možemo usaglasiti", izjavio je na pres-konferenciji glavni pregovarač BiH o Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju Igor Davidović i dodao da se diskusija odvija na ekspertnom nivou. "Siguran sam da smo svakom rundom sve bliže finalizaciji, punom razumijevanju i samom prijedlogu teksta o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju", riječi su glavnog bh. pregovarača.

Šef Odsjeka za Balkan u generalnom direktoratu Evropske komisije za proširenje Dirk Lange izjavio je da su otpočeli konkretniji razgovori o prijelaznim periodima za određene oblasti, o koncesijama koje BiH očekuje. **Dobili smo od BiH čitav niz informacija, uključujući prijedloge u vezi s industrijskim i poljoprivrednim, ribljim proizvodima itd. a tokom popodneva očekujem dublje diskusije o ovim problemima. Razgovaramo o liberalizaciji tržišta i očekujemo da čujemo bh. stavove,** kazao je Lange. On je najavio da se sljedeća runda zvaničnih pregovora planira za 13. i 14. juni. Lange je kazao da u procesu reforme policije u BiH ne može doći do napuštanja tri osnovna evropska principa donesena krajem prošle godine: da sve nadležnosti za zakone i budžet u vezi s policijom moraju biti na državnom nivou, da ne smije biti političkog uplitanja u operativni rad policije te da funkcionalne lokalne policijske oblasti moraju biti formirane na osnovu jasnih tehničkih kriterija važnih za rad policije.

FAIRWAY

Independent Mortgage Corporation



Sa dugogodišnjim iskustvom u izdavanju zajmova za nekretnine Fairway Independent Mortgage vam nudi mnogo više. Pored ljubaznog i brzog servisa naših predstavnika, mi vam nudimo dostup preko 390 različitih zajmodavaca tako da smo sigurni da možemo sa sigurnošću ispuniti vaša očekivanja. Za sva pitanja i sve informacije oko izdavanja stanbenih i poslovnih zajmova nazovite našeg predstavnika:

Imajte povjerenje u nas!

Nazovite odmah i dobijte besplatnu procjenu nekretnine!

Azam Beganović

Loan Officer

Cell: (314) 680-3489

Office: (314) 909-8800

FAIRWAY

Independent Mortgage Corporation

Assist-2-Sell

Buyers and Sellers Advantage

3561 Ritz Center

St. Louis, MO 63125

(314) 894-7500

www.Homes4STL.com



Elvira

Husetović

(314) 680-5027

Assist-2-Sell **SAVED** our sellers over
\$165 MILLION!
in commissions in 2004

Mi ćemo prodati vašu kuću za samo \$2995! Plaća se na dan klozing-a.
(Provizija se mijenja preko \$200k Nazovite za detalje.)

**Na usluzi pri KUPOVINI
i PRODAJI vaše kuće!!!
Nazovite još danas!**

Pravoslavna crkva na bošnjačkoj zemlji

DIVIČANI TRAŽE IZMJESTANJE CRKVE



Reisu-l-ulema dr. Mustafa Cerić primio je predsjednika Džematskog odbora Divič Abdurahmana Okanovića zajedno s imamom džemata Divič Vahidom ef. Kapidžićem, članom Odbora Huseinom Tuhčićem i predsjednikom Udruženja povratnika općine Zvornik Salihom Kapidžićem. Sastanku je prisustvovao i pravni zastupnik Vakufske direkcije Esad Hrvačić. Predsjednik Džematskog odbora Divič Abdurahman Okanović upoznao je reisu-l-ulemu o džamiji u Diviču koja je porušena 1992. godine zajedno s mezarjem. Na tom mjestu, dok se još izbjeglice nisu bile vratile, Srpska pravoslavna crkva je nelegalno podigla crkvu na dva mezarja i temelju Divič džamije. Od tada i još uvijek, unatoč svim naporima da se crkva izmjesti sa tog mjesta i da Divičani mogu podignuti džamiju, Pravoslavna crkva još uvijek ilegalno održava

crkvu i uz podršku izvorničkih vlasti koje neće da taj problem razriješe u skladu sa zakonom o slobodi vjera u BiH. Divičani gube strpljenje u svom zahtjevu da im se omogući da obnove džamiju koja je na tom mjestu postojala preko sto godina. Divičani ističu da se u ovom slučaju krše i odredbe Dejtonskog sporazuma i da međunarodna zajednica to sve mirno posmatra. Divičani su nastojali da ovaj problem riješe pravnim putem, a pošto u općini Zvornik, kako su istakli, sudije ne sude na osnovu činjenica već na osnovu nacionalne pristrasnosti, Divičani su obavijestili reisu-l-ulemu da oni nemaju drugog izlaza, nego da na tom istom mjestu počnu dizati temelje džamije sa munarom. Također, oni su izvijestili reisu-l-ulemu da će uputiti peticiju džematlija Diviča Predsjedništvu BiH, Ministarstvu za ljudska prava i OHR-u, o obespravljenosti i ugrožavanju fizičkih i duhovnih opstojnosti na njihovoj zemlji.

Reisu-l-ulema dr. Mustafa Cerić je saslušao Divičane i podržao njihove legitimne zahtjeve. Kazao je da na temelju zakona o slobodi vjera u BiH kojeg je donio Parlament BiH na prijedlog MRV BiH, ljudi su slobodni u ispoljavanju svoje vjere i niko nema pravo uzurpirati i vrijeđati njihova vjerska osjećanja. Izgradnja crkve na temeljima džamije, posebno na mezarjima je vrijeđanje vjerskih osjećanja i reisu-l-ulema poziva sve relevantne institucije BiH da riješe divički slučaj dok se još može riješiti na način koji će zadovoljiti zahtjeve pravедnosti na temelju Zakona o slobodi vjera. Reisu-l-ulema je također kazao da Divičani imaju pravo da grade porušenu džamiju na istom mjestu na kojem je postojala više od stotinu godina. (MINA)

Den Hag

TUTA I ŠTELA U ZATVOR

Žalbeno vijeće Haškog suda donijelo je 3. maja pravomoćnu presudu kojom je Mladena Naletilića Tutu osudilo na 20, a Vinka Martinovića Štelu na 18 godina zatvora. Time je potvrđena prvostepena presuda izrečena 2003. godine. Naletilić i

Martinović osuđeni su za zločine protiv čovječnosti, kršenja ratnih prava i običaja i teške povrede Ženevskih konvencija na području Hercegovine tokom hrvatsko-bošnjačkog sukoba 1993. godine.

Američki institut za mir

DEBATA O BIH

Krajem aprila u američkom Institutu za mir u Washingtonu održana je debata o poštivanju ljudskih prava, povratku izbjeglica i ustavnim promjenama u Bosni i Hercegovini, istovremeno sa zbivanjima u bosanskohercegovačkom parlamentu gdje se u tome trenutku odvijala žestoka rasprava o tome usvojiti ustavne promjene ili ne. Govornici u Institutu za mir, čiji stručnjaci pomažu političarima u Bosni i Hercegovini da provedu ustavne reforme, bili su bh. ministar za ljudska prava i izbjeglice Mirsad Kebo, te Donald Hays, stručnjak Instituta za mir koji je na ustavnim promjenama radio s bh. političarima duže od godinu dana.

L. S.

Zakazan termin jesenjih općih izbora u BiH

IZBORI 1. OKTOBRA

Neposredni opći izbori u BiH prema odluci Centralne izborne komisije (CIK) BiH biće održani u nedjelju, 1. oktobra. Predsjednik CIK BiH Branko Petrić kazao je da je Odluka o raspisivanju izbora donesena za Predsjedništvo BiH, Zastupnički dom Parlamenta BiH, Zastupnički dom Parlamenta Federacije BiH, predsjednika i potpredsjednika Republike Srpske, Narodnu skupštinu RS i skupštine kantona u Federaciji BiH. "Najznačajnija izmjena Izbornog zakona BiH, u odnosu na ranije izbore, je ta što je sada uvedena pasivna registracija birača. Također, odredba da 'jedno lice može istovremeno obavljati najviše dvije javne posredno ili neposredno izabrane dužnosti', je zamijenjena tako da 'jedno lice može obavljati najviše jednu neposredno izabranu javnu dužnost ili najviše jednu neposredno ili jednu posredno izabranu dužnost", rekao je Petrić na konferenciji za novinare u Sarajevu. Prema procjenama CIK BiH, izbori će koštati između osam i devet miliona KM. U budžetu institucija BiH predviđeno je 3,5 miliona KM za one aktivnosti koje će provoditi CIK BiH, a ostali dio su troškovi koje će imati općinske izborne komisije.

B. D.

Evropska unija suspendirala pregovore sa Srbijom i Crnom Gorom


MLADIĆ KRIVAC

Nakon što Ratko Mladić, bivši komandant Vojske Republike Srpske, a danas haški optuženik, nije uhapšen ni do trećeg zadanoga roka Evropska unija je suspendirala pregovore sa Srbijom i Crnom Gorom o Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju. -EU je suspendirala pregovore jer Srbija nije izručila bjegunca Ratka Mladića, rekao je komesar za proširenje Olli Renh. On je to potvrdio nakon telefonskog izvještaja glavne haške tužiteljice Carle del Ponte, koja očekuje da EU pritisne Beograd. Njena procjena suradnje s Haagom je negativna. Zato je Evropska komisija morala da otkaže pregovore o približavanju, rekao je Olli Renh.

N. V.

U Chicagu promocija najrepresntativnije enciklopedije

STOTINU GODINA BOŠNJAKA U AMERICI



Bosansko-američka kulturna asocijacija (BACA) i Islamska zajednica Bošnjaka u S. Americi (IABNA) pozivaju Bošnjake i prijatelje BiH da prisustvuju prvoj promociji najboljeg i najrepresntativnijeg izdanja, koje se ikada pojavilo u našoj Dijaspori o dijaspori. Pisano perom najboljih poznavalaca prilika u stotinogodišnjem iskustvu Bošnjaka u Americi, sa predgovorom reisu-l-uleme dr. Mustafe-ef. Cerića, pogovorom akademika Enesa Karića i uvodom magistra Nedžada Grabusa, ova monografija je jedinstveno djelo, koje obiluje sa preko 300 kvalitetnih fotografija, u tvrdom povezu i na dva jezika. Promocija će se održati 21. maja u prostorijama BACA u 13:30 sati, Islamski kulturni centar, 1810 N. Pflingsten Rd. Northbrook IL 60062.

Okončana glavna rasprava o tužbi BiH protiv SCG

TIM BIH USPIO DOKAZATI GENOCID

U Den Hagu 9. maja je pred argumentirala karakter sistematskog seksualnog nasilja srpskih snaga nad muslimankama i muslimanima širom Bosne i Hercegovine, čime je nastojala pobiti argumente tužene strane o tome da u našoj zemlji nije počinjen genocid. Sa druge strane odbrana Srbije i Crne Gore, odnosno zastupnica Nataša Faveu-Ivanović, ustvrdila je da genocid nad ne-Srbima tokom rata u BiH nije počinjen. " Ni SR Jugoslavija ni bosanski Srbi nisu imali namjeru uništiti u cjelini ili djelimično Bošnjake i Hrvate kao etničke grupe. Genocidna namjera nije dokazana, niti se može dokazati, jer nije ni postojala. Zločini koji jesu počinjeni ne mogu se proglasiti genocidom, jer o te namjere nije bilo", naglasila je ona. Pravni zastupnik SCG Saša Obradović tvrdio je da bosanskohercegovačka strana namjerno pretjeruje sa brojem žrtava u Zvorniku, Bijeljini, Kozarcu, Omarskoj, Trnopolju i drugim mjestima zločina, "sa ciljem da stvori lažnu sliku i utisak o obrascu masovnih zločina."

U predavanju koje je Sakib Softić, tri dana po dolasku u BiH održao studentima Pravnoga fakulteta u Sarajevu, rečeno je kako su izgledi BiH da dobije sudski spor izuzetno dobri, jer prema Softićevim riječima, naš tim je uspio dokazati da je SCG počinila genocid u BiH. Presuda se očekuje do kraja godine.

100 YEARS OF BOSNIANS IN AMERICA
100
CHICAGO 1906-2006
 100 godina Bošnjaka u Sjevernoj Americi • 7. Skupština Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike • II Skupština NABYA
 11. Susreti Bošnjaka Sjeverne Amerike • 4. Skupština Islamske zajednice Bošnjaka u Sjevernoj Americi • Congress Cup

Postovane sestre i draga braco

Ispred Organizacionog odbora za proslavu i obilježavanje 100. godišnjice Bosnjaka u Sjevernoj Americi imam zadovoljstvo i cast da vas obavijestim o okvirnom programu te proslave.

Najprije vas zelim podsjetiti da je prva Bosnjacka organizacija osnovana u Chicagu 1. maja 1906. godine pod imenom "Muslimansko uzajamno potpomagaluce drustvo Dzemijetul Hajrije". Tokom stogodisnje evolucije, preko razlicitih oblika organiziranja nasa zajednica u Chicagu je iznjedrila Bosansko Americku Kulturnu Asocijaciju (BACA) koja je uz ostale nase organizacije osnovane u medjuvremenu, formirala Organizacioni odbor sastavljen od predstavnika tih organizacija koji zeli dostojno obiljeziti nas veliki i nesvakidasnji jubilej.

U ime cijele nase zajednice u Sjevernoj Americi zelimo kroz razlicite manifestacije tokom cijele 2006. godine ispoljiti i promovirati sve vrijednosti bosnjackog nacionalnog bica, prezentirati domete i dostignuca nase zajednice u proteklim stoljecu, te pokazati u kojem je stepenu nasa zajednica u Sjevernoj Americi uklopljena u americko multietnicko i multireligijsko drustvo, te u kanadski multikulturni mozaik.

Takodjer zelimo pokazati da je nasa dijaspora kroz cijelo proteklo stoljece ostala vjerna ideji cjelovite, jedinstvene, progresivne, multireligijske i tolerantne Bosne i Hercegovine u kojoj svaki njen narod i svaki njen gradjanin ima pravo na mir, slobodu i rahatluk.

Kroz cijelu 2006. godinu zelimo doprinijeti utvrđivanju istine o događajima u nasoj domovini BiH tokom posljednje decenije 20. vijeka i postizanju pravde za sve neduzne zrtve tih strasnih događaja, da bi na osnovi tako utvrdjene istine i postignute pravde poceo proces povratka povjerenja i pomirenja medju narodima i ljudima koji cine i znace Bosnu i Hercegovinu. Mi smo predvidjeli da se nase manifestacije sa naznacnim ciljevima realiziraju u pet termina;

1. Uz Memorial Day weekend (od 26. do 30. maja 2006.),
2. Uz Dan genocida (od 7. do 11. jula 2006.),
3. Uz Labor Day weekend (od 1. do 4. septembra 2006.) i
4. Uz Dan drzavnosti BiH (od 24. do 27. novembra 2006.)

Pozivamo vas sve da budete gosti na svim nasim manifestacijama, da zajednicki podijelimo veliku radost i da vasim prisustvom uvelicate nase manifestacije.

Molimo vas da sa ovim pismom upoznate sve vase prijatelje, kao i prijatelje Bosne i Hercegovine kako bi i oni imali priliku da nam se pridruze na nasim manifestacijama.

Trenutno su u toku pripreme za majski termin nase proslave u Chicagu u okviru 11. Susreta Bosnjaka Sjeverne Amerike. (od 26. do 29. maja 2006.)

Redovnom postom poslacemo vam program i satnicu manifestacija, postere, plakate i mape sa hotelima, putne direktije i ostali materijal sa molbom da ih po potrebi umnozite i ucinite dostupnim svim osobama zainteresiranim da posjete Chicago i uzmu ucesca u nasim proslavama.

Prema vashoj procjeni i narudzbi poslacemo vam ulaznice za Centralnu proslavu 100. godišnjice Bosnjaka u Sjevernoj Americi koja ce se odrzati u subotu 27. maja 2006. godine u Chicagu i zamoliti vas da ih blagovremeno prodate zainteresiranim posjetiocima.

KONTAKT OSOBE I TELEFONI

1. Za vjerska pitanja, uključujući tradicionalni mevlud, 4. Skupstinu Islamske Zajednice Bosnjaka Sjeverne Amerike i Okrugli sto IZBSA sa temom "Muslimanski identitet" - DR. SENAD EF. AGIC, TEL. 847 272 0319,
2. Za kongresna pitanja, uključujući 7. (izbornu) Skupstinu KBSA, sjednice Upravnog Odbora KBSA, akcije ANSWER TO GENOCIDE-MR. MLJKO EROVIC 773 728 2429
3. Za Okrugli sto KBSA na temu "Bitka za Bosanski jezik", te za promocije i prezentacije knjiga, -MR. SELENA SEFEROVIC, 773 381 1942
4. Za kulturno zabavni program-SABAN TORLO 773 992 0808 / SAMIR HADZALIC 773 469 5895 / MIRZET DZUBUR 847 674 1795
5. Za nogometni turnir: 7. CONGRESS CUP-BOBO GRACANIN 847 293 6482 / MIRZA JELOVAC 616 633 1123
6. Za sahoski turnir 1. CONGRESS CUP-ALIJA JAGANJAC 773 203 4614
7. Za 2. Skupstinu Bosnjacko Americke omladinske organizacije (NABYA)-MERSAD IMAMOVIC 847 630 3278
8. Za smjestaj i prevoz-SALIH ZUKIC, 708 456 8824, cell. 708 491 9174
8. Za medije-ADILA KRNDZUA, 847 942 7303

U Chicagu, 7. aprila 2006

Za OO "100. godina Bosnjaka u SA"

Prekladnik: Masud Kulicovic

Destination Travel

Povoljne cijene avionskih karti za sve evropske zemlje



Specijalne cijene za balkanske zemlje

**Nazovite i uvjerite se:
 Murat i Dijana Alibasic
 (720) 565 4634 (720) 261 1292**



THE HUB
Furniture & Appliances
 Since 1898



**Semin Turan je tu za Vas,
 da Vam pomogne pri Vašoj
 kupovini...**



**FINANCING WITH
 NO INTEREST
 UNTIL APRIL 2007**

**GET A COMPUTER ON
 YOUR HUB ACCOUNT
 AND SAVE!**

**Kompjuteri sa početnom
 cijenom od \$599.00**



**YOU DON'T HAVE TO BE
 A BIG WHEEL TO DEAL
 AT HUB"**



**U HUB možete naći i najveći izbor namještaja
 bijele tehnike i elektronike u gradu St. Louisu**

**1901 S Broadway - St. Louis MO 63104
 (314) 231-2100**

Mon. & Fri. till 7 p.m. Wed. Thu. & Sat. till 6 p.m.
 Sunday Noon till 5 p.m.



**VELIKI IZBOR NAMJESTAJA
 NAJPOVOLJNIJE CIJENE
 POSJETITE NAS!!!**

Nacionalne dileme i vizije budućnosti Bošnjaka Crne Gore uoči Referenduma

BOŠNJACI - GNJILE KRUŠKE ILI TVRDI ORASI

Nakon 21. maja mnoge će dileme biti razjašnjene. Procjenjuje se da će manjinski narodi u ovom slučaju Bošnjaci, Albanci i Hrvati, kojih ima negdje oko 21 %, biti onaj odlučujući faktor ili vršak referendumske vage, koji će možda i odlučiti da li Crna Gora ide samostalno u Evropu ili će i dalje ostati sa Srbijom, da čami na balkanskoj nesigurnoj vjetrometini.

Bošnjake Crne Gore dijeli tek nekoliko dana od zvučnog najavljenog Referenduma o nezavisnosti Crne Gore. Bolje rečeno odvajanja od "bratskog", za Crnogorce satelita Srbije. Nema više Tita, nema više SFRJ, niti ima više hamala Bošnjaka i Albanaca, koji su četrdesetak godina puhali u jedra sistemu koji je, ruku na srce, bio koliko-toliko dobar za ove manjinske narode, i bio garancija nekakvog mira i socijalne sigurnosti. Bošnjaci bivše SFRJ su najviše puhali u jedra Titovoj Državi i režimu, jer su živjeli u svih šest Republika bezbjedno, radeći i održavajući rodbinske i prijateljske veze sa svojim sunarodnjacima, onako kako treba i na elementarno zadovoljstvo. Učestvovali su u vlasti, branili tekovine oslobodilačke borbe iz NOR-a, kako se to popularno govorilo, i bili svim srcem i dušom za tzv. bratstvo i jedinstvo, vjerovali "svojoj" oružanoj sili tzv. JNA, računajući da će ih u svakom pogledu i situaciji štiti, ako zatreba, odnosno ako SFRJ napadne ljuti "vanjski" neprijatelj, pritom znajući da nemaju drugog i boljeg izbora od nje.

Sve je to bilo po mjeri i po onoj narodnoj "bolje mir nego li rat" itd. Pa i sam politički vođa, kojeg je većina Bošnjaka štovala kao svojeg, rahmetli Alija Izetbegović, sa liderom Makedonaca Kirom Gligorovim, zalagao se da opstane SFRJ ili u krajnoj nuždi nekakva konfederalna zajednica, a ne nikako "krmja Jugoslavija" ili bolje rečeno "srboslavija". Razlozi za to su veoma jednostavni, mir je preći i bolji od bilo kakvog rata, a izbora nije bilo. Dominantni oficiri i komandni kadrovi na najznačajnijim dužnostima komandovanja i rukovođenja, bili su Srbi i Crnogorci i enormno nagomilalo oružje, svih kalibara, u rukama je Srba. U takvoj konstelaciji odnosa znalo se da će srpski politički monstumi na čelu sa Miloševićem i restauriranim srbofašistima krenuti na Bošnjake što se i

dogodilo u najkrvavijem obliku i razmjerama. I pored toga što se takvoj politici zločina danas sudi u Den Hagu, njeni glavne arhitekta i kapitalni izvođači zločina se ipak ne nalaze u zatvoru već i dalje vršljaju na i oko zgarista zločina koje su činili, slobodno i da ih pritom niko i ne uznemirava.

Zbog toga kao i još drugih činjenica iz ranije i sadašnje prošlosti, ozbiljniji analitičari su u pravu kada kažu da bi se te aveti zločina i genocida mogle i u ovom vremenu političkog vrtloga ponovo pojaviti. I to baš sada za vrijeme Referenduma u Crnoj Gori, a možda i nešto kasnije u BiH. Naravno to bi ovog puta kako ističu, bilo znatno mudrije, drugim i još perfidnijim sredstvima. Prva faza tih perfidija je u toku u tzv. ustavnoj krizi u BiH kao i u vezi sa rješavanjem pitanja ustrojstva policije i opstrukcija iz R. Srpske da se to ne dogodi.

No vratimo se Crnoj Gori i Referendumu, 21. maja 2006. godine. Na put, za kako kažu Bošnjaci "odvajanja od đavola", misleći na ozloglašeni srpski režim, iz sjeverne Amerike i Evrope krenuo je ili se već sprema ovih dana krenuti, veliki broj Bošnjaka koji žele dati svoj glas za prosperitetnu, samostalnu i evropsku Crnu Goru. Mnogi od naših sagovornika Crnu Goru već vide u Evropi i čak su spremni, iako im je vlada Crne Gore platila tikete, da i sami plate avionske karte iz svog budžeta kako bi se pomoglo da se ova Republika bivše SFRJ odvoji od Srbije. Na brojna pitanja koja im se upućuju, šta će dobiti odvajanjem od Srbije? Šta i kako sa Sandžakom i odvajanjem od braće po naciji i vjeri? Šta sa Bošnjacima Sandžaka koji će biti apsolutna manjina. Odgovori su im veoma jezgroviti, ali i neutemeljeni na konkretnim činjenicama. Kako kažu, ovim će puno dobiti, konačno će moći ostvariti svoja nacionalna, i sva druga prava i ući u Ustav nove Države kao konstitutivni narod i da im je na taj način veća mogućnost da

Piše prof. Džemo Hot

učestvuju u demokratskim procesima i u vlasti. Te da će kroz svoje institucije moći da još više i čvršće ostvare sve oblike saradnje i veza sa bošnjačkim institucijama u duhovnoj i kulturnoj matici BiH, ali i sa institucijama dijela Sandžaka koji se nalazi u Srbiji.

Ne treba biti mnogo pametan i dalekovid da bi se primijetilo kako su mnoga pitanja bez obzira na želje i euforije koje ispoljavaju Bošnjaci u predreferendumske dane, otvorena i potpuno nejasna. Ono što je evidentno, nema čvrstih garancija sigurnosne prirode, zatim tu su pitanja koja nisu jasno definisana i određena kada su u pitanju novi Ustav i gdje se u njemu i da li će se u njemu naći Bošnjaci. Referendum je zakazan, on će se desiti, a da li će biti po mjeri njenih građana, u ovom slučaju Bošnjaka, još se ne zna.

Nakon 21. maja mnoge će dileme biti razjašnjene. Procjenjuje se da će manjinski narodi u ovom slučaju Bošnjaci, Albanci i Hrvati, kojih ima negdje oko 21 %, biti onaj odlučujući faktor ili vršak referendumske vage, koji će možda i odlučiti da li Crna Gora ide samostalno u Evropu ili će i dalje ostati sa Srbijom, da čami na balkanskoj nesigurnoj vjetrometini. I dalje su prisutna pitanja mogućih manipulacija, i ne treba odbaciti sve druge mogućnosti, pa čak i manje ili veće incidente koje mogu militantni srbonostalgici prouzrokovati na ovaj ili onaj način, a oni su za to kadri jer ih to drži u kondiciji po onoj logici "što gore to bolje" za njih.

U toj situaciji mnogi analitičari se pitaju da li su Bošnjaci u ovom slučaju "gnjile kruške koje su lahak zalogaj za manipulacije ili mogu biti tvrdi orasi na ovoj otvorenoj političkoj vjetrometini koja se već na ovom parčetu Balkanu okončava ovih dana Referendumom. Mnogi od nas koji vjerujemo u demokratiju i mir, izražavamo umjereni optimizam i želimo uspješan i miran tok Referenduma i na toga svim građanima i narodima Crne Gore blagostanje i sreću. Pa neka vam je sa srećom rastava braka i jednoj i drugoj strani.

Vlasenica izdaleka i nostalgija izbliza

CRKVA NA ZEMLJI BOŠNJAKA

Dok mrtvi traže samo konačni smiraj Vlasenicom se još ponosno šetaju njihovi krvnici, kao što je sadašnji načelnik općine Vlasenica, Dragomir Stupar, koji je bio komandant specijalne srpske jedinice. I koliko je još Dragomira u gradu ili negdje drugdje zbog straha od mača pravde.

"Vlasenica nije bila velika, a pogotovo nije bila mala. Bila je tamam. Nevelika, ali najljepša. Ostat će upamćeno da nikad niko više od ljudi, koji su nekad nastanjivali Vlasenicu, nije volio svoje rodno mjesto. Bez njih, Vlasenica više nije što je bila. Niti može biti". Ovo je za svoj rodni grad napisao jedan od njenih sinonima, čovjek čije ime kad izgovorimo, pomislimo Vlasenica. Isnam Taljić.

U jednom od posljednjih brojeva, objavili smo reportažu o održanom dobrotvornom sijelu čiji kompletan prihod je namijenjen obnovi, odnosno izgradnji, vlaseničke džamije "Hajrija", koja je 1992. godine na stogodišnjicu izgradnje, srušena do temelja. Ujedno, jedan dio ovih sredstava namijenjen je izgradnji mezarja za oko 3.000 ubijenih i nestalih Vlaseničana u toku četničke agresije. U ovom krvavom i genocidnom divljanju četnika, nestale su čitave porodice, sela. Zašto je ovaj grad u Istočnoj Bosni zaboravljen skoro od svih, počev od političkih struktura u Bosni i Hercegovini, sporog pronalaženja i identifikacije ubijenih, pa do samih Vlaseničana rasutih diljem svijeta? Pitanje se nameće, ali odgovor, zvaničan teško je dobiti.

Povod ovom javljanju je nastojanje vlaseničkih općinskih zvaničnika da 76 dunuma zemljišta koje je uvijek bilo vlasništvo muslimana, uzurpiraju i bez skupštinske procedure dodijele za izgradnju pravoslavne crkve i groblja. Naime, ovo zemljište je nakon drugog svjetskog rata bilo nacionalizovano, da bi 1992. godine počeo proces denacionalizacije koji na žalost nije završen zbog srpske agresije na Bosnu i Hercegovinu. Oko 40% zemljišta je vraćeno prvobitnim vlasnicima, a od ukupnog zemljišta većina pripada porodici Kurtagić. Imajući u vidu činjenicu da većina vlasnika i njihovih nasljednika sada više nisu među živima, jer su stradali od četničke zločinačke ruke, te ne mogu da dignu svoj glas, ovom barbarskom pokušaju sijača smrti i mržnje, na ovom prostoru, to je naša ljudska i moralna dužnost da ovakve pokušaje onemogućimo i zaustavimo. Naš glas mora se čuti, neko konačno mora progovoriti u ime ovih 3.000 mrtvih, od kojih još uvijek veliki broj čeka svoj konačni smiraj, u svom gradu, u Vlasenici, u zajedničkom mezarju. Ovo je još jedan pokušaj da se muslimani u ovom gradu, koji su po popisu iz 1991. godine bili većinsko stanovništvo, potpuno izbrisu iz njegovog postojanja.

A život Bošnjaka u ovom gradu težak je i pretežak. Zabrinjava najnovija informacija da je skupštinski predstavnik SDA, gospodin Sakib Zubović, smijenjen dok je bio na bolovanju, bez ikakve zakonske procedure. Vjerovatno, nije smio da se suprotstavi naumu srpskih vlasti da se pomenuto zemljište dodijeli bespravno za izgradnju pomenutih objekata, i zauvijek izbrisao trag Vlaseničana koji životima plaćaju krvavi danak četničkog bezumlja. Dok mrtvi traže samo konačni smiraj Vlasenicom se još ponosno šetaju njihovi krvnici, kao što je sadašnji načelnik općine Vlasenica, Dragomir Stupar, koji je bio komandant specijalne srpske jedinice. I koliko je još Dragomira u gradu ili negdje drugdje zbog straha od mača pravde. Ovo je ujedno i apel našoj savjesti, bez obzira gdje trenutno radili i živjeli, da zaustavimo ovaj bezumni i nemoralni čin.

Ako smo se i izgubili u ovih posljednjih desetak godina, ovo je pravi momenat da se ponovo nađemo i progovorimo jezikom istine kako bi svom gradu vratili dušu u ime tri hiljade nevinih duša naših očeva, majki, djece, muževa, braće i sestara, naših komšija. Vi koji imate moć pokažite savjest i zaustavite ovo bezumlje, to vas mole Avdo, Paša, Meho, Deda i svi oni koji su ostali u našim sjećanjima.

A. Heljo

Mladi stručnjaci iz Austrije u posjeti BiH

MREŽA BH STRUČNJAKA

Grupa bh stručnjaka iz Republike Austrije - Nedim Mujezinović, dipl. inženjer tehničke hemije, doktorant na Institutu za molekularnu biologiju (IMP) u Beču, mr. Edin Ibrišimović, Institut za molekularnu biologiju - Beč, dr. Azra Dedić iz firme „Biomedica Medizinprodukte GmbH&Co“, Beč, doktorski kandidat Vedran Džihic, istraživač na Fakultetu socijalnih nauka - Institutu za političke nauke, Univerziteta u Beču i Samira Seferović, predstavnik Austrijske kooperacije za nauku i kulturu u Sarajevu posjetili su Sektor za iseljništvo. Pomoćnik ministra Ruzmira Tihic-Kadrić upoznala je

delegaciju sa nadležnostima i programskim zadacima Sektora. Razgovarano je o mogućnostima uspostavljanja saradnje između mladih stručnjaka i naučnih institucija u Austriji sa institucijama Bosni i Hercegovini. Tokom razgovora inicirana je i ideja o uspostavljanju mreže bosanskohercegovačkih saradnika, asistenata i profesora na austrijskim univerzitetima. Povezivanjem naših stručnjaka, čiji broj u ovoj zemlji nije zanemarljiv, stvorile bi se mogućnosti za uspostavljanje konkretnih oblika saradnje između naučnika iz BiH i Republike Austrije.

L. S.

Književno stvaralaštvo bh Dijaspore predstavljeno na Sajmu u Sarajevu

ZAVIDAN KVALITET KNJIGA

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice i ove godine je, kao pokrovitelj predstavljanja književnog stvaralaštva bosanskohercegovačke Dijaspore u okviru 18. međunarodnog sajma knjiga i učila u Sarajevu od 19 - 24. aprila 2006. godine, organizovalo promocije književnika i autora naučne literature iz bh Dijaspore. Promocije autora iz Dijaspore na Centralnoj bini Sajma 20. aprila 2006. godine otvorili su prof. dr. Branko Tošović iz Austrije, te dr. Suad Kapidžić i prof. dr. Izet Muratspahić iz Švedske, predstavljajući stručnu literaturu, koja je sasvim sigurno od velikog društvenog značaja.

Branko Tošović, redovni profesor za slovensku lingvistiku na Institutu za slavistiku Sveučilišta Graz predstavio je ukupno sedam stručnih publikacija sa posebnim osvrtom na djelo „Funkcionalni stilovi“, a promotor je bio prof. dr. Ilija Tanović, redovni profesor na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Prema ocjenama kritičara, knjiga „Funkcionalni stilovi“ predstavlja najobimnije i najkompletnije istraživanje funkcionalne diferencijacije urađeno na području bivše Jugoslavije.

Suad Kapidžić, doktor nauka iz područja hemijskog inženjerstva predstavio je svoje djelo „Englesko-bosanski-hemijsko-tehnološki-enciklopedijski leksikon“. Leksikon sadrži blizu 100.000 terminoloških jedinica, pri čemu su značajniji pojmovi iz pojedinih oblasti hemije i tehnologije podrobnije objašnjeni.

U okviru prezentacije na Centralnoj bini Sajma, zainteresovana publika imala je priliku da sazna nešto više i o novom, dopunjenom izdanju „Švedsko-bosanskog / Bosansko-švedskog rječnika“ autora Izeta Muratspahića, doktora književno-historijskih nauka iz Švedske.

M. F.

Protest Bošnjaka Trebinja koji žive u Australiji

ZAUSTAVITE URBICID!

Bošnjaci Trebinja koji trenutno žive u Australiji uputili su na sve relevantne adrese u svijetu svoj protest zbog namjera pravoslavne crkve i bivšeg sportiste Bodiroke da na prostorima nekadašnjeg bisera grada Trebinja - Begove Kuće, sagrađe objekte koji duboko vrijeđaju sve Bošnjake. Oni podsjećaju da je u Trebinju srušeno 14 džamija, da je odnijet čak i kamen u nepoznatom pravcu sa čuvenog kulturno historijskog znamenja Begove Kuće. „Izgradnjom i otvaranjem džamije Osman-paše Resulbegovića, u julu prošle godine, kao i početak izgradnje porušenih u Mostacima i Rasovcu, smatrali smo da dolaze ipak neka nova, tolerantija i rekli bismo civilizacijska vremena u našem voljenom gradu“ pišu Trebinjci, zahtijevajući da se zaustavi urbicid koji traje već petnaest godina.

Tim povodom Bošnjaci Trebinja silinom ratnog vohora i izгона iz svog voljenog grada žive dvanaest godina u dalekoj Australiji, uputili su pismo Dobroslavu Čuku, načelniku

općine Trebinje, Nikoli Sekuloviću, predsjedniku Vijeća, Ervinu Pobriću, njegovom zamjeniku, te visokom predstavniku za Bosnu i Hercegovinu i brojnim drugim institucijama i pojedincima koji bi po svom položaju, ustavnim obavezama i dužnostima morali da reaguju. U pismu dr Dobroslavu Čuku, između ostalog se kaže: „Obaviješteni smo o namjerama Pravoslavne crkve i nekadašnjeg sportiste Bodiroke da na prostorima nekadašnje Begove Kuće, prepoznatljivog historijskog, kulturnog zdanja Trebinja, započnu gradnju objekta i sadržaja koji sa ranijim višestoljetnim obitovanjem Begove Kuće, nemaju nikakve veze. Malo je kazati da smo iznenadjeni. Ne možemo zapravo da vjerujemo, da su danas, 2006. godine, opet neki krenuli u svojim namjerama započetim i vršenim tokom 1992 i 1993. godine, etničkog čišćenja grada na Trebišnjici i uklanjanju svih znakova o postojanju i življenju Bošnjaka na ovim prostorima“.



OTVORENO PISMO NAŠIM PLATIŠAMA I ST. LOUIS ZAJEDNICI

U posljednje tri godine, The Metropolitan St. Louis Sewer District (MSD) je u procesu velikih promjena. Od marta 2003. godine smo smanjili broj naših departmana sa dvanaest na sedam; sproveli u djelo Pravilnik o moralnim načelima za cjelokupno osoblje Districta, uključujući i direktore; implementirali u djelo preporuke 2002. državne kontrole; i izabrali novi menadžerski tim da predvodi MSD. Nas najveći fokus kod svih ovih promjena je bio da vratimo povjerenje stanovnika u vođstvo MSD kao i povjerenje u nas finansijski rad. Svjesni smo da imamo još puno da uradimo, ali u isto vrijeme možemo reći da smo već načinili velike pomake.

Dok zatvaramo tekuću finansijsku godinu, i pripremamo se za sljedeću, MSD je uspio dostići važan iznos od 3.7 billion, 20-plus Capital program koji smo započeli 2002. godine.

Poznat kao Capital Improvement and Replacement Program (CIRP), ovaj će program pomoći ojačati potporu podruma, kontrolisati izljeve vode kao i poboljšati kvalitet vode u rijekama i potocima. Za razliku od prethodnih Capital programa, CIRP se fokusira na gradsku kanalizacijsku deponiju i tretirajuće kapacitete u globalu, radije nego da čini poboljšanja samo sekciju po sekciju.

2006. godina je godina tranzicije CIRP, gdje će se sa identifikacije problema, planiranja i dizajniranja preći na konkretne radove na terenu koji će direktno beneficirati zajednicu. Predviđamo da će u 2006. godini i kasnije, radovi na terenu sačinjavati 80% troškova CIRP za razliku od nacionalnog prosjeka od 70% kod sličnih programa. Kako radovi budu uzimali maha, CIRP će beneficirati cjelokupnu zonu pokrivenu našim servisom.

Kako CIRP radovi budu povećavani, a samim tim beneficije koje iz toga proizilaze za našu zajednicu, veoma je važno da javnost razumije kako i zašto mi činimo ovolika ulaganja u našu infrastrukturu. Zanimanje i podrška javnosti su ključ uspjeha ovih investicija, posebno ako se uzme u obzir da će vremenski uzeti nekoliko decenija. Zato smo obnovili i unaprijedili naš odnos sa javnošću. Ulazeći u sljedeću finansijsku godinu, planiramo da još više povećamo naše napore na tom planu. Ovo pismo, kao i ostali vidovi komuniciranja koje ćemo vam prezentovati u budućnosti, su samo jedan korak u podizanju naše komunikacije sa javnošću na viši nivo nego li je ranije bio.


Cjelokupan District je ponosan na napredak koji smo ostvarili u zadnjih nekoliko godina. Danas, MSD je dosta drugačiji nego li je bio samo nekoliko godina ranije. U svakom slučaju, mi razumijemo da moramo nastaviti sa naporima u ostvarivanju i poboljšanju povjerenja od strane naše zajednice. Zbog toga, mi se obavezuje da ćemo i dalje raditi na poslovnom napretku, ostvarivati pozitivno finansijsko poslovanje i biti u potpunosti odgovornosti, prema zajednici, za novac koji trošimo. Koncentrirajući se interno na formiranje biznis fokusiranje organizacije, također se obavezuje da ćemo nastaviti fokusirati se ka pružanju servisa vama našim mušterijama i činiti svaki napor da uvijek u potpunosti komuniciramo sa javnošću.


S poštovanjem,

Harold Crumpton, Chair
MSD Board of Trustees

Charles Karam, Vice Chair
MSD Board of Trustees

P. S. Ako želite da saznate više o MSD, molimo Vas da posjetite našu web stranicu www.stlmsd.com; Tamo možete naći naš Godišnji izvještaj za 2005, posljednji Izvještaj o rezultatima upitnika o satisfakciji mušterija, kao i District-ov preliminarri Budžet Plan za 2007. godinu. Ukoliko imate pitanje vezano za račune, molimo da nazovete naš Customer Service Team: (314) 768-6260 ili Billing Center (866) 281-5737.





Piše Mirzet Hamzić

Neusvajanja promjena Ustava Bosne i Hercegovine otvorila su nova pitanja

NOVI KORACI - UNAZAD

Dugi i iscrpni pregovori vodećih stranaka u BiH rezultirali su neusvajanjem promjena Ustava Bosne i Hercegovine definiranog, sad već pomalo davne 1995. godine, u Daytonu. Pregovori su ujedinili one snage u našoj zemlji za koje se dugo vjerovalo da nikada, ama baš nikada, neće i mati zajedničko viđenje bilo kojeg pitanja pa makar da se radilo o boji mlijeka. No, kao što smo pisali, politika je puki interes i to je demonstrirano u koaliciju SDA i SDP. Ovog puta svoj glas protiv usvajanja promjena Ustava u ovom obliku i obimu podigao je kontroverzni i možda jedini političar u BiH sa kakvom-takvom harizmom, Haris Silajdžić. Iako je izgledalo da stvar riješena, glasanje u Predstavničkom domu BiH pokazalo je drugačije. Bio je to signal političarima iz RS da stvar nije gotova i da će se o uređenju BiH i njenog Ustava morati nastaviti poslije izbora zakazanih za oktobar ove godine. Činjenica je da su bili uspješni stvar privesti kraju i kako se govorilo o daljnjem organiziranju BiH promjene bi bile moguće samo u Federaciji BiH.

Time bi, bez obzira na ishod spora koji se vodi u Hagu između BiH i SCG, sudbina RS bila riješena na način da bi bili zadovoljni i zločinci koji su je kreirali. Srbija bi to doživjela kao nadoknadu za gubitak Kosova. Time bi sve na Balkanu ostalo isto - dakle neriješeno.

N a j v e ć i vlastoljupci u BiH, **d v o j a c T i h i ć - L a g u m d ž i j a**, koalicijom poslije izbora ubijedili bi svoje glasače (onih 30% što će izaći) da su oduvijek imali identične pogleda na probleme rješavanja

vlastite egzistencije.

Ali ne leži vraže.

Bijesni i obijesni Dodik je zagrmio. Ono što je sam potpisao vezano za uređenje policije u BiH po njemu više ne važi. Policija može biti organizirana samo na takvim principima da ne prelaze entitetsku granicu. Dozvoljava se, čak da budu plaćani sa državnog nivoa. Nije trebalo ni časa časiti, a već je viđenje premijera vlade RS-a potvrdio i njen predsjednik Dragan Čavić. Iza toga uslijedila je kampanja u kojoj se otišlo Koštunici na noge, zvanično, a nekoliko dana iza toga predsjednik Srbije je došao u Banja Luku privatno. Da prošetala malo Gospodskom ulicom, rekli bi zlobnici.

Napokon se oglosio i penzioner na privremenom radu u BiH, visoki predstavnik Kristian Švarc Šiling koji je, onako roditeljski, upozorio poslanike iz RS-a kako ne bi bilo lijepo da sad odjednom drugačije misle nego su to uradili sedam mjeseci ranije. Opet, kaže, onako roditeljski, neće se miješati u njihove odluke jer on nije takav čovjek.

Lijepo nema šta. Kao da je riječ o udruženju ribolovaca pa im se sugerira da umjesto mušica koriste gliste kao mamac.

Za to vrijeme stanje u BiH je sve teže. Nezaposlenih je sve više, firme su nagomilale takve gubitke da nikakvi kupci u procesu privatizacije i ne pomišljaju da kupe preduzeća koja su pod takvim teretom,

prognanici iako imaju kuću i mogu se vratiti nemaju od čega živjeti i tako u nedogled.

Međutim, ne treba se previše sikirati. Političarima u BiH nikad nije bilo bolje i tendencija je da im bude još bolje.

Teško je zaista posmatrati našu zemlju sada već jedanaest godina iza rata. I dalje je riječ o tamnoj mrlji Evrope koja se nalazi u bezizlazu. Iz Brisela i Vašingtona dolaze glasovi: biće kako se dogovorite, a sa predstavnicima RS-a teško bi se moglo dogovoriti i oko toga koje godišnje doba dolazi poslije ljeta.

Sve bi to bilo podnošljivo da se radi o filmu ili pozorišnoj predstavi. Nažalost, radi se o živim ljudima i njihovim sudbinama. Njihova djeca idu u podijeljene škole, mogu se liječiti samo ako plate ljekarima koji imaju redovne plaće, sport je na nivou Čada iz pedesetih godina...

U svemu tome treba živjeti sa osjećanjem da će biti gore. Da će politika koja je prošla kroz svakog čovjeka Bosne uvijek pokazivati beskrajnu maštu u zadržavanju postojećeg stanja. Jer, rekli smo, političarima u ovoj zemlji je dobro i jedino njima idu na ruku i zakoni koji se donose kao i oni koji se ne donose.

A zemlja u kojoj je bavljenje politikom najunosniji i najprofitabilniji posao teško da je sretna. Bosna i Hercegovina je najbolji primjer za to.

Iako je izgledalo da stvar riješena, glasanje u Predstavničkom domu BiH pokazalo je drugačije. Bio je to signal političarima iz RS da stvar nije gotova i da će se o uređenju BiH i njenog Ustava morati nastaviti poslije izbora zakazanih za oktobar ove godine. Činjenica je da su bili uspješni stvar privesti kraju i kako se govorilo o daljnjem organiziranju BiH promjene bi bile moguće samo u Federaciji BiH. Time bi, bez obzira na ishod spora koji se vodi u Hagu između BiH i SCG, sudbina RS bila riješena na način da bi bili zadovoljni i zločinci koji su je kreirali. Srbija bi to doživjela kao nadoknadu za gubitak Kosova. Time bi sve na Balkanu ostalo isto - dakle neriješeno.

Own A Larger Home

because...

I'll buy your present one for CASH!

Free Report Available
Free recorded message
1-888-876-2997, ID 3045

TEUFIK KOVACEVIC
Owner

Trgovina Behar

4704 Gravois Ave.
St. Louis, MO 63116

Phone: 314-752-4201
Fax: 314-752-9273

Sanimir Sonny Babic
Insurance Agent

FARMERS
AUTO - HOME - LIFE - BUSINESS

4725 N Western Second Floor
Chicago, IL 60625
Bus: 847 924-6515
Fax: 773 334-4848
sbabic@farmersagent.com

Novo u Zepteru-Expres Lonac

Phone 773-251-9473

zepter
INTERNATIONAL
for a longer life

ZLATA PRANJIC
Manager

Ph. 773-275-8046
Fax. 773-275-8589



Savjet advokata

Kako postupiti kada dođe do štete na ličnoj imovini

Slučajevi u kojima se javlja šteta na ličnoj imovini se mogu lakše riješiti kada se radi direktno sa osiguranjem. Poduzmite sljedeće korake kako bi dobili adekvatnu nadoknadu od osiguranja suprotne strane za štetu na vašem vozilu. Razgovarajte sa predstavnikom iz osiguranja samo o šteti na vašem vozilu, a ne o povredama. Veoma je važno da ne potpisujete dokumente koji su vezani za izazvane tjelesne povrede.

Ako posjedujete vrstu osiguranja koja je dužna za pokriće štete na vozilu, nazovite Vašeg agenta kako bi osiguranje pokrilo troškove štete na vozilu. U tom slučaju će Vaše osiguranje tražiti novčanu nadoknadu od osiguranja suprotne strane.

Važno: Možda ćete biti dužni da platite "deductible" koji će Vam Vaše osiguranje nadoknaditi. Ovu nadoknadu možete primati samo ako Vi niste uzročnik udesa.

Ako ste imali totalnu štetu na vozilu, tada imate pravo na novčanu nadoknadu po kojoj se vaše vozilo kreće na tržištu. Nećete biti dužni da platite kamate za sumu koju dugujete na Vašem vozilu.

Pregledajte sve dokumente koji su vezani za kredit na Vašem vozilu, kako bi provjerili posjedujete li GAP pokriće. GAP pokriće je dužno za nadoknadu razlike koja pokazuje vrijednost vozila i koliko novaca dugujete na vašem vozilu. Nazovite osiguranje suprotne strane zbog procjene vozila i pronađite radionicu u kojoj ćete popraviti vozilo.

Prije nego što odvezete vozilo na popravak provjerite sa Vašim osiguranjem imate li pravo da iznajmite auto. Važno je da fotografirate vozilo i izradite duple slike koje možete pokazati Vašem advokatu.

Ako ste uradili sve što smo naveli, a i dalje niste u stanju da riješite slučaj štete na ličnoj imovini ili ako druga strana daje nerazumne ponude, javite se osoblju naše firme.

Obilježavanje godišnjice stradanja Bošnjaka Bratunca

POLICAJCI KOJI SU VODILI BOŠNJAKE NA STRATIŠTA OBEZBJEĐUJU SKUP SJEĆANJA

U bratunačkom Domu kulture 9. maja je održana tribina o temi «Logor smrti u OŠ Vuk Karadžić» u Bratuncu. Na ovom skupu su govorili Sinan Alić iz Fondacije «Istina, pravda pomirenje» iz Tuzle, Jusuf Trbić, predsjednik «Preporoda» Bijeljina, Sakib Ahmetović, predsjednik Udruženja logoraša Bratunca, Mehmed Pargan, novinar i autor dokumentarnog filma „Srebrenica zemlja zločinaca“ i knjige Srebrenica dokumenti o genocidu“, te Ramiz Salkić,

predsjednik organizacionog odbora manifestacije sjećanja na bratunačke žrtve i svjedok zločina iz OŠ Vuk Karadžić u Bratuncu.

- Policajci koji su 1992. godine sakupljali Bošnjake iz njihovih kuća i odvodili ih u logor smrti u OŠ Vuk Karadžić obezbjeđivali su ceremoniju sjećanja na žrtve zločina u Glogovoj gdje je ubijeno 64 bošnjačka civila. Zahtjevamo od nadležnih domaćih i međunarodnih zvaničnika da takvim policajcima oduzmu certifikat, da

nadležne institucije pravosuđa pokrenu istragu o nekažnjenim zločinima i počnu procesuirati odgovorne, te pozivamo sve koji imaju informacije o ratnim zločinima i njihovim izvršiteljima da se ne ustručavaju već da govore istinu i pomognu u rasvjetljavanju počinjenih zločina rekao je Ramiz Salkić. On je iznio dio svojih bolnih sjećanja na preživjele zločine u sali OŠ Vuk Karadžić i istakao kako za te zločine niko još nikada nije odgovarao.

H. Karić

Čikago

Sjećate li se bosanskog izbjegličkog centra?

Bosanski izbjeglički centar u Čikagu, odigrao je važnu ulogu u životu posljednjeg i najvećeg vala naših izbjeglica koje su utočište našli u Čikagu. Počeo je kao Centar za pružanje pomoći ranjenicima, da bi poslije prerastao u instituciju koja je pružila i još uvijek pruža pomoć našim ljudima kojima je jezička barijera najveća prepreka u ostvarivanju njihovih prava i u prilagođavanju novoj sredini.

Piše Azra Heljo

Bosanski izbjeglički centar započeo je svoju misiju početkom decembra 1994. godine. Tada je Centar zapošljavao jednog koordinatora i dva službenika. Aktivnosti Centra bile su usmjerene ka rješavanju mnogih problema sa kojima su se suočavale bosanske izbjeglice i njihovom lakšem prilagođavanju u američko društvo. Osnovan je kao organizacija koja je na samom početku svoga postojanja učinila dosta na poboljšanju položaja naših ljudi na ovim prostorima. Centar je nastao prvenstveno zahvaljujući razumijevanju, entuzijazmu i materijalnoj pomoći američkih prijatelja. Zvanično je otvoren 6. aprila 1995.

Koliko je značajna bila uloga ovog Centra u tim prvim izbjegličkim godinama, dovoljno govore samo neke aktivnosti, kao što je prikupljanje podataka o prispjelim izbjeglicama (logorašima, ranjenicima i invalidima), uspješno organizovane mnoge prezentacije koje su doprinijele širenju istine o našoj zemlji putem oglašavanja u Chicago Tribune, Chicago Sun Time, TV, kao i u neposrednim kontaktima sa Amerikancima. Shvatajući važnim rad sa omladinom, Centar je u samom početku svoga djelovanja organizovao viš javnih tribina sa

učenicima srednjih škola, studentima na koledžima na kojima su kroz pitanja i odgovore, živom riječju rješavane dileme mladog naraštaja tek prispjelog iz krvavog rata.

Centar je organizovao više dopunskih škola za djecu osmogodišnjeg i srednjoškolskog uzrasta, čak angažujući neke od najboljih američkih, odnosno čikaških nastavnika. Takvim radom osvojeno je niz priznanja i nagrada. Realizovan je program "Mladi istraživači", program tenis-škole u sklopu koje su tri polaznika dobila tenis stipendije, podstaknut je razvoj malog nogometa, borilačkih vještina, fitnesa... Veliki broj naše djece prošao je kroz prostorije Centra, i znatan broj njih, danas već odraslih, mladih, uspješnih ljudi nazove ili navratu u njegove prostorije koje su tako često mijenjale adresu, kao ova posljednja zbog nedostatka sredstava, ali nikad nije promijenio svoju misiju u službi svog naroda, zbog kojeg je i nastao, kako bi mu pružio sve

moćne servise i usluge te olakšao život u novoj sredini.

Obilježavajući važne datume iz novije historije naše Domovine, često su organizovani javni nastupi sa bogatim kulturno umjetničkim programom. Centar je imao i još uvijek ima kontinuiranu saradnju sa predstavnicima vlasti u zemlji kao i predstavnicima političke vlasti SAD, odnosno Čikaga, čime je Centar dao direktan doprinos u jačanju BH lobija u Americi. Nezaobilazna je činjenica da je posljednji val bh izbjeglica ranih devedesetih godina prilično promijenio demografsku strukturu Čikaga. Bosanski centar počeo je da igra važnu ulogu u političkom životu grada, a samim tim daje doprinos u širenju istine o Bosni i Hercegovini, širi saznanja o njenoj historiji i narodima.

BOSANSKE VJERSKE KNJIGE

"Znanje je jedna kap a neznanje cijelo more"

VELIĆ F. AMIR

Tel. 773-784-2771

Možete kupiti ili naručiti na adresi:

5311 North California, IL, Chicago, IL 60625



BILTEN KONGRESA BOŠNJAKA SJEVERNE AMERIKE, broj 1, godina I

Riječ Urednika

GLAS KBBSA GLAS NARODA

Poštovani članovi i simpatizeri KBBSA, Pred Vama je prvi broj Glasa KBBSA. Ovim glasilom želimo unaprijediti informiranje članova i simpatizera KBBSA o svim aktivnostima našeg Kongresa. Namjeravamo izdavati Glas KBBSA najmanje dvomjesečno, a po potrebi i više. Pozivamo sve zainteresirane za suradnju da nam se jave na info@bosniak.org.

Živimo u dinamičnom vremenu u kome KBBSA mora prihvatiti ritam brzih promjena nego je to bilo ranije. KBBSA sada samo pokušava da održi korak. Za sada to uspijeva. Iskustvo stečeno tokom dosadašnjeg rada KBBSA poslužit će nam da izvršimo potrebne kvalitativne, a ne formalne promjene i potpunije odgovorimo na zahtjeve Bošnjaka u Sjevernoj Americi.

Mediji su izuzetno moćno sredstvo u uslovima života današnje civilizacije. Bošnjaci Sjeverne Amerike, usudujem se reći, nisu na vrijeme shvatili ulogu i značaj medija. Mediji su poput vode i vatre: potreba i sila jesu, ali se i osiliti mogu.

Temeljac organiziranom, institucionalnom i stepenovanom organiziranju Bošnjaka na prostorima Sjeverne Amerike udaren je sa KBBSA.

Rastući broj Bošnjaka u Sjevernoj Americi prati i rast njihovih nacionalnih, patriotskih i vjerskih potreba i zahtjeva. Potrebe za odbranom i jačanjem svih komponenti bošnjačkog bića i svih pozitivnih vrijednosti multidimenzionalnog bh društva i države u Sjevernoj Americi ne mogu ostaviti KBBSA po strani. To je izazov na koji on svojim intelektualnim potencijalima, bar donekle, i sada može odgovoriti, ali i prilika za koju se treba dodatno osposobiti. Prvi korak, po meni, bio bi da se KBBSA adekvatno predstavi sjevernoameričkim Bošnjacima kao njihov štit od svih aspekata negativne asimilacije u američki Melting pot i kanadski Kulturni mozaik. Da Bošnjaci znaju čime raspolažu i na koje zahtjeve realno KBBSA može odgovoriti. Zatim da KBBSA predstavi Bošnjake i BiH u američkom i kanadskom društvu i na kraju KBBSA i Bošnjaci moraju naći snage da pobijede unutar nacionalne podjele i mržnju koje im zamagljuje um. Danas postoje samo dvije tačke mogućega progresa Bošnjaka; prva, unutarbošnjački dijalog, ljudski, znanstveni, za koji je svaki onaj ko se humanim bićem čuti i, druga, sukob unutar bošnjačkog bića za što je svaki onaj u čijem tijelu animalna narav čuči.

U prvo KBBSA može uložiti pamet, mudrost,

razboritost, uvažavanje drugog i lijepu riječ, a drugog dovu: Bože! uputi ih, jer ne znaju!

Željeli su nas prikazati/pokazati ne onakvim kakvi jesmo, već kakve su nas trebali za metu. I danas smo svjedoci da oni najmoćniji i najglasniji nemaju hrabrosti da stvari nazovu pravim imenom. Nikada ne zaboravimo da je papir o zaštiti Srebrenice završio u korpi sa smeće. Laž i hipokrizija i u demokraciji caruju. Mediji su izuzetno moćno sredstvo u uslovima života današnje civilizacije. To su razlozi za pokretanje Glasa KBBSA.

U ime UO KBBSA zahvaljujem se Bosnian Media Group i Bošnjačkoj dijaspori, bosansko-američkim nezavisnim novinama - zvaničnom medijskom pokrovitelju 11. Susreta Bošnjaka Sjeverne Amerike, što su omogućili izlazak prvog broja Biltena KBBSA.

UO KBBSA čestita svim Bošnjacima u Sjevernoj Americi, a posebno Bošnjacima u Chicagu veliki jubilej 100. godišnjicu od osnivanja prve bošnjačke organizacije u Sjevernoj Americi.

prof. Emir Ramić, glavni i odgovorni urednik Biltena KBBSA

Iz sadržaja:

- Odnos između sjajnog položaja i katastrofalnog stanja je osnova bošnjačkog preporoda

- Šta je i zašto KBBSA

- Najznačajniji uspjesi KBBSA

- Rezolucija KBBSA o otvaranju procesa formiranja Svjetskog Kongresa Bošnjaka

- Deklaracija KBBSA

Prvi Bošnjaci koji su došli na područje Sjeverne Amerike krajem 19. vijeka imali su sa sobom pasoše Austro-ugraske monarhije čiji su bili državljani. Ta prva bošnjačka Dijaspورا nije bila takvog obima i takve snage da bi odmah preuzela ulogu predvoditeljskog i oblikujućeg faktora bošnjačkog bića sjeverno-američkih Bošnjaka. Intelektualno malobrojna i nepovezana, politički i nacionalno - patriotski dezorjentirana, opterećena paradigmina i rješenjima koja su povijesno već bila prevaziđena, bez institucionalnih oblika življenja i djelovanja i bez institucionalne potpore, sjevernoamerička bošnjačka Dijaspóra se borila za goli fizički opstanak. Njena povremena upućenost na znatno brojniju, stariju, organizovaniju i bogatiju srpsku i hrvatsku dijasporu bila je činjenica povijesne zbiljnosti i nužnosti, iz kojih se izvodila dodatna cijepanja i podvajanja.

I pored toga sjevernoamerički Bošnjaci, prvo putem vjerskog, a zatim putem nacionalno - patriotskog organizovanja uspijevaju izraziti vlastitost, dići glas u odbranu bošnjačke časti, duhovnosti i identiteta, bošnjačke kulture, tradicije i običaja, bosanskog jezika i demokratske, jedinstvene države BiH i otvorenog, slobodnog civilnog društva kao jedinih matica i matrica Bošnjaka. To je proizašlo iz toga što su Bošnjaci u Sjevernu Ameriku sa sobom donijeli snažnu svijest o svojoj nacionalnoj posebnosti, koja se tada jedino mogla izraziti kroz dva elementa: islamska vjeroispovijest i bosanski jezik.

Sto godina bošnjačke nacionalne političke ideje

U 2006. godini se navršava stotinu godina bošnjačke nacionalne političke ideje. Ali-beg Firdus je u decembru 1906. godine osnovao Muslimansku narodnu organizaciju, prvu bošnjačku političku stranku. Povod za osnivanje ove stranke je nasilno pokršćavanje djevojčice Fate Omanović iz Travnika i demonstracije Bosanskih muslimana nakon toga. Nekoliko godina kasnije Mehmed Spaho, član Muslimanske narodne organizacije osniva Jugoslavensku muslimansku organizaciju. Godinu dana nakon što je Spaho izabran za predsjednika Jugoslovenske muslimanske organizacije (JMO), 1922. godine rođen je Salih Behmen, kako rahmetli Alija Izetbegović reče

prilikom Behmenove smrti: "Otišao je najveći među nama".

Prvog maja 2006. godine navršit će se tačno stotinu godina od kako je utemeljena prva bošnjačka nacionalna organizacija u Sjevernoj Americi pod imenom **Uzajamno podpomagajuće muslimansko društvo Dzemijetul Hajrije** Chicago. Kroz cijelo stoljeće u kojem je ovo udruženje iz Chicaga doživjelo svoju evoluciju i brojne transformacije možemo reći da je očuvalo do današnjeg dana i ostavilo nam svima u naslijeđe svih pet elemenata specifičnog bošnjačkog nacionalnog bića: islam, bosanski jezik, bošnjačku kulturu, tradiciju i običaje. Na ovaj način kao nacija kroz cio jedan vijek Bošnjaci Sjeverne Amerike su očuvali svoju posebnost i oduprli se negativnoj asimilaciji koja je tako snažno izražena i američkom melting potu i kanadskom kulturnom mozaiku.

Tokom stogodišnje evolucije preko različitih oblika bošnjačkog organiziranja počev od **Dzemijetul Hajrije** u Chicagu koja je je iznjedrila **Bosansko Američku Kuturnu Asocijaciju** (BACA) pa do Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike, Islamske zajednice Bošnjaka Sjeverne Amerike i Omladinske asocijacije Bošnjaka Sjeverne Amerike kroz očuvanje, jačanje i prezentiranje svih vrijednosti bošnjačkog nacionalnog bića na najbolji način su nabrojane organizacije i mnoge druge bile ambasadori vrijednosti, dometa i dostignuća Bošnjaka i bošnjaštva u Sjevernoj Americi. Istovremeno su one promovirale pozitivni oblik asimilacije, to jest stepen uklopljenosti bošnjačke zajednice u američki melting pot i kanadski kulturni mozaik. Bošnjačke organizacije su svojim djelovanjem jasno pokazala još jednu vrijednost bošnjačke Dijaspore Sjeverne Amerike: kroz cijelo proteklo stoljeće Bošnjaci Sjeverne Amerike su ostali vjerni jedinstvenoj, nezavisnoj, demokratskoj, tolerantnoj državi BiH i otvorenom, slobodnom civilnom društvu, u kojima svaki narod i građanin uživa jednakopravnost, mir, slobodu. One su svojim djelovanjem širila istinu o događajima u BiH tokom posljednje decenije 20. vijeka u ime postizanja pravde za sve žrtve agresije i genocida, tih strašnih zločina protov čovječnosti, mira i slobode u Evropi i svijetu. Jer bez pravde, istine i kažnjavanja inicijatora i realizatora zločina nema istinskog pomirenja među narodima i ljudima u BiH.

Bošnjaci još nemaju odgovora na mnoga pitanja

OSNOV BOŠNJAČKOG PREPORODA

Stogodišnjica formiranja prve bošnjačke političke stranke i prve bošnjačke organizacije u Sjevernoj Americi pored slavljeničkog karaktera treba da ima i radni karakter. Na temeljima dostignuća generacija koje su prošle kroz rad i aktivnost ovih i mnogih drugih organizacija, koje su znale da se uklope u američki melting pot i kanadski kulturni mozaik, a da istovremeno očuvaju i jačaju bošnjačke nacionalne osobenosti i vrijednosti, treba se krenuti u procese transformacije i reorganizacije svih bošnjačkih institucija i organizacija. Bez svijesti o pripadnosti bošnjačkom etnosu svaki pojedinac po dolasku u američki melting pot i kanadski kulturni mozaik nalazi se pred iskušenjem gubitka svoga nacionalnog identiteta što ima višestruke negativne ljudske i egzistencijalne reperkusije. Svijest o nacionalnoj posebnosti, Bošnjake motivira da se udruže i izgrade nacionalne institucije koje će čuvati i jačati zajedničke vrijednosti: vjeru, jezik, tradiciju, običaje i kulturu.

Bošnjaci u dijaspori nemaju još odgovora na pitanja: Koliko postojeće bošnjačke institucije štite i unapređuju bošnjačke vrijednosti i posebnosti u Dijaspori? Koliko procenata Bošnjaka aktivno participira u izgradnji i unapređenju nacionalnih, vjerskih i patriotskih institucija u Dijaspori? Kojim metodama, sadržajima i aktivnostima animirati Bošnjake za rad u nacionalnim, vjerskim i patriotskim institucijama dijaspor, posebno mlade, inteligenciju i žene? Koliko je bošnjačka nacionalna zajednica u Dijaspori spremna da pored očuvanja bošnjačkog nacionalnog identiteta poradi i na promoviranju osnovne bosanskohercegovačke vrijednosti - multikulturnog, multivjerskog i multinacionalnog društva i države u BiH? Može li Bošnjačka zajednica u Dijaspori izbjeći zamke getoizacije i zatvaranje u samu sebe, najprije kroz otvaranje prema drugim nacionalnim zajednicama, prvenstveno onim koji pored Bošnjaka čine i znače BiH, bez obzira na traumatične i tragične posljedice iz prošlosti?

prof. Emir Ramić

NEOPHODNA ANALIZA STANJA NACIJE

Osnovne odrednice analize bošnjačkog stanja su:

1. Evropa se nije ujedinila na kršćanstvu kao svjetonazoru i ideologiji, već kao zajednica slobodnih naroda, kultura i pojedinaca, bez granica, mitova i predrasuda prema različitostima.
2. U takvoj Evropi bosansko okruženje je i dalje ostalo protubosanski, protubosnjački i protuislamski. To okruženje čine Srbi i Hrvati sa svojim velikonacionalnim i velikodržavnim nacrtima.
3. Svijest o okrenutosti sebi, svojoj jezgri, Bošnjaci ni nakon agresije i genocida nisu na skupnoj razini dosegli. Okrenutost izvanjskom još je preovlađujuća.
4. Nakon agresije i genocida, Bošnjaci su se našli u situaciji da mogu sami bez pritiska velikih sila i svijeta donijeti sudbonosne odluke o svojoj budućnosti. To za njih prestavlja problem, jer u dugom vremenu neko drugi je odlučivao o državi Bošnjaka.

Svijet je jasno definirao koja je strana žrtva agresije i genocida i koja je strana agresor i počinilac genocida. Dejtonski ustav proglašen od "svijeta" nefunkcionalnim, a Ustav Republike BiH je samo suspendovan. Bez Dejtonskog ustava nema "Republike Srpske". U Republici Bosni i Hercegovini nema "Republike Srpske". Venecijska komisija proglašava nefunkcionalnim Dejtonski ustav, a time i "Republiku Srpsku". Venecijska komisija, Evropa, Amerika i svijet, ne mogu ukinuti "Republiku Srpsku" jer na to nemaju pravo bez zahtjeva Bošnjaka kao žrtve agresije i genocida. U dugoj historiji jedan narod nije imao tako povoljne uslove kao što imaju Bošnjaci.

Organiziranje KBSA je prvi korak u dugačkom procesu najšireg okupljanja i organiziranja Bošnjaka i njihovih organizacija u SAD i Kanadi. KBSA je pokazao i dokazao da je došlo vrijeme da se Bošnjaci Sjeverne Amerike organiziraju i odrede svoje potrebe i ciljeve u američkom "Melting Potu", kao američkom putu u multikulturalizam i "Kulturnom Mozaiku", kao kanadskom putu u multikulturalizam. Da se pokažu u pravoj slici u svim svojim pozitivnim aspektima i da se uklone mnoge predrasude koje prate Bošnjake. Da odrede svoja vjerska, nacionalna, patriotska, socijalna, ekonomska, politička, kulturna i obrazovna prava i potrebe te način, metod i tempo njihove realizacije na jednom od najrazvijenijih prostora u svijetu. Da iskoriste svoje ekonomske i

MI SMO ČUVARI BOSNE

U Matici svijest o stradanju materijalne i biološke osnove bošnjačkog naroda je neosporna činjenica, a preduvjet za biološki, ekonomski i teritorijalni oporavak Bošnjaka jeste jačanje njihove svijesti i duha. Gubici Bošnjaka tokom agresije i genocida su više od 10% populacije, polovina preostalog stanovništva je protjerana iz vlastite zemlje diljem svijeta, a ostatak se nalazi na četvrtini teritorije BiH. Veliki dijelovi bošnjačkog naroda, od kojih je Sandžak najveća grupacija, su u nezavidnom političkom, ekonomskom i kulturnom položaju i okruženju, bez mogućnosti neposredne povezanosti s maticom zemljom i narodom.

Unutar bošnjačkog naroda, prije svega u matici, nema intelektualne snage koja bi odredila osnovna načela bošnjačke opstojnosti, strategiju nacionalnog razvoja na bazi realne analize nacionalnog stanja. Razlog za to je nedostatak prostora za razvoj kulture tolerancije i dijaloga unutar kojih neslaganja ideja ne znače i lična neslaganja. Bošnjacima treba uvezanost na principu jednakih mogućnosti za sve. Bošnjaci su čuvari bosanskog poslanja. Bošnjaštvo je više od regionalnog osjećaja, više od geografskog pojma, više od kulturno historijske posebnosti, mada u sebi ovo sve obuhvata. Bošnjaštvo je stvarna i jedina nacionalna identifikacija. Bošnjaštvo je temeljna karakteristika ideje Bosne i bosanskog duha.

U procesu artikuliranja bošnjačke vlastitosti i posebnosti posebno se ističe nedostatak bošnjačkih intelektualnih snaga koje bi u jednom nacrtu odredili načela bošnjačke opstojnosti. U istom procesu artikuliranja bošnjačkih vrijednosti nedostaje i političko kulturni prostor unutar koga će se precizirati nacionalni položaj Bošnjaka kroz dijalektičko bosanskohercegovačko posredovanje, kroz prihvatanje višesložne BiH države i društva, kroz odbacivanje jednodimenzionalne BiH države i društva.

Tako Bošnjaci nemaju analizu bošnjačkog stanja. Oni nisu još unutar te demokratizirani prema zapadnim načelima, niti moralno ustrojeni prema islamskim moralnim načelima. Danas bošnjačko biće opstoji na načelu odanosti pojedincu ili uskoj interesnoj grupi, a pojedinci i uske interesne grupe nisu, niti mogu biti osnov društva, države, naroda, nacije. Energija koja je unutar Bošnjaka oslobođena u agresiji i genocidu, nije prešla u kvalitativno novo stanje. Ta energija nije zadobila novi oblik, život se nije poboljšao, nadanja nisu ostvarena, realnost je nadjačala iluzije, a energija se raspršila. Bošnjačko stanje nikada nije bilo teže, mada bošnjački položaj nikada nije bio bolji. Taj odnos između sjajnog položaja i katastrofalnog stanja osnov je svakog budućeg bošnjačkog rada. Često izricana konstatacija da su Bošnjaci danas prvi put samostalan i slobodan narod, izgleda kao fraza. Sloboda i samostalnost omogućuju jedno novo bošnjačko definiranje sebe, a ne redefiniranje naslijeđenog. Definiranje prije svega, zato što su sva dosadašnja određenja bila ili iznuđena sa strane, ili mimikrijska, ili ideološka, a u najmanju ruku su bila situaciona reagiranja. Pred Bošnjacima je danas novo nacionalno, duhovno i kulturnološko samoodređenje, što je istovremeno i određenje prema Bosni, Srbima i Hrvatima.

Šta je bošnjaštvo, da li je to etnička, nacionalna ili politička kategorija, ili sve to skupa? Da li su Bošnjaci samo muslimani, kako to mi danas mislimo i pronosimo? Da li je izvršena renominacija Musliman u Bošnjak samo promjena imena ili osnaženje starog političkog stava o autonomiji Bosne? Sadržaj pojma Bošnjak očito znanstveno nije definiran. To su pitanja na koja nema odgovora u matici.

političke mogućnosti u realizaciji interesa Bošnjaka. Da iskoriste neprocjenjive postojeće intelektualne i ekonomske mogućnosti bošnjačke zajednice u realizaciji bošnjačkih interesa, ciljeva i potreba. Naša je pojedinačna, vjerska, nacionalna, patriotska i kulturna obaveza da artikuliramo i zastupamo svoje bošnjačke potrebe i interese, ali i interese i potrebe BiH.

KBSA je tako uspješno odigrao svoju prvobitnu ulogu. Sada na red dolazi ona druga, još važnija uloga. Ako smo u prvoj vrlo uspješnoj fazi rada dokazali potrebitost jedne takve organizacije i definirali dva osnovna cilja (borba za razvoj bošnjačkog bića i borba za jedinstvenu, demokratsku i prosperitetnu BiH), u drugoj fazi rada dolazi na

Intervju Atif Dudaković, ratna legenda Bosanske Krajine, bivši komandant Petoga korpusa Armije BiH govori samo za Bošnjačku Diasporu o vremenima koja su došla poslije rata

BORBA ZA BIH NIJE ZAVRŠENA, ONA SE VODI SAMO DRUGAČIJIM SREDSTVIMA

U bivšoj JNA stekao sam čin majora, danas sam brigadni general, prije toga sam bio general - znači stigao sam do vrha na vojnoj hijerarhijskoj ljestvici, postigao sam uspjeh. No, nije to ono što me čini ponosnim na ovo što jesam. Ponosnim me čini činjenica da sam upravo ja, moja noga, kročio među prvima oslobodiocima u oslobođene gradove Bosanske krajine. Upravo ja sam kročio u oslobođeni Bosanski Petrovac, Ključ, upravo ja sam gazio hladnu Sanicu u oslobađanju Sanskog Mosta... To je ono što me čini zadovoljnim i zbog čega ne bih mijenjao to što jesam.

Razgovarala Amela Isanović

Atifa Dudakovića, ratnog komandanta slavnog 5. korpusa mnogi Bosanci širom svijeta spominju sa ponosom. Sa druge strane na pomen njegovog imena mnogima se dizala kosa na glavi, što zbog straha od nadiranja njegovih jedinica, što zbog činjenice da su brojni Bošnjaci u njegovom imenu prepoznavali slobodu, povratak kući i snagu Armije BiH. Čovjek širokih ramena, korpulentne građe, glasan, jasan i odrešit, ostavio je jak dojam na nas, ne samo kao vojnik nego i kao duhovit, obrazovan i elokventan čovjek. U ovom broju Bošnjačke Dijaspore nećemo govoriti o njegovim vojnim uspjesima, današnjem političkom angažmanu, nego ćemo govoriti iz jednog drugog ugla - ljudskijeg i pitomijeg. Naime, vašem dopisniku iz Bosanske krajine ukazala se prilika da generala Dudakovića upozna u jednom drugačijem svijetlu - kao promotora zbirke pripovijedaka «Sokolovo brdo» Avde Halilovića, iz koje smo u prošlim brojevima donosili nekoliko fragmente. Na naš prijedlog da nam za čitatelje Bošnjačke Dijaspore, za naše ljude u svijetu, otkrije neke najobičnije stvari nasmijsao se i rekao: «Godit će mi takva promjena jer se u posljednje vrijeme od mene uglavnom tražilo da komentarišem i dajem teške političke intervju».

Atif Dudaković je rođen 2.decembra 1953. godine u Orahovi, općina Bosanska Gradiška, od oca Omera i majke Sadife. Danas živi i radi u Sarajevu, ali veliki dio svog vremena provodi u Bihaću, širom BiH, a i van Domovine u sklopu usavršavanja, reforme vojske... Ovu su podaci do kojih nije teško doći, no nas zanimaju i drugi detalji. Šta biste još mogli reći o sebi?

Sretno oženjen, otac dva sina - jednog apsolutno arhitekture u Sarajevu i jednog partizana koji pohađa osmi razred osnovne škole.

Rekli ste da vam je sin apsolvent arhitekture. Znamo da djeca često kreću stopama svojih roditelja. Kako to da vaš sin, sin jednog od najvećih komandanata naše skorije historije, nije krenuo vašim stopama? Nije pokazao interesovanje za vojnu naobrazbu?

To je njegov izbor. A na neki način je i krenuo mojim stopama, zar ne?! On će sad da gradi ono što smo mi rušili!?! (smijeh)

Često poznate ljude pitaju stereotipno pitanje «da niste to što jeste, šta biste bili?» Pa da i mi Vas upitamo isto?

Pitanje možda jeste stereotipno, ali ja neću dati stereotipan odgovor. U bivšoj JNA stekao sam čin majora, danas sam brigadni general, prije toga sam bio general - znači stigao sam do vrha na vojnoj hijerarhijskoj ljestvici, postigao sam uspjeh. No, nije to ono što me čini ponosnim na ovo što jesam. Ponosnim me čini činjenica da sam upravo ja, moja noga, kročio među prvima

oslobodiocima u oslobođene gradove Bosanske krajine. Upravo ja sam kročio u oslobođeni Bosanski Petrovac, Ključ, upravo ja sam gazio hladnu Sanicu u oslobađanju Sanskog Mosta... To je ono što me čini zadovoljnim i zbog čega ne bih mijenjao to što jesam.

Večeras smo Vas vidjeli u jednom neobičnom svjetlu - promotora književne proze. Prijatno smo iznenađeni koliko ste se dobro snašli, pa jedno pitanje na tu temu. Šta volite da čitate i koliko uopće imate vremena za tako nešto?

Da vam pravo kažem u životu nisam imao mnogo vremena za čitanje. I kada sam čitao nije to bila neka lagana literatura, uglavnom su to bila djela svjetske književnosti - to dok sam se školovao i imao profesore književnosti?

Koji vam je omiljeni lik ili djelo?

Teško je na takvo pitanje dati odgovor. Ja to ne bih nazvao omiljenim djelom, ali se ipak najčešće se vraćam na djelo «Tihi Don» jer sebe često vidim kao Grigora Melehova, glavnog junaka tog romana - ratnika...

Kakav je vaš odnos prema knjizi, pisanoj riječi? Otkud Vi u ulozi promotora?

Autor «Sokolovog brda», knjige koju promovisemo je moj «zemljak» iz Orahove, moj školski drug i prijatelj, Avdo Halilović - pa eto Vam najvaljanijeg razloga - prijateljstvo. A ako ste iznenađeni i ja sam... Iznenađen sam svojim prijateljem, čak pomalo postidjen jer nisam očekivao ovako nešto - na ovakav kvalitetan i umjetnički način napisano i izraženo. Pomalo sam i postidjen jer sam u neku ruku, prije čitanja, podcijenio spisateljsku moć Avde...

Da li ste često u situaciji da Vas ljudi iznenađuju ili za sebe možete reći da dobro procjenjujete ljude?

Ima i jednih i drugih slučajeva, odnosno i kada sam prijatno i neprijatno iznenađen, mada je ovih prvih slučajeva mnogo više. Da biste bili dobar strateg i komandant morate poznavati psihologiju, morate poznavati i procjenjivati ljude... Evo na primjer u posljednje vrijeme jako me iznenadila ova mlada režiserka, Jasmila Žbanić. Iznenadila me njena rječitost, sposobnost...

Jeste li gledali «Grbavicu» i pratite li razvoj i uspjeh naše kinematografije?

Jesam, gledao sam neke filmove, naravno zadovoljan sam uspjehom koji postižu naši filmovi, ali sam zadovoljniji tim mladim, sposobnim ljudima i onim što se postiže tim filmovima a to je promocija BiH i istine o nama.

Možete li za naše čitatelje ispričati neku anegdotu iz svog života?

Naravno, anegdota je mnogo. Evo, pošto je knjiga ta koja nas je okupila ispričat ću vam šta se desilo sa jednom knjigom. Naime, prilikom jedne akcije oslobađanja, na jednom srpskom punktu našli smo Pravilnik ukrajinske vojske, a knjige su uglavnom moji suvenir iz tih akcija.

Neise, taj pravilnik sam sačuvao i jedne prilike kao komandantu u goste mi je došao oficir ukrajinske vojske, a ja onako na vidno mjesto na stolu postavio njihov pravilnik... A, on me iznenađeno pita odakle mi taj pravilnik, da bih ja sav

a da ne govorimo o ljepšoj polovini svijeta - o ženama!

Prije nego što postavite pitanje reći ću vam kako muškarci uopšteno



važan objasnio kako dobar komandant i oficir mora da poznaje i pravilnike drugih postrojbi i armija...

Nekako se uvijek vraćamo vojsci, likovima ratnika... Recite nam nešto o svojoj svakodnevnici. Pratite li sport? Ponekad Vas vidimo na malim ekranima u publici na nekim važnijim sportskim događajima...

(Uz osmijeh) ...da vam pravo kažem nisam vam ja neki sportski tip. Mene tako «pokupe» s vremena na vrijeme, odvuku me na neku utakmicu, čim me slikaju ja pobjegnem...

Kakvi ste sa obećanjima? Da li ih uvijek ispunjavate?

(Opet smijeh) Nadam se da me ne navodite na tanak led sa obećanjem datim u vrijeme agresije. Znam da ste sa Drine i znam da nisam ispunio obećanje dato kad smo gazili Sanicu u oslobađanju Krajine - da nećemo stati dok ne dođemo na Drinu. To je jedno od neispunjenih obećanja...

Ima li general Dudaković poroka?

Neko i kahvu naziva porokom, a evo uz ovo

pitanje vratit ću se na prethodnu priču o Drini.

Evo pred nama je kahva, ja je pijem i volim, a za vrijeme rata sam se zarekao da neću popiti kahvu dok ne zagazim Drinu. To obećanje dato sebi sam djelimično ispunio. Nisam pio kahvu koju godinu iza rata dok me jedne prilike nisu pozvali u Goražde. Kada su me ponudili kahvom rekao sam da imam jedan zadatak prije nego što je popijem. Ustao sam, izuo se i oprao noge u Drine, a zatim poslije dugo vremena popio prvu kahvu. Znam da obećanje nije ispunjeno u potpunosti ali i ta gesta me je činila djelimično ispunjenim.

I na kraju ne možemo ovaj razgovor završiti

pričaju o ženama. Jedna grupa mojih prijatelja, Biščana, došla je do zaključka da način na koji muškarac govori o ženi ima velike veze sa njegovim zanimanjem. Šumar će vam za lijepu ženu reći «Vidi dobre jele», mehaničar će reći «vidi dobre haube» a oficir «a ja dobre haubice»... (smijeh).

I na kraju koliko često putujete van granica naše zemlje, imate li kontakta sa našim ljudima u Dijaspori i da li Vas mogu očekivati u nekoj neslužbenoj posjeti?

Dosta svog vremena sam proveo vani, u Americi recimo, i brojnim evropskim i azijskim zemljama, ali priroda mojih putovanja je uglavnom bila vezana za vojne baze, vojna pitanja što mi nije ostavljalo prostora za susrete sa zemljacima, bar ne onoliko koliko bih htio...

I poruka za naše čitatelje...

Mi smo jedan sposoban, plemenit narod, narod koji zna da se šali na svoj račun, ali moramo znati da historija piše sudbine, a da su ljudi ti koji pišu historiju. Borba za BiH nije završena, samo se ona vodi na drugim poljima - polju kulture, politike, sporta, nauke... I u toj borbi svi moramo dati dio sebe.

A & A TRANSMISSION & General Auto Repair

Transmission Specialist
Engine Repair & Service
Brake Service
Electrical Maintenance
Tune-ups & More...



6900 Morganford Rd St. Louis MO 63116
TAN - TRUONG (314) 678 2480

Imate li problema sa vašom transmisijom???
Ne plaćajte preskupo i za ono što i nije bilo potrebno popravljati - MI naplaćujemo za istinski rad na vašem autu - provjerite nas!!!

Locirani smo na raskršću
Morganford - Loughborough

Sa vama smo, u svakom dijelu svijeta!



Pionirska 10, 75270 Zadar, Hrvatska (tel: +387 35 774 1067, +387 35 774 111, +387 35 774 779; E-mail: export@konjuh.ba, podaja@konjuh.ba; www.konjuh.ba)

Fashion Hair Salon

MUŠKI I ŽENSKI FRIZERSKI SALON

- finiranje i stilovanje svečanih frizura
- farbanje, mini-val, izvlačenje pramenova
- depilacija lica i obrva sa koncem
- depilacija čitavog tijela sa voskom
- uklanjanje pora na licu
- nadogradnja kose



3939 W. Lawrence Ave.
Chicago, IL 60625
Phone: (773) 478-8799

Fashion Hair Salon

www.genocid.org



Ako želite da kupite ili
prodate vašu kuću,
za Vas je najbolji izbor :



Claus Schlaefli

314-503-6611

www.WhySTL.com



Garantovana satisfakcija!

Ako Vaša kuća bude na marketu
duže od 60 dana
poklonićemo Vam \$1000 na klozingu,
duže od 90 dana
nećemo naplatiti našu uslugu nik ako...

Ako još niste izabrali agenta,
onda je Claus pravo rješenje
Nazovite odmah: 314-503-6611



3201 West Devon Ave
Chicago, IL 60659
Tel. 773.681.8600
Fax 773.681.8601



Širok asortiman prehrambenih
proizvoda, voće i povrće visokog
kvaliteta, meso, riba i morski plodovi.
Veliki izbor suhomesnatih i mliječnih
proizvoda. Pečenje sa ražnja, hljeb,
peciva, torte i razne poslastice.



STORE HOURS
Monday - Saturday 7 AM - 10 PM
Sunday 8AM - 9PM

www.cityfreshmarket.com

Ukoliko trebate posao, pravo rješenje za Vas je:

BIH INTERNATIONAL TRUCKING COMPANY

OBUKA ZA CDL VOZAČKU DOZVOLU

- mogućnost učenja i polaganja
na bosanskom jeziku
- pet sedmica trening
- obezbijeden smještaj
- bogato iskustvo na američkim
putevima naših instruktora
- uskoro on-line kurs samo za
naše studente
- NAZOVITE ODMAH i rezervišite mjesto,
broj studenata ograničen svaki mjesec

NUDIMO POSAO INSTRUKTORIMA

Ukoliko ispunjavate uslove garantujemo
od 4-5 hiljada dolara za tri sedmice

UKAŽITE NAM POVJERENJE
MI SMO TU DA VAM POMOGNEMO

800.368.8115
314.832.7900



www.bihinternationaltrucking.com

Ako mi ne možemo tamo, mogu Bosanci ovamo

Piše: Sade Alić

KOZARAC-ČIKAGO 2006

Naslov ovoga teksta zapravo je samo jedan od komentara Kozarčana, ali i Prijedorčana koji su odlučili ove godine pokazati čitavom Svijetu svoju marljivost i vrijednoću, kao što su to mnogo puta do sada dokazali. Ekipu Kozarčana i Prijedorčana sačinjavaju: Osman, Sade, Suad, Tahir, Zijad M., Edin, Jasmin, Ekrem, Senad, Kamber, Nisvet, Munira, Aida, Elmina, Ilijaz, Emir B., Emir H., Omer, Fuad i vlasnik RTV Bostel-a Nihad.

Upravo ova ekipa pokreće akcija, a planirano je daim se kasnije pridruže i svi ostali Kozarčani i Prijedorčani. Iako radim sa našim Bošnjacima svakodnevno, ovaj put sam ostao iznenađen i počašćen željom ljudi sa našeg kraja da se što bolje organizujemo i svaki mjesec priređujemo nešto zajedničko. Toliko smo puta čuli komentar sa prošlogodišnjeg "Kozaračkog Piknika" da mnogi od nas su poslije nekoliko godina ponovo vidjeli svoje prijatelje pa čak i neke svoje rođake. Ovo je zemlja rada i svi smo toliko zauzeti da se prosto nema vremena obići familija i prijatelji, nažalost.

Pa krenimo redom jer znamo da mnogi nestrpljivo očekuju vijesti iz Čikaga: 24. maja ove godine održaće se Tevhid i prigodan program na dan kada je Kozarac napadnut sa svih strana i kada smo mislili da je nastupio džehenemski dan. Sjetićemo se svojih poginulih, protjeranih,

vatre koja se uhvatila do neba kada su gorjele naše kuće, sjetićemo se i svojih boraca, šehida i ranjenika, gazija Bosanskih, ali ćemo dati do znanja da i dalje volimo svoj kraj i mislimo na njega, mislimo na svoje šehide, ali i na svjetliju budućnost.

Od 26. maja do 30. maja u Čikagu će se, u sklopu „100 godina Bošnjaka i Islama u Americi“ održati tradicionalni, sedmi po redu „Susreti Bošnjaka“ kada se u Čikagu očekuju na hiljade Bošnjaka iz cijele USA i Kanade. U sklopu „Susreta Bošnjaka“ učestvuju i naši Kozarčani. Dalje, 25. Juna ove godine održat ćemo drugi po redu „Veliki Kozarački Piknik“ u Čikagu, mjesto za

U Čikagu će se 24. maja ove godine održati Tevhid i prigodan program na dan kada je Kozarac napadnut sa svih strana i kada smo mislili da je nastupio džehenemski dan. Sjetićemo se svojih poginulih, protjeranih, vatre koja se uhvatila do neba kada su gorjele naše kuće, sjetićemo se i svojih boraca, šehida i ranjenika, gazija Bosanskih, ali ćemo dati do znanja da i dalje volimo svoj kraj i mislimo na njega, mislimo na svoje šehide, ali i na svjetliju budućnost.

piknik smo obezbjedili i u toku su dogovori o detaljima o kojima ćete biti blagovremeno obaviješteni. Ovo biti nešto zaista veliko i pozivamo sve u USA i Kanadi ali i u Evropi da planiraju za ovaj datum da su u Čikagu, (o konkretnom programu bit ćete obaviješteni).

I sada ono najslađe: gosti Kozarčana i ne samo Kozarčana, mjesec



Sa jednog od sastanaka "Udruženja Kozarčana"

dana su: General Fikret Ćuskić (komandant 17. Viteške Krajiške brigade) i Ervin Blažević Švabo (Urednik jedine web stranice koja daje izvještaje direktno iz Kozarca, borac-gazija). Sa gostima ćemo isplanirati još neke aktivnosti koje neće biti vezane samo za Čikago već i druge gradove u USA.

Ovo su uglavnom, najnovije

vijesti iz Čikaga koji će ove godine biti Kozarac u malom (ili velikom) sa svim svojim aktivnostima. Planirajte, dođite, nećete se pokajati. Na sastanku „Udruženja Kozarčana“ smo razgovarali i o svim onima koji žele doći u Čikago za bilo koji period, mi ćemo Vas dočekati kao svoje najrođenije bili iz Kozarca ili bilo odakle da ste iz Bosne i Hercegovine, sa smještajem i svim onim što je potrebno da se gosti dočekaju na najljepši mogući način.

Možete nam se javiti e-mailom sadealic@hotmail.com ili putem telefona (Sade) 1-773-544-5693. Mahsuz selam ma gdje da bili.

Belgija: Održano III svjetsko prvenstvo Dijaspore BiH u malom fudbalu

NAJBOLJA EKIPIA IZ BELGIJE

Ekipa Belgije u finalu bolja od Njemačke. U borbi za treće mjesto Luksemburžani slavili protiv Holanđana. Samir Selimović, najbolji igrač, Nenad Pavlović, najbolji golman, a Zoran Vuković, najbolji strijelac prvenstva

U belgijskom gradu Antverpenu održano je Treće svjetsko prvenstvo Dijaspore BiH u malom fudbalu, na kome su učestvovala reprezentacije građana BiH iz: Austrije, Belgije, Hrvatske, Holandije, Luksemburga, Velike Britanije, Njemačke, Norveške i Švedske. Pobjednik je ekipa domaćina, reprezentacija građana BiH iz Belgije, druga je ekipa Njemačke, treći Luksemburg, a četvrta ekipa iz Holandije. Belgija je u finalu pobijedila ekipu iz Njemačke, rezultatom 2:0. U borbi za treće mjesto Luksemburg je pobijedio Holandiju, rezultatom 3:2. Svečano otvaranje prvenstva upriličeno je nakon intoniranja himni Belgije i BiH, a goste i gledaoce pozdravili su Haris Lokvančić, ispred domaćina Saveza bh. udruženja u Belgiji, zatim Namik Alimajstorović, ispred organizatora - Svjetskog saveza dijaspora BiH i Sven Alkalaj, ambasador BiH u Belgiji.

U finalu, utakmici za šampiona i vicešampiona bh. Dijaspore u malom fudbalu, sastale su se ekipe Njemačke i Belgije. Domaćini su u ovoj utakmici pokazali više snage, znanja, sportske mudrosti i uspjeli da se revanširaju našim Nijemcima za



poraz u takmičenju po grupama. Pobijedili su sa 2:0 i zasluženost postali novi šampioni bh. Dijaspore. Odličnoj ekipi iz Njemačke, koja je igrom pozitivno iznenadila na prvenstvu, nedostajalo je samo malo snage da u Belgiji zabilježe sve pobjede. Pehare najboljima uručili su Sven Alkalaj, ambasador BiH u Belgiji, Mirza Husić, sekretar u Ambasadi BiH u Belgiji i Namik Alimajstorović, predsjednik SSDBiH. Treće SP Dijaspore BiH odlikuje izuzetno kvalitetan fudbal i još bolje, kvalitetnije i mlađe ekipe nego prošle godine. Sve ekipe su igrale izuzetno fer i sportski, tako da nije bilo niti najmanjeg ispada. Odlične su bile i sudije: Dragiša Terzić, Šaban Sokolović, Mehmedalija Smajić i Muhamed Cerić, kao i članovi takmičarske komisije: Mirsad Ćatić, Hajrudin Isović i Fehim Okanović.

Glas Drine od sada i u USA

BUDITE SA SVOJIMA U BIH PUTEM TALASA RADIJA

Glas Drine iz Sapne pokriva preko 20 općina u BiH na FM talasima (Srebrenica, Bratunac, Vlasenica, Milići, Zvornik, Bijeljina, Brčko, Ugljevik, Lopare, Čelić, Teočak, Sapna, Tuzla, Orašje, Kalesija, Banovići, Živinice, Kladanj, Lukavac, Bosanski Šamac, Modriča, Gračanica, Lončari, Gradačac); u Srbiji: Ljubovija, Mali Zvornik, Loznica, Sremska Mitrovica, Ruma, Irig, Šabac, Loznica; u Hrvatskoj: Županja, Vukovar, Slavonski Brod... Nalazi se također na satelitu Hot Bird: Satelit Hot Bird 6 13° East, Freq: 10971 Horizontalno i sada konačno i za slušatelje u USA!!!

Znaci, sve vaše upućene pozdrave, čestitke, muzičke želje sluša i vaša rodbina i prijatelji u Domovini ili bilo gdje u svijetu. Pošaljite SMS poruku sa Vašim pozdravom koju će odmah na Radiju Glas Drine objaviti u programu uživo. Postupak za USA: napišite GLAS, napravite razmak, pa Vaš tekst poruke. I u Srbiji: Ljubovija, Mali Zvornik, Loznica, pošaljite na broj 97605 . (npr. GLAS pozdravljam...) Uključenje uživo u program putem telefona iz Amerike, birajte broj: 190-0656-0800. Dobar prijem želi vam ekipa Radija Glas Drine.

S. S.

U susret Eurosongu

HARI VAREŠANOVIĆ PJEVA ZA BIH

Hari Varešanović će prvi put nastupiti 18. maja u polufinalnoj večeri "Eurosonga", koji se ove godine održava u Atini. Ukoliko prođe polufinale, Varešanović će se boriti za što bolji plasman BiH u finalnoj večeri 20. maja. Varešanović je pjesmu „Lejla“, čiji su autori Željko

Joksimović (muzika), te Fahrudin Pecikoza i Dejan Ivanović (tekst), bh. javnosti prvi put predstavio 5. aprila 2006. u Narodnom pozorištu Sarajevo, a svi su jednoglasni u ocjeni da BiH ima realne šanse za najviši plasman.

H. K.

Obavještenje iz Izborne komisije BiH

JAVITE SE IZBORNOJ KOMISIJI

Izborna komisija BiH objavila je saopćenje z a javnost u kojem upozorava građane BiH koji žive ili privremeno borave u inostranstvu, bez obzira da li su glasali na prethodnim izborima ili nisu, a namjeravaju glasati na narednim izborima, da su dužni da dostave sve promjene adresa i ličnih

podataka Izornoj komisiji Bosne i Hercegovine radi daljih obavještenja o načinu ostvarivanja svog biračkog prava. Više informacija možete dobiti na zvaničnom web sajtu Izborne komisije Bosne i Hercegovine www.izbori.ba, ili putem e-maila: info@izbori.ba

H. B.

Šta je i zašto KBSA?

BOŠNJAČKA AVANGARDA



Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike(KBSA) je legalna, nevladina nezavisna, krovna organizacija američkih i kanadskih Bošnjaka i svih prijatelja BiH, koja artikulira bošnjački i bosanskohercegovački glas u američkom melting potu i kanadskom kulturnom mozaiku. Odupirući se negativnoj asimilaciji u američkom i kanadskom društvu, putem očuvanja i jačanja svih komponenti bošnjačkog bića i putem očuvanja svih pozitivnih vrijednosti bh društva i države, KBSA podučava Bošnjake i prijatelje BiH u Sjevernoj Americi kako kroz prihvatanje pozitivnih tekovina sjevernoameričkih društava se može očuvati nacionalni, kulturni i duhovni identitet i pomoći izgradnji jedinstvene, demokratske, suverene, prosperitetne države BiH i otvorenog, slobodnog, civilnog društva.

dnevni red definiranje sredstava, metoda i mehanizama za realizacija gornja dva osnovna cilja, profesionalizacija Kongresa i formiranje viših i složenijih organizacionih oblika.

To znači rad na izlasku Bošnjaka iz hronične obamrlosti spram historijskih zbivanja i napuštanja zapuštenosti individualne odgovornosti za kolektivnu bitnost, bitisanost i egzistenciju, što se može postići bošnjačkim zdravim aktivizmom i dijaloškim promišljanjem bitnih egzistencijalnih pitanja čime se otvara put bošnjačkog preporoda. To dalje znači rad na produkciji demokratske, jedinstvene i prosperitetne građanske države BiH i njenog otvorenog civilnog društva.

Jasnoća djelovanja KBSA okupila je mnoge pojedince, ali i organizacije, asocijacije i institucije.

KBSA svojom jasnom vizijom vlastitog djelovanja, svojim konkretnim planovima i programima rada, svojom preciznom organizacionom šemom, svojim godišnjim okupljanjem svega onoga što vrijedi kod Bošnjaka, bošnjačkih organizacija i patriotskih Bosanaca i Hercegovaca, svojim svakodnevnim oglašavanjem po svim bitnim pitanjima bošnjačke i bosanskohercegovačke egzistencije, okupljajući pojedince i kolektive, predstavlja pogonski kotač bošnjačke i bh dijaspore u Sjevernoj Americi.

KBSA - put usmjeravanja Bošnjaka na liniji smanjenja opasnosti od asimilacije.

KBSA - put osvješćivanja Bošnjaka o nužnosti nastavka borbe za državu BiH, na prostorima gdje su antibosanski i antibošnjački lobi vrlo jaki.

KBSA - avangardna snaga Bošnjaka u procesu očuvanja i jačanja bošnjačkog bića i države BiH.

KBSA - zajednička kuća svih Bošnjaka Sjeverne Amerike, koji vole BiH, respektuju i čuvaju bošnjačku duhovnu baštinu, pamte historiju da im se ne bi ponovila.

KBSA - mjesto širenja bošnjačkog glasa istine bez kompleksa i straha, prodorno i hrabro.

KBSA - mjesto oslobađanja Bošnjaka od kompleksa nepovjerenja u vlastite snage i straha od drugih.

KBSA - put produkcije Bošnjaka kao respektabilne snage.

KBSA se zalaže za građanske, kulturne, jezičke, nacionalne, socijalne i vjerske slobode i prava Bošnjaka gdje god žive.

KBSA je nezavisna i nestranačka i podržava sve demokratske procese u Jugoistočnoj Evropi, koji imaju za cilj slobodnu, stabilnu i prosperitetnu regiju. snovne djelatnosti KBSA su: Afirmacija i očuvanje bošnjačkog identiteta, sa posebnim naglaskom na bošnjačku mladež, da ne zaboravi bosanski jezik, kulturu i tradiciju.

Afirmacija i očuvanje Bosne i Hercegovine kao države i pomoć BiH da postane slobodna i prosperitetna država za sve njene građane. Koordinacija, pomoć i razvoj naših organizacija u Americi i Kanadi. Realizacija političkih, kulturnih, naučnih humanitarnih, obrazovnih i drugi akcija. Upoznavanje Amerikanaca i Kanađana sa bosanskim i bošnjačkim kulturnim, historijskim i drugim vrijednostima. Podsticanje Bošnjaka Amerike i Kanade da aktivno sudjeluju u svim poljima života i da budu konstruktivni i pozitivni dio američkog i kanadskog

Rezolucija KBSA o otvaranju procesa formiranja svjetskog Kongresa Bošnjaka

KONGRES BOŠNJAKA SVIJETA

Stradanje materijalne i biološke osnove bošnjačkog naroda je neosporna činjenica. Gubici Bošnjaka samo tokom zadnje agresije i genocida su 10% populacije, polovina preostalog stanovništva je protjerana iz vlastite zemlje diljem svijeta, a ostatak se nalazi na četvrtini teritorije BiH. Veliki dijelovi bošnjačkog naroda, od kojih je Sandžak najveća grupacija su u nezavidnom političkom, ekonomskom i kulturnom položaju i okruženju, bez mogućnosti neposredne povezanosti s maticom. Razorenost bošnjačkih materijalnih u kulturnih dobara je ogromna. Preduvjet za biološki, ekonomski i teritorijalni oporavak Bošnjaka jeste jačanje njihove svijesti i duha. Rastući broj Bošnjaka u Dijaspori prati i rast njihovih nacionalnih, patriotskih i vjerskih potreba i zahtjeva. Potrebe za odbranom i jačanjem svih komponenti bošnjačkog bića i svih pozitivnih vrijednosti multidimenzionalnog bh društva i države u Dijaspori je izazov na koji KBSA odgovara otvaranjem procesa za formiranje Kongresa Bošnjaka svijeta (KBS). Imajući to u vidu Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike je na 7. Skupštini održanoj 28. 05. 2006. godine u Chicagu je usvojio Rezoluciju o otvaranju procesa za formiranje Kongres Bošnjaka svijeta.

IDENTITET

Kongres Bošnjaka svijeta KBS kao međunarodna neprofitna, nevladina i nestranačka organizacija, ima za cilj okupljati i povezivati Bošnjake i bošnjačke organizacije i zajednice izvan BiH i tako stvarati uvjete njihovoga uspješnijeg djelovanja za interese BiH i Bošnjaka. KBS djeluje na prezentiranju i povezivanju svekolike bošnjačke baštine, historije, kulture, tradicije, jezika i duhovnosti u velikoj porodici naroda svijeta. Istovrmeno prezentira najbolje vrijednosti multidimenzionalnog bosanskohercegovačkog društva i države u prodici država svijeta. KBS djeluje prema svome statutu, dobrovoljnog je karaktera, a povezane organizacije, zajednice i pojedinci rade zajednički ono o čemu se dogovore, dok u ostalim djelatnostima svaka organizacija ostaje potpuno samostalna i djeluje prema vlastitim načelima. Bošnjački kongresi pojedinih država djeluju prema vlastitim potrebama i mogućnostima. Na zajedničkom planu, između ostalog, KBS čini sljedeće:

- podstiče i njeguje nacionalni, vjerski i patriotski identitet, nasljeđe, kulturu, tradiciju i jezik kod Bošnjaka u Dijaspori,
- podstiče i njeguje sve pozitivne aspekte i elemente bosanskohercegovačkog multidimenzionalnog društva i države,
- okuplja talente, iskustva i sposobnosti svih Bošnjaka iz Dijaspore i njihovih prijatelja kako bi se pomogao razvoj bošnjačke nacije i pomogle političke, ekonomske, društvene, kulturne i ostale pozitivne promjene u pravcu jedinstvene, nezavisne, demokrtske, prosperitetne države BiH i otvorenog, slobodnog, moralnog, civilnog društva u BiH,
- informiše svjetsku javnost i političke lidere u svijetu o pravim ciljevima

NAJZNAČAJNIJI USPJESI KBSA

1. Bosanski jezik je priznat u SAD i Kanadi kao World Heritage Language. Osnovane prve bošnjačke biblioteke u SAD i Kanadi.
2. Nacionalno ime Bošnjak se upotrebljava u zvaničnim dokumentima u SAD i Kanadi.
3. Osnovne komponente bošnjačkog bića su očuvane i ojačane u američkom Melting potu i kanadskom Kulturnom mozaiku.
4. Bošnjaci su u SAD i Kanadi predstavljeni kao civilizovan narod i nacija koji imaju svoju tradiciju, kulturu, historiju, duhovnost, običaje i jezik.
5. Sve vrijednosti multikulturnog, multivjerskog i multinacionalnog društva i države u BiH su na najbolji način predstavljene u SAD i Kanadi.
6. Rezolucija o genocidu u Srebrenici je usvojena u američkom Senatu i Kongresu.
7. U Kanadskom parlamentu je usvojena posebna Izjava povodom 10. godišnjice genocida u Srebrenici.
8. KBSA je inicirao potrebitost cjelovitih ustavnih promjena u BiH.
9. KBSA je formirao agenciju Odgovor na genocid za sprovođenje svih aktivnosti KBSA po pitanju Tužbe BiH protiv SCG za agresiju i genocid.
10. KBSA je produkovao lobističke grupe u SAD i Kanadi koje lobiraju za bošnjački i bosanskohercegovački interes.
11. Otvoren je proces formiranja Kluba prijatelja BiH u Kanadskom Parlamentu.
12. KBSA je inicirao osnivanje Bosnian Investment Group i Omladinske asocijacije Sjeverne Amerike.

društva, te da budu aktivni u bošnjačkim i bh zajednicama. Da osiguramo vlastiti bošnjački i bh glas koji bi se čuo u institucijama Amerike, Kanade, i šire. Da bošnjačka i bh mreža bude što jača da bi mi mogli sami sebi pomoći u svim segmentima života u Americi i Kanadi. Da uradimo sve što je u našoj moći da se uvijek pamte genocidi koji su izvršeni nad Bošnjacima, da se sjećamo naših šehida, gazija i nevinih žrtava, da nikada ne dozvolimo da se izjednačava agresor i žrtva i da se istina o agresiji i genocidu protiv BiH i Bošnjaka od 1992. do 1995. nikada ne zaboravi.

KBSA je neophodna organizacija, jer predstavlja instituciju koja će nas ujediniti i uraditi za nas ono što ne možemo uraditi kao pojedinci ili lokalne organizacije. U najmanju ruku ona će pomoći da se Bošnjaci druže, upoznaju, međusobno pomažu i da pružamo podršku Bosni i Hercegovini i našim sunarodnjacima gdje god oni bili.

bošnjačkog naroda, njegovoj historiji, kulturi, tradiciji, običajima, duhovnosti i radi na prezentaciji stvarnih nacionalnih i duhovnih vrijednosti Bošnjaka u svijetu, - informiše svjetsku javnost i političke lidere i svijetu o pravim interesima i ciljevima demokratske, jedinstvene, nezavisne i prosperitetne države BiH.

Na svim kontinentima i u svim državama svijeta gdje žive u imalo većem broju Bošnjaci, organizuje se i djeluje KBS. Kao priznata međurodna organizacija, KBS će steći pravo na status savjetodavnog promatrača pri UN.

KBS će se profilirati kao jedinstvena bošnjačka organizacija Bošnjaka izvan BiH, koja u Bosni i Hercegovini, pojedinim državama i na svjetskoj razini je autentični bošnjački glas. Putem "radnih punktova" KBS-a diljem svijeta (osoba, adresa, telefon, faks, i e-mail), KBS će imati saradnju sa bošnjačkim i bh vladinim i nevladinim organizacijama. KBS će inicirati da se čuje glas iz bošnjačke dijaspore u Parlamentarnoj skupštini BiH. U tom svom ostvaranju KBS će pokrenuti inicijativu za imenovanje svoga predstavnika u Parlamentarnoj skupštini BiH i nastupa predsjednika KBS-a u njoj. Radit će se i na dobivanju mjesta u Parlamentarnoj skupštini BiH iz redova Bošnjaka izvan Domovine.

KBS će posebnu pažnju posvetiti lobiranju bošnjačkih i bh biznisa u dijaspori za investiranje u BiH. Istovrmeno će raditi i na lobiranju za investiranje stranog kapitala u BiH.

KBS će raditi sa najvišim razinama vlasti u BiH po pitanju realizacije inicijative o zaduženju ministra i uspostavi Ministarstva povratka i dijaspore. KBS će ustanoviti Studentski fond KBS-a iz kojega će se školovati studenati u Domovini. Ustanovit će i mehanizam "sestrinskih zemalja" prema kojemu će se Bošnjaci iz bogatijih zemalja povezivati i pomagati one iz siromašnih zemalja tako da nitko zbog finansijske nemoci neće ostati izvan bošnjačkog zajedništva.

KBS će raditi na "Adresaru bošnjačkih organizacija i zajednica u svijetu", kojeg do sada nismo imali. Time se pokreće i izdavačka djelatnost KBS-a. Iako je KBS organizacija zajednica, pojedinci se mogu i bez članstva u zajednicama direktno uključiti u djelovanje KBS-a kao KBS-prijatelji, KBS-mecene i KBS-pokrovitelji. KBS će izdavati vlastite novine. Za međusobne opće komunikacije i praćenja hronike bošnjačkih zbivanja izvan Domovine, svakodnevno će se povezivati putem Interneta, jer je to u ovim vremenima za lobiranje i public relations najsolidnija osnova.

KBS-i pojedinih zemalja će imati dužnost da svake godine u svojoj zemlji organiziraju promocije najznačajnijih kulturnih, naučnih i umjetničkih stvaralaca bošnjačkog porijekla. KBS-i pojedinih zemalja će pratiti i predlagati za bh državna visoka priznanja strance nedvojbeno zaslužne za promicanje bošnjačkih i bh interesa, kao i Bošnjake koji su se dugi niz godina na poseban način isticali u patriotskom radu. KBS će postaviti web page stranicu na Internetu, zajedno s nacionalnim kongresima Sjeverne Amerike, Australija i Evrope. KBS će uraditi vlastita

normativna akta na osnovu kojih će se registrovati u državi sjedišta i državi gdje djeluje. KBS će imati svoje zakonodavne i izvršne organe, svoj logo, zastavu i grb. KBS će se finansirati iz članarina i donacija.

DEKLARACIJA KBSA

Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike legalna, nevladina nezavisna, krovna organizacija američkih i kanadskih Bošnjaka i svih prijatelja BiH, koja artikulira bošnjački i bosanskohercegovački glas u američkom Melting potu i kanadskom Kulturnom mozaiku. Odupirući se negativnoj asimilaciji u američkom i kanadskom društvu, putem očuvanja i jačanja svih komponenti bošnjačkog bića i putem očuvanja svih pozitivnih vrijednosti bh društva i države, KBSA podučava Bošnjake i prijatelje BiH u Sjevernoj Americi kako kroz prihvatanje pozitivnih tekovina sjevernoameričkih društava se može očuvati nacionalni, kulturni i duhovni identitet i pomoći izgradnji jedinstvene, demokratske, suverene, prosperitetne države BiH i otvorenog, slobodnog, civilnog društva. Na 7. Skupštini KBSA održanoj u Chicagu 28. maja 2006. godine usvojena je Deklaracija u kojoj stoji:

1. Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike vidi BiH kao suverenu, nedjeljivu, sekularnu, demokratsku i socijalnu državu, republikansko oblika vladavine, zasnovanu na koegzistenciji i toleranciji svih njenih građana i naroda. Novim Ustavom se treba osigurati jačanje demokratske, jedinstvene, prosperitetne države i otvorenog, slobodnog, civilnog, moralnog društva, uz poštovanje međunarodno priznatih ljudskih prava i sloboda. Ustav treba biti proizvod volje građana i naroda, usvojen u Parlamentarnoj skupštini ili na referendumu. Ustavne promjene su najznačajnije pitanje građana i naroda BiH i ta važnost zahtjeva izjašnjavanje građana o njima.

2. Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike poziva svakog građanina BiH koji živi u Sjevernoj Americi da se registruje i izađe na izbore u BiH. KBSA posebno apelira na sve Bošnjake Sjeverne Amerike koji su porijeklom iz općina u Republici Srpskoj da tamo glasaju.

3. Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike je svojim aktivnostima uspio izboriti priznanje bosanskog jezika kao World Heritage Language u SAD i Kanadi. KBSA će intenzivirati proces otvaranja škola bosanskog jezika, najboljih mjesta gdje se čuva bošnjački maternji jezik, upoznaje kultura, običaji, tradicija, historija i duhovnost, što je najjača odbrana i najjači odbrambeni bošnjački štit u Sjevernoj Americi. KBSA će nastaviti sa aktivnošću oko otvaranja bošnjačkih biblioteka u SAD i Kanadi u mjestima gdje ima Bošnjaka u većem broju.



Organizovano će početi sa dovođenjem bošnjačkih naučnika iz oblasti jezika i pisaca, na promocije i turneje po Sjevernoj Americi. KBSA pokreće inicijativu da se u svakoj bošnjačkoj organizaciji i zajednici formira saradnik za bosanski jezik i književnost u cilju koordinacije svih aktivnosti po pitanju bosanskog jezika. KBSA planira da otpočne sa radom na planu izdavačke djelatnosti.

KBSA traži da se u svim gradovima Sjeverne Amerike gdje ima više Bošnjaka, otvore u američkim i kanadskim školama predmeti bosanski jezik i kultura, kako bi i mladi Bošnjaci, ali i ostali koji to žele, mogli da u okviru redovne nastave uče jezik svoga porijekla.

KBSA će poraditi na organizovanju asocijacije bošnjačkih prosvjetnih radnika u SAD i Kanadi. U asocijaciju bi se također mogli priključiti prosvjetni radnici iz BiH koji bi htjeli da dođu u Sjevernu Ameriku.

KBSA će inicirati produkciju networka prosvjetnih radnika Sjeverne Amerike.

KBSA predlaže pokretanje lista za kulturu i obrazovanje na bosanskom i engleskom jeziku u Sjevernoj Americi, koji bi izlazio u početku četiri puta godišnje, elektronski i print, za djecu i omladinu. Cilj je da najljepše bisere iz kultura BiH, SAD, Kanade i čitavog svijeta na bosanskom jeziku približimo bošnjačkoj omladini, ali i svim građanima Sjeverne Amerike.

4. Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike će nastaviti uspješan proces razvoja lobističke funkcije. KBSA će u procesu lobiranja posebnu pažnju posvetiti formiranju klubova prijatelja BiH i američkim i kanadskim zakonodavnim organima. KBSA će napraviti poseban program ohrabivanja američkih i kanadskih Bošnjaka i prijatelja BiH za njihov ulazak u političke, ekonomske, naučne i kulturne institucije Sjeverne Amerike.

KBSA će više raditi na edukaciji bh Dijaspore u Sjevernoj Americi.

KBSA poziva sve američke i kanadske Bošnjake da aktivno participiraju u američkom i kanadskom društvu, uključujući izlazak na američke i kanadske izbore.

Afirmacija bh dijaspore u Sjevernoj Americi će biti jedan od težišnih zadataka



lobističke funkcije KBISA. U tom smislu nastaviti će se kontakti sa vladama SAD i Kanade.

5. Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike će u narednom periodu uspostaviti još bliže odnose sa Bošnjacima regiona izvan BiH - Sandžak, Kosovo, Srbija, Crna Gora, Hrvatska, Slovenija, Makedonija, Zapadna Evropa i Australija i aktivnije se uključiti u uvezivanje bošnjačkog naroda u zajednički bošnjački korpus - Svjetski Kongres Bošnjaka, na bazi promoviranja zajedničkih interesa Bošnjaka i BiH.

6. Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike već više godina prati, analizira i lobira za rješavanje problematike dvojnog državljanstva. KBSA još jednom ukazuje na neispunjena obećanja i garancije povodom ovog enormno važnog pitanja. KBSA još jednom traži od svih političkih subjekata u BiH da uzmu u obzir vitalne interese građana BiH u Dijaspori.

7. Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike snažno podržava rad Međunarodnog suda pravde i Međunarodnog krivičnog Tribunala u Hagu. KBSA je formirao posebnu agenciju "Odgovor na genocid" koja ima zadatak realizirati sve zadatke KBSA u pogledu svakovrsne podrške Tužbi BiH protiv SCG za agresiju i genocid. Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike smatra da bez krivično-pravnog procesuiranja i procesa u BiH nema pamćenja, bez pamćenja nema istinskog pomirenja. Samo suđenja mogu držati institucionalno pamćenje.

8. KBSA smatra da Dijaspورا treba da proizvede vlastite kandidate koji će se kandidovati na parlamentarnim izborima u BiH. Kandidati koji žive u Dijaspори najbolje poznaju potrebe Dijaspоре. Nezavisni ili stranački kandidati iz Dijaspоре će povećati dinamiku samih izbora u Matici. Izabrani kandidati iz Dijaspоре će unijeti svježu krv u politički život BiH i dati značajan podsticaj njenom razvoju. Pošto KBSA predstavlja sjevernoameričku dijasporu, koja je s jedne strane žrtva rata, a s druge strane veliki pomagač države BiH na ekonomskom, kulturnom, naučnom i humanitarnom planu, KBSA ahtjeva od državnih institucija BiH da u ime toga kooptira ljude iz Dijaspоре u najviše državne organe.

9. Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike će djelovati u pravcu odstranjivanja svih problema legalnog organiziranja života bošnjačke Dijaspore Sjeverne Amerike. KBSA smatra da sadašnje ambasade BiH u SAD i Kanadi ne djeluju u tom duhu iz objektivnih i subjektivnih razloga. KBSA mora biti prihvaćena kao legalna organizacija kod diplomatskog osoblja ambasada BiH u SAD i Kanadi, jer artikulira i rješava probleme organiziranja bh građana, posebno Bošnjaka, na svim nivoima i po svim potrebama u Sjevernoj Americi.

10. KBSA pozdravlja osnivanje Matice Bošnjaka, kao nevladine organizacije i iskazuje želju za suradnjom. KBSA smatra da Dijaspora mora djelovati kao poseban politički i ekonomski lobi za ostvarivanje svojih političkih prava u BiH, i svojih potreba u Sjevernoj Americi.

11. Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike će raditi na ekonomskom povezivanju poslovnih ljudi bošnjačkog i bosanskohercegovačkog porijekla u Sjevernoj Americi, te povezivanju istih sa Maticom BiH.

12. Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike će izraditi strategiju razvoja
Dijapsore Sjeverne Amerike, i opstanka Bošnjaka, koji se neće vratiti u maticu.
Strategija bi bila potpuno podređena očuvanju identiteta i borbi protiv asimilacije
mladih.



BILTEN KONGRESA BOŠNJAKA SJEVERNE AMERIKE

Informativno glasilo KBSA

Broj 1.

Maj 20, 2006.

Glavni i odgovorni urednik Emir Ramić
Tehničko uređenje Bosnian Media Group

Izdaje UO KBSA

www.bosniak.org


info@bosniak.org

**Za izdavača Bosnian Media Group & Bošnjacka Dijaspورا - bosansko-američke nezavisne novine - zvanični medijski
pokrovitelj 11. Susreta Bošnjaka Sjeverne Amerike**

Nova knjiga Mehmeda Meše Đedovića

Piše Hazim Brkić

KAD SE BULBUL VRATIO



Rečenicom s početka priče *Čup* možda se ponajbolje ocrta osjećajnost kojom piše Mehmed Đedović. Ona istodobno svojim vremenskim rasprostranjem povezuje neko udaljeno, neko bosansko, sretno 'arhaisko vrijeme', sa vremenom opipljive historije u kojoj se sve dobro izgubilo, u kojoj je konkretni i opipljivi oblik življena postao grub i do bolne trpkosti oskudan.

Ovom pričom otvoren je prostor likovima koji se javljaju u proznom svijetu Mehmeda Đedovića, i ujedno se najavljuje što će oblikovati njihove osobnosti (psihemske figure), u kojem i kakvom društvenom okruženju ostvaruju svoje horizonte (kao sociemske figurativne jedinice) i što obdržava, što potstiče, što hrani njihovu životnu dimenziju, ostvaruju ih u tekstu kao zaokružene, ontemske likove.

Knjiga je bila u najužem izboru na konkursu gradačaćkih književnih susreta.

Ibrahim Kajan

ISBN 3-939407-01-1
9 783939 407010

Istina je da književnost u Bosni i Hercegovini boluje dječje bolesti u odnosu na svjetsku pa i na književnost kakvu pišu pisci u Srbiji i Hrvatskoj. U Bosni je književna scena opterećena i podjelama na postmoderniste i one druge pisce šta god to značilo, a ta podijeljenost je izražena u tolikoj mjeri da jedni gotovo pa i ne priznaju postojanje onih drugih ili ih barem ne uzimaju za ozbiljno. Pored toga svaka nagrada koja se dodjeli za neko književno djelo pod velikim je znakom sumnje i uglavnom nema veze sa kvalitetom književnih djela koja se ocjenjuju, ali ima sa nekim drugim prijateljsko, poslovnim i inim razlozima u koje ovaj put ne bismo ulazili.

Kada se u jednom takvom ambijentu pojavi knjiga koja ne pripada ni jednoj od tih strana, bez obzira koliko bila dobra, zna se da će proći poprilično mimo medijske halabuke rezervisane za neke druge pisce i njihove knjige. Nešto slično se desilo sa knjigom pripovijedaka Mehmeda Đedovića OSLUŠKIVANJE (Bosanska riječ Tuzla 2002. godine).

Priča Nad vodom kula, iz pomenute knjige osvojila je prvu nagradu na konkursu Radija Federacije, dok je priča Hronika jednog nestanka otkupljena, a u konkurenciji radio romana nagrađen je naslov Šapat vjetrova. Tu još uvijek nije kraj jer je priča Dan kada je umro Blek stijena iz iste knjige uvrštena u čitanku za osmi razred a duža priča Fleka crvenog mastila, mogla bi postati scenario za igrani film.

Jedna takva knjiga, dakle ipak je prošla bez medijske halabuke mada je u potpunosti rasprodana i sprema se drugo izdanje iste.

Nakon dvogodišnje pauze Đedović još jednom pokazuje umješnost pisanja i ide korak dalje sa kratkim romanom Sjena kurjaka koji se u kratkom vremenu tri puta doštampava i bukvalno obilježava tu godinu kao

Ono što je za ovu knjigu izvjesno mada se nedavno pojavila iz štampe, je da je pravi autentični Bosanski proizvod, univerzalan u tolikoj mjeri u kojoj literatura jeste univerzalna, bogat i lijep, zabavan i poučan, originalan i svjež.

najprodavanija knjiga. O romanu Sjena kurjaka poduži napisao je dr. Rizo Džafić: „Kad čovjek pomisli da na bosanskohercegovačkoj književnoj sceni nema ništa novo, da se književnosti (kao i politika, ekonomija i dr.) guši u moru nespazuma, neznanja i problema, javi se djelo koje vraća nadu da ima pisaca koji knjigu i književnost gledaju kao umjetničko djelo, unose u nju iskustva modernog svijeta. Takvih djela se posljednjih godina pojavilo tek nekoliko, ona su zanimljiva i značajna po tome što uspijevaju uhvatiti korak sa savremenim svjetskim kretanjima u književnosti i, uz to, uspijevaju dati nov kvalitet savremenog našoj literaturi. Jedno od tih djela je i roman Mehmeda Đedovića (1971. Miljanovci, Kalesija) "Sjena kurjaka".

O romanu Sjena kurjaka puno se govorilo te godine, jedni su ga bez mjere a sa argumentima hvalili a Boga mi bilo je i onih koji su drugačije mislili. U svakom slučaju to je tražen i čitan roman a vrlo je izvjesno da će biti preveden na nekoliko stranih jezika, o čemu nam autor nije želio otkrivati detalje.

Napokon, na sajmu knjiga u Sarajevu, pojavljuje se nova knjiga Mehmeda Đedovića KAD SE BULBUL VRATIO, knjiga kojom se ovom prilikom imamo namjeru baviti.

-U mojim pripovijetkama titra mistični dah Bosne; u njima žive i profesori i prosjaci i čuda i stvarnost, u njima je recept za lijek protiv karcinoma koji živi u narodu zajedno sa jednom dunjom u avliji; u njima je sve ono što je Bosna bila i što Bosna jeste, a ljudi ponajviše, izjavio je između ostalog Đedović za Dnevni avaz.

Ono što je za ovu knjigu izvjesno mada se

nedavno pojavila iz štampe, je da je pravi autentični Bosanski proizvod, univerzalan u tolikoj mjeri u kojoj literatura jeste univerzalna, bogat i lijep, zabavan i poučan, originalan i svjež.

Recenzent knjige Ibrahim Kajan kaže: „Rečenicom s početka priče «Čup» možda se ponajbolje ocrta osjećajnost kojom piše Mehmed Đedović. Ona istodobno svojim vremenskim rasprostranjem povezuje neko udaljeno, neko bosansko, sretno 'arhaisko vrijeme', sa vremenom opipljive historije u kojoj se sve dobro izgubilo, u kojoj je konkretni i opipljivi oblik življena postao grub i do bolne trpkosti oskudan. Ta nenametljiva rečenica istodobno otvara prostor likova koji se javljaju u proznom svijetu Mehmeda Đedovića, najavljuje što će oblikovati njihove osobnosti (psihemske figure), u kojem i kakvom društvenom okruženju ostvaruju svoje horizonte (kao sociemske figurativne jedinice) i što obdržava, što potstiče, što hrani njihovu životnu dimenziju, ostvarujući ih u tekstu kao zaokružene, ontemske likove“.

KAD SE BULBUL VRATIO je knjiga kojom se Đedović bavio posljednje četiri godine i nema sumnje da su u nju uvrštene najbolje pripovijetke koje su u tom periodu napisane isto kao što nema sumnje da ćemo od ovog pisca čitati još dosta dobrih knjiga.

Ovaj skromni tekst teško može u potpunosti predstaviti sve ono što se nalazi između 280 stranica teksta u BULBULU, a budemo li se bavili pojedinim pripovijetkama ogriješit ćemo se o neke druge koje mogu ostati nespomenute a svakako to ne zaslužuju.

U svakom slučaju knjiga KAD SE BULBUL VRATIO zaslužuje da bude pročitana i čitana i poslije prvog prolaska kroz priče.

CHICAGO 1906-2006-Program

100 godina Bošnjaka u Sjevernoj Americi • 7. Skupština Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike • II Skupština NABYA
11. Susreti Bošnjaka Sjeverne Amerike • 4. Skupština Islamske zajednice Bošnjaka u Sjevernoj Americi • Congress Cup

Petak, 26. maj 2006

- ★ 12:00 Ručak
- 13:00 Džuma
- 14:00 Promocija knjiga
- 18:00 Tradicionalni Mevlud
- 20:00 Sjednica UO KBSA
- 21:00 Izvlačenje parova za nogomet i šah

Subota, 27. maj 2006

- ★ 8:00 IABNA - IV Skupština
- 10:00 IABNA - okrugli sto na temu: muslimanski identitet.
Govore: Ismet ef Spahić, Edina Leković, Rifat ef. Fejzić (Reis Crne Gore)
- 12:00 Ručak
- 13:00 Podne namaz
- 14:00 KBSA okrugli sto-Bitka za Bosanski jezik
Govore: Profesor Dževad Jahić-Filozofski fakultet Sarajevo, profesor Andrew Wachtel-Northwestern University Chicago, magistar Selen Seferović-Bosanska biblioteka Chicago
- 18:00 NABYA - II Skupština
- ★ 20:00 Svečana proslava - White Eagle
Centralna manifestacija i svečana večera
Ugledni gosti iz Bosne i Hercegovine, Amerike i Kanade

Nedjelja, 28. maj 2006

- ★ 10:00 KBSA - VII Skupština
- 12:00 Ručak
- 13:00 Podne namaz
- 14:00 Promocija knjiga
- 18:00 KBSA, IABNA i NABYA završne sjednice
- 20:00 Omladinsko sportska zabava
- 21:00 Proglašenje pobjednika sportskih takmičenja, dodjela nagrada i priznanja




★ **Bosnian American Cultural Association**
1810 N. Pfingsten Rd.
Northbrook, IL 60062

★ **The White Eagle**
6839 N. Milwaukee Ave.
Niles, IL 60714

★ **Nogomet-Congress Cup**
W. Argyle/N. Albany

★ **Dodjela pohara**
Adresa će biti naknadno saopštena

★ Paralelno sa ovim programom održaće se nogometni turnir CONGRESS CUP u East River Park koji se nalazi na raskršću W. Argyle i N. Albany i šahovski CONGRESS CUP



CHASE
8707 Gravois Ave

314-638-3000 OFFICE
314-583-1112 CELL.



VAŠ MORTGAGE LOAN OFFICER

BRUNO MRUCKOVSKI

SEDAM GODINA ISKUSTVA

Mi uspješno radimo sve vrste kredita!

UVIJEK NA RASPOLAGANJU ZA TERMINE

u svakom trenutku na svakom mjestu



PINK
oglasnik

www.pink-oglasnik.com

BESPLATNI MALI OGLASI

info@pink-oglasnik.com; pinkoglasnik@yahoo.com

00 387 61 730 882 ; 00 387 35 312 950

Kompletna Internet Prezentacija

- Domain ime (www.VasBiznis.com)
- Website Hosting (1-nu godinu)
- Website dizajn, prodavnica, statistike...

Predstavite vas biznis online!
Start plan \$50

sanel@vlasenica.info
(574) 299-0078

Vlasenica
INFO

Bolero Café

Uma Alickovic
Owner

Hours: Mon.-Sun.
7:00 a.m. to 9:00 p.m.
Closed on Tuesdays

4718 Gravois Ave.
St. Louis, MO 63116
314-353-3620



Burek • Sirnica • Kebab
Gulaš • Razni Kolači

Radio "NAŠA RIJEČ"

CHICAGO
Ponedjeljkom u 20:00 h
Frekvencija 1240AM

Adila i Nihad Krmadžija
847-942-7303

Vaša pretplata osigurava opstanak radija
i smanjuje broj marketing poruka u emisiji

Radio radiobehar@aol.com

BEHAR

bosnian radio program St. Louis

Slušajte vaš omiljeni program u novom terminu
5.00 - 10.00 PM CT svake nedjelje

istinski
bošnjački radio

BOSNIAN MEDIA GROUP
P.O. Box 2636
St. Louis, MO 63116-2636
phone 314.494.6512
fax 509.267.4472
www.bosnianmediagroup.com

B M G

bosnian
media
group

EUROPA
FINE FOOD FROM CENTRAL AND
MEDITERRAN EUROPE
MARKET
St. Louis


SOUTH CITY
5005 GRAVOIS
ST. LOUIS, MO, 63116
TEL: 314. 481 - 9880
FAX: 314. 481 - 3885

RETAIL AND WHOLESALE

Kulturni događaj mjeseca u Sjevernoj Americi

Piše Azra Heljo

ODRŽAN FILMSKI FESTIVAL U ČIKAGU



U Čikagu je od 27. do 30. aprila održan prvi čikaški Festival bosanskohercegovačkog filma. Ono što je do prije 6 mjeseci bilo samo ideja, krajem aprila grupa mladih čikaških entuzijasta i zaljubljenika u filmsku umjetnost, a posebno bh kinematografiju, pretvorila je u jedan od najznačajnijih kulturnih događaja u Čikagu. Loyola University ustupila je Galvin Auditorium za prikazivanje filmova, dok su glavni sponzori Festivala bili Western Union, Bosanskohercegovačko američki Community Centar, jedine su misli okrenute snu, to nije spriječilo zaljubljenike filmske umjetnosti i lijepe riječi da dođu u Sullivan Centar i prisustvuju panel diskusiji na temu Šta se dešava kad film putuje? Predigra je bilo prikazivanje filma „Gori vatra“, Pjera Žalice, koji je svoju premijeru u Čikagu doživio već u dva navrata.

Ovaj festival je značajan i zbog činjenice da se desio u godini kada obilježavamo 100 godina Bošnjaka u Americi, te pokazao da smo iznjedrili jednu mladu, obrazovanu i talentiranu generaciju koja na najbolji način može prezentirati Bosnu i Hercegovinu svijetu u kojem živimo. Potencijal imamo, samo mu trebamo pružiti šansu.

Nezvanično, Festival je počeo u četvrtak projekcijom dva kratka filma: *Kraj doba neprijatnosti* i *Izgubljeni film*, te dugometražnog filma „Ljeto u zlatnoj dolini“, redatelja Srđana Vuletića. Oficijelno otvaranje održano je u petak, 28. aprila gdje je u holu auditorija, uz bosansku hranu koju je priredio restoran „Art“, održana mala svečanost povodom zvaničnog otvaranja Festivala. Projekcijom filma „Ovo malo duše“ iz 1986. godine redatelja Ademira Kenovića, svečano je otvoreno prvi čikaški Festival bh filma. U subotnjem terminu prikazano je nekoliko kratkih filmova, autora Ahmeda Imamovića „10 minuta“ i Jasmile Žbanić, ovogodišnjeg dobitnika Zlatnog medvjeda na filmskom festivalu u Berlinu za film „Grbavica“. Predstavila se filmovima „Slike s ugla“ i „Crvene gumene čizme“, a autor Damir Nikšić predstavio se publici kratkim filmom „If I Wasn't Muslim“, a autor je ujedno bio i gost Festivala.

Dva izuzetno talentirana mlada umjetnika iz Čikaga, Isak Berbić i Zlatan Filipović, predstavili su se

čikaskoj publici kratkim video-radovima. Sabina Vajrača, koja je bila gost čikaškog festivala, predstavila se dokumentarnim filmom „Na putu kući, u tuđinu“ (Back to Bosnia). Također, prikazani su i filmovi „Što te nema“, autora Aide Šehović i Gates Gooding, „Savršen krug“, Ademira Kenovića, „Ljubav na granici“, dokumentarni film Miroslava Mandića, te „Go West“, Ahmeda Imamovića.

Kroz ovu diskusiju, čiji učesnici su bili Aleksandar Hemon, trenutno jedno od prvih naših pera dobitnik nagrade grada Čikaga, MacArthur Foundation za 2004. godinu, poznatu još kao nagrada genija, Pavle Levi, filmski historičar trenutno na Stanford Univerzitetu i Sabina Vajrača, pozorišni režiser, vodila nas je Adela Sajdel Cerić, koja je ujedno koordinirala i rad tima koji je osmislio ovaj Festival. Prikazani filmovi pokazali su da i pored siromaštva i svega što se događa u Bosni, imamo dobru kinematografiju, talente koji mogu da privuku pažnju svjetske javnosti, i poberu prestižna svjetska priznanja. To je ujedno kulturni doprinos afirmaciji Bosne i Hercegovine u svijetu.

Ujedno iz prve ruke, od filmskih djelatnika smo saznali i o svim teškoćama sa kojima se susreću u svojoj stvaralačkoj radu. A film, ta vječita magija, ima prednost nad ostalim umjetnostima upravo zato što putuje svojoj publici, što ne postoje ni vremenske ni prostorne barijere da posjetimo Amidžu Idriza u Čikagu. Ova kulturna manifestacija završena je projekcijom filma „Kod amidže Idriza“, redatelja Pjera Žalice. Šta reći na kraju? Hvala Adela, Dženita, Ana, Emire, Je Hvala Amina, Vedrane, Snežana, Andrew, Michael, John i Adis... Hvala „Zambak“- u, Radiju Naša riječ, Bostel TV, koji su nesebično učestvovali u afirmaciji i popularizaciji ovog događaja.

Do viđenja, iduće godine.

Rezultati natječaja za kratku priču na temu „Agresija na Republiku Bosnu i Hercegovinu i genocid nad Bošnjacima“ u organizaciji web magazina Bošnjaci.net

PRVA NAGRADA PRIPALA HAMDİ ČAMO, AUTORU PRIČE „PUT BEZ POVRATKA“

Žiri Drugog internacionalnog natječaja za kratku priču na temu „Agresija na Republiku Bosnu i Hercegovinu i genocid nad Bošnjacima“, objavljuje da je prvu Književnu nagradu „Srebrenica“ (diploma i novčani iznos od 1.000 KM) osvojio HAMDO ČAMO (Sarajevo, BiH), autor priče „Put bez povratka“, drugu nagradu (diploma i novčani iznos od 600 KM) MUHAMED BERBIĆ (Kalesija, BiH), autoru priče „Da to je njegova košulja“, dok treću nagradu, zbog istog broja bodova, dobili su (diplome i podijeljen novčani iznos od 400 KM) ENES TOPALLOVIĆ (Nestun, Norveška), autor priče „Mrtva trka“ i AMRA DŽAFIĆ (Bosanska Krupa, BiH), autor priče „Igra“.

Žiri je radio u sastavu: predsjednik - Nihad KRUPIC (Vancouver Kanada), članovi: Ibrahim KAJAN (Mostar Bosna i Hercegovina), prošlogodišnji laureat dr. Ferid MUHIĆ (Skopje Makedonija), Fatmir ALISPAHIĆ (Tuzla Bosna i Hercegovina) i dr. Mirsad MUJOVIĆ (Chicago SAD). Vjerujemo da je i ovaj drugi natječaj za kratku priču na temu Agresija na RBiH i genocid nad Bošnjacima, doprinio da se u vremenu odvijanja sudskog procesa pred Međunarodnim sudom u Den Haagu, vrata sjećanje na stradanje BiH i Bošnjaka, te da istina i prava iz ovog sudskog epiloga makar djelimično zadovolje žrtve genocidne agresije. Nagrade će biti dostavljene na adrese autora.

Važna napomena: Priče koje su plasirane na drugo i treće mjesto, nakon prvog glasanja imale su isti broj bodova, tako da je žiri ponovo glasao, i nakon toga smo dobili rezultat koji je pred vama. Redakcija se izvinjava učesnicima natječaja i čitateljstvu na čekanju objave informacije o pobjednicima natječaja. Sponzori natječaja su bili: Krup's design

VI. Nihad Krupić, Vancouver Kanada; Bekrija Ston construction, VI. Fadil Bekrija Bekrić, Vancouver Kanada; Europeans Football School, VI. Musajib Sajbo Talić Vancouver Kanada.

Redakcija www.bosnjaci.net

Strah od rodne kuće

Na izlomljena regensburška polja pada noć laka kao svila. Iz visokih skladova, koji razdvajaju rascvjetale čilime u okolišu, sa prvim mrakom počnu šumiti široke orahove krošnje u koje stanu slijetati noćne ptice spremajući se za večernje melodije.

Lijepa su proljeća u Regensburgu. Lijepe su noći u poljima. Lijepi su gustiši okolo njih. Za one koje je ratna sjekira najurila iz doma rođenoga ovo je džennet ovoga svijeta.

Poslije velikih priprema i dugog puta, na koji se bjesmo dali kako bismo pronašli Nafila Raspikuću, o kojem ništa ne saznadosmo još od početka rata, stigli smo blizu gradića Straubinga, smještenog na rijeci Rajni.

Nafil je nestao čim je u Bosni puškarnulo. Kao da u zemlju propade. Jedni su tvrdili da su ga odveli zli, drugi su govorili kako je izbjego u daleke zemlje, a treći, da je promijenio ime i vjeru i prešao na drugu stranu. U zadnje vrijeme pojavili su se ljudi koji se kunu u hljeb i so da su čuli kako Nafil Raspikuća, živ i zdrav, samo dosta izmršao i posijedio, boravi na ovim prostorima u okolini Regensburga. Kako ima ženu Njemicu i kako je uzeo drugo ime, pa se sada odaziva na ime Hans ili tako nekako. To su priče koje hodaju od usta do usta i nikako da se dođe do onih koji su ga vidjeli. Hanif je govorio Ismetu, Ismet Bilalu, a Bilal majci Nafilovoj, da ga je neki Murat Kvočka iz Bihaća lično sreo u njemačkom gradu Regensburgu. Do Hanifa se nekako i došlo, ali kada smo pokušali pronaći Murata niko o njemu ništa nije znao. A opet Hanif ga je sreo u autobusu od Vilindola prema Sarajevu. Sjedjeli ljudi jedan kraj drugog i razgovarali.

Od svega, najviše se vjeruje Salemu Trbušiću, koji se mezarom svojim zakleo da ga je vidio na autobuskoj stanici u Vilindolu, da je razgovarao sa njim i da mu je Nafil rekao kako ide u Njemačku, u Regensburg, te da ga tamo zove drug iz vojske, neki Šemso, Sandžaklija od Novog Pazara.

Uzeli smo pare i amanet od majke mu Nur-hanume, da ga, ako je živ nađemo. Prije tri godine proveo sam nekoli mjeseci u Bad Abašu, u gostima kod svoga brata, i sada se ponašam kao vičan zemlji ovoj, životu i ljudima. Moj prijatelj Remz po prvi put gazi tuđu zemlju. Pare koje nas dvojica trošimo, čekale su u sehari svadbu Nafilovu. Sakib Raspikuća, otac Nafilov ijednom po jednom gazda, planirao je golem dernek, ali ga smrt preteče. A Nafila, evo, rat nekud odveo. Kuda li, o mili Bože?

Bude li živ - izbiće. Tako se nadamo mi i majka mu Nur-hanuma, koja je sve svoje zlato, sem jednog prstena..., prodala



sarajevskom zlataru Ekremu Sivcu i još priturila ono od svadbe.

Samo ga nađite - rekla je pružajući nam pare.

Danima i noćima hodimo od nemila do nedraga, ulazimo u vozove, u kafane, raspitujemo čim ugledamo lice našeg čovjeka, ali, osim jednog koji nam je rekao da mu se čini kako je jednom takvog vidio u centru Regensburga, niko ništa o njemu nije znao. Ništa drugo ne radimo sem što tražimo Nafila. Ima dana kad od jutra do mraka ne jedemo; štedimo, po svoj prilici - zafaliće novca. Nur-hanuma nije žalila, ali ni slutila nije kolika je ova švapska zemlja i kako se u njoj, teško zarađeni novac, lako troši. Pa i ovaj koji je otac slagao za svadbu sina svoga ide. Ide prstenje Nur-hanumino. Osipa se. Ovdje se sve plaća, ama baš sve. I pogled u njemačko nebo, sve... Uzdamo se u rodbinu i poznanike, u dobre ljude. Uzdamo se u roditeljski osjećaj, u žal za osakaćenom zemljom Bosnom, iz čijih rana ne prestaje isticati.


Prepolovismo komadić hljeba i zastadosmo da predahnemo i da svom saputniku i ahababu, Remz Luti, ispričam jednu vrlo zanimljivu priču.

Počeo sam ovako:

Kada Veliki Bog sa nebesa baci svoje oko na ove regensburške prostore, moj Remz Luta, i vidi na stotine hiljada svojih robova što jure za životom kao mravi, ugledaće i Naška Safira, brata moga, iz bihorskog sela Sehilova, koji je zajedno sa mnom, odavno doselio u spas zvani Sarajevo. Njega je bosanski ratni vrtlog, pred sami kraj, izbacio nedaleko odavde, u to njemačko seoce Bad Abaš, blizu Regensburga. Tamo je to, otprilike, moj dobri ahababu, iza onih posljednjih svjetala u ravnici na kojoj, uz blago hrkanje, drijema noć. Selo je neveliko, sa svega nekoliko prodavnica, poštom, bankom, s dva-tri manja preduzeća i skladištem pića, te sa dosta kuća zaraslih u velike grmove cvijeća, sa kapijama na kojim žmirkaju žuta svjetla i iza kojih se šepure svjetlocrveni paunovi. Krovovi su crveni, a zidovi džamijski bijeli. Pa kad pogledaš iz daleka vidiš jato bijelih golubova, sletjeli na zemlju. Na jednoj uzvišici, nekako po samoj sredini sela, nalazi se do neba visoka crkva. Obučena u tanku svijetlocrvenu haljinu, od svjetla skrojenu, liči na djevicu koju muška ruka još nije doticala. Svakim otkucajem zvona progovara: mir, božji ljudi, mir...

SANA INC.
International Grocery, Deli & Bakery

Haris Delic ~ Owner
4414 Morganford Road
Saint Louis, MO. 63116
314.481.5356



Bošnjačka Dijaspورا u povodu sto godina postojanja bošnjačke zajednice u Sjevernoj Americi, u pet nastavaka ekskluzivno donosi najznačajniju analizu o doseljavanju, životu i organiziranju Bošnjaka u Kanadi, autora profesora Emira Ramića


SIROMAŠTVO, REPRESIVNI REŽIMI I POLITIČKA NESIGURNOST NAGNALI SU BOŠNJAKE DA USELJAVAJU U KANADU

Prva bošnjačka Dijaspóra u Kanadi nije bila takvog obima i takve snage da bi odmah preuzela ulogu predvoditeljskog i oblikujućeg faktora bošnjačkog bića kanadskih Bošnjaka. Intelakualno m alobrojna i nepovezana, politički i nacionalno - patriotski dezorjentirana, opterećena paradigama i rješenjima koja su povijesno već bila prevaziđena, bez institucionalnih oblika življenja i djelovanja i bez institucionalne potpore, kanadska bošnjačka Dijaspóra se borila za goli fizički opstanak. Njena povremena upućenost na znatno brojniju, stariju, organiziraniju i bogatijusprsku i hrvatsku djasporu bila je činjenica povijesne zbiljnosti i nužnosti, iz kojih se izvodila dodatna cijepanja i podvajanja. I pored toga kanadski Bošnjaci, prvo putem vjerskog organiziranja, a zatim putem nacionalno - patriotskog organiziranja uspijevaju izraziti vlastitost, dići glas u odbranu bošnjačke časti, duhovnosti i identiteta, bošnjačke kulture, tradicije i običaja, bosanskog jezika i demokratske, jedinstvene države BiH i otvorenog, slobodnog civilnog društva kao jedinih matica i matrica Bošnjaka. To je proizašlo iz toga što su Bošnjaci u Kanadu sa sobom donijeli snažnu svijest o svojoj nacionalnoj posebnosti, koja se tada jedino mogla izraziti kroz dva elementa: islamska vjeroispovijest i bosanski jezik.

STO GODINA BOŠNJAČKE POLITIČKE IDEJE

U 2006. godini se navršava stotinu godina od bošnjačke nacionalne političke ideje. Ali beg Firdus je u decembru 1906. godine osnovao Muslimansku narodnu organizaciju, prvu bošnjačku političku stranku. Povod za osnivanje ove stranke je nasilno pokrštavanje djevojčice Fate Omanović iz Travnika i demonstracije Bosanskih muslimana nakon toga. Nekoliko godina kasnije Mehmed Spaho, član Muslimanske narodne organizacije osniva Jugoslavensku muslimansku organizaciju (JMO). Godinu dana nakon što je Spaho izabran za predsjednika

Jugoslavenske muslimanske organizacije, 1922. godine rođen je Salih Behmen, kako rahmetli Alija Izetbegović reče prilikom Behmenove smrti: "Otišao je najveći među nama". Prvog maja 2006. godine navršilo se tačno stotinu godina od kako je utemeljena prva bošnjačka nacionalna organizacija u Sjevernoj Americi pod imenom Uzajamno podpomagajuće muslimansko društvo Dzemijetul Hajrije Chicago. Kroz cijelo stoljeće u kojem je ovo udruženje iz Chicaga doživjelo svoju evoluciju i brojne



transformacije možemo reći da je očuvalo do današnjeg dana i ostavilo nam svima u nasljeđe svih pet elemenata specifičnog bošnjačkog nacionalnog bića: islam, bosanski jezik, bošnjačku kulturu, tradiciju i običaje. Na ovaj način kao nacija kroz cio jedan vijek Bošnjaci u Kanadi su očuvali svoju posebnost i oduprli se negativnoj asimilaciji koja je tako snažno izražena u kanadskom kulturnom mozaiku.

Dijaspóra (starogrčki - rasutost, rasprostranjenost) označava od druge polovice 20. vijeka skupinu ljudi ili etničke grupe, koje su pod pritiskom sile napustile svoju tradicionalnu etničku domovinu i nastanile se po cijelom svijetu. Pojam

Karakteristično je za sve južnoslavenske doseljenike prije Prvog svjetskog rata da su dolazili kao samci, neoženjeni ili tek oženjeni. Svi su planirali ostati u Kanadi samo koju godinu, zaraditi dovoljno da otplate zemlju, nabave opremu i alate za obradu zemlje ili za svoje radionice u domovini. Taj plan se svake godine produživao, što zbog besposlice u Kanadi, što zbog iznenadnih mogućnosti za boljom zaradom, što zbog pogoršanja prilika kod kuće. I tako je većina odgađala povratak do starosti, ostajući često samci cijeli život. Drugi su, vidjevši da povratka nema, počeli graditi ili kupovati vlastite kuće i prihvaćati stalnije poslove u rudnicima ili tvornicama. Potom bi organizirali dolazak svojih djevojaka ili zaručnica, odnosno supruga i obitelji iz domovine. Prekretnica u odnosu prema povratku i organiziranju stalnijih naselja svakako je bio Prvi svjetski rat.

dijaspóra može i stovremeno označavati i status manjine, na primjer određenih vjerskih skupina. Prvobitno je pojam dijaspóra označavao samo Jevreje, koje su Babilonci 586. godine p.n.e. istjerali iz Judeje, a Rimljani ih 135. godine istjerali u sve krajeve Rimskog carstva.

Početke južnoslavenske, pa time i bošnjačke i

ekspediciji koju su vodili Jacques Cartier i Le Sieur de Roberval bili Južni Slaveni. Samuel Champlain, koji je vodio više ekspedicija u Novi Svijet, spominje u svojim dnevnicima 1605-1606., da je među mornarima, odnosno tragačima za plemenitim metalima u Acadiji (današnji New Brunswick i Nova Scotia) bio i Jacques iz Slavonije.

Kasnije susrećemo mnoga južnoslavenska imena među britanskim, ali i francuskim vojnicima, te članovima ekspedicija u Novoj Francuskoj. Intenzivnija istraživanja i provjere popisa putnika i mornara u ekspedicijama koje su vodili James Cook, George Vancouver, Bodegay Quadra na kanadskom Pacifiku, te popisa ljudi koje je vodio Alexandar Mackenzie koji je kopnenim putem prešao Kanadu i dospio do pacifičke obale, dat će zasigurno više uvida u najstariju južnoslavensku povijest u Kanadi.

ZLATNA GROZNICA U KANADI

Među posadom ekspedicije Bodegay Quadra spominje se 1779. neka južnoslavenska imena, koja spadaju u one koji su se iskrcali i ostali na obali Pacifika. Tako se spominje da je 30. prosinca 1859. u Victoriju stigli na brodu više Južnih Slavena na brodu "Pacific". Neki od njih koje je zlatna groznica dovela u Victoriju i odatle 600 kilometara dalje prema sjeveru, u Cariboo pokrajinu, nisu nikad više vidjeli ni civilizacije ni svojih bližnjih. Uvjeti rada bili su stravični, a nasilje, kartanje, šverc zlatom i ucjene među kopačima iz svih mogućih nacija bile su sastavni dio života, kao i nada u brzo bogaćenje. Kad je Rusija 1867. godine za 7.200.000 dolara prodala Americi Aljasku, put prema sjeveru je postao još otvoreniji i za južnoslavenske trgovce krznom i drugom robom po Aljasci.

Veliki val emigracije krajem 19.

i početkom 20. stoljeća opustošio je mnoge bosanske krajeve i nastanio više zemalja svijeta. Jedan dio tih iseljenika dospio je i u Kanadu. Stizali su najprije kao ribari na obale Pacifika, zatim kao graditelji trans-kanadske pruge donoseći sa sobom veliko iskustvo u tom poslu, potom kao rudari i drvosječe, i tek jedan mali dio kao farmeri koji su se skrasili po prerijama srednje i zapadne Kanade. Kad je Britanska Kolumbija 1871. pristupila Konfederaciji, a nakon što je i najmoćnija tvrtka "Hudson Bay" godinu dana ranije prodala svoje teritorije Kanadi, Kanada se prostrla od oceana do oceana. To je značajno utjecalo i na kretanje južnoslavenskih doseljenika na njihov gospodarski napredak. Posebno to vrijedi za ribare i trgovce ribom. Naime, u to vrijeme već su ustanovljene južnoslavenske ribarske naseobine. Otvaranjem trans-kanadske željezničke pruge 1885. između Montreala i Vancouvera pojačana je i trgovina ribom, osobito veoma cijenjenim lososom, što je dalo zamaha južnoslavenskoj ribarskoj industriji u Vancouveru koja je sve do naših dana jednim dijelom ostala u južnoslavenskim rukama.

Uzroci iseljavanja, koliko god izgledali nepovezani i raznorodni, od polovice 19. stoljeća nagomilavali se i spleli u čvrstu omču koja je useljenike povukla preko oceana. 1873. jeftino žito iz Kanade prouzročilo je slom bečke mjenjačnice i zadalo novi udarac zemljoposjednicima na Balkanu. Glas o bogatoj Kanadi povukao je tada mnoge Južne Slavene koju su se nadali da će brzo zaraditi dovoljno da po povratku kupe komad zemlje i ostvare san o vlastitom gazdinstvu. Ubrzo su dva dodatna faktora još više pojačala omču: okupacija Bosne i Hercegovine 1878. godine, i filoksera. Gubitkom vlasti u Bosni i Hercegovini, bivši veleposjednici turskog carstva željeli su što prije rasprodati svoje posjede: jedni, da bi otišli u Tursku, a drugi, jer nije više bilo kmetova koji bi obrađivali zemlju. To je navelo mnoge Bosance da odu u Novi Svijet, kako bi priskrbili dostatnu sumu novca za otkup zemlje koju su nekad obrađivali kao kmetovi. Odlazak u tuđinu mnogih "skrivila" je filoksera koja je naprosto opustošila vinograde koji su bili važan, a često i jedini izvor prihoda u Hercegovini. Valovi iseljenika krajem 19. stoljeća zapljusnuli su i Kanadu. Tako susrećemo prve rudare u rudnicima ugljena oko Nanaima, Wellingtona, Ladysmitha, Cumberlanda.

HLJEB U RUDNICIMA ZLATA

Južni Slaveni su krajem 19. stoljeća radili u rudnicima cinka i olova u predjelu Trail-Rossland uz granicu američke države Washington, dok su neki opet bili u novootvorenim rudnicima srebra i zlata u pokrajini Kootenay (Rocky Mountains). Izgradnjom pruge preko Kanade počeli su 1890-ih godina nicati rudnici oko

ondašnje luke Prince Arthur (kasnije: Port Arthur, a danas Thunder Bay) na obalama Lake Superior, zatim u predjelima Sudburyja koji je i utemeljen kao rudarsko mjesto 1883., te 300 kilometara sjevernije oko današnjeg Cobalta, Kirkland Lakea i Timmins. Kad je 1896. otkriveno zlato u području Klondikea između Yukona i Aljaske, mnogi Južni Slaveni s juga krenuli su na sjever. Putovalo se parobrodom do luke Skagway, duboko u fjord između arhipelaga Alexander, a odatle preko opasnog planinskog prijelaza White Pass do gornjih tokova rijeke Yukon gdje je na jezeru Bennett trebalo napraviti splav ili čamac i spuštati se i Yukonom oko 800 kilometara do Dawsona, grada koji je za dvije godine narastao na 25 tisuća stanovnika. Rad u šumama, na pilanama i u tvornicama papira također je privukao veći broj Južnih Slavena. Port Arthur i Fort William, danas Thunder Bay i Sault Ste. Marie na sjevernim obalama jezera Superior bili su već početkom stoljeća središta ontarijske drvne industrije.

Nakon zatvaranja rudnika bakra u mjestu Calumet u pograničnoj državi Michigan u Americi, dosta Južnih Slavena iz Amerike prelazi u Kanadu. Vični rudarskom poslu, lakše susu došli do radnog mjesta nego novodošli iz Europe. Tako je jedna grupa 1910. našla zaposlenje u rudnicima nikla, bakra i srebra u Worthingtonu, Creightonu, Garsonu, Sudburyju. Karakteristično je za sve južnoslavenske doseljenike prije Prvog svjetskog rata da su dolazili kao samci,



neoženjeni ili tek oženjeni. Svi su planirali ostati u Kanadi samo koju godinu, zaraditi dovoljno da otplate zemlju, nabave opremu i alate za obradu zemlje ili za svoje radionice u domovini. Taj plan se svake godine produživao, što zbog besposlice u Kanadi, što zbog iznenadnih mogućnosti za boljom zaradom, što zbog pogoršanja prilika kod kuće. I tako je većina odgađala povratak do starosti, ostajući često samci cijeli život. Drugi su, vidjevši da povratka nema, počeli graditi ili kupovati vlastite kuće i prihvaćati stalnije poslove u

Nastavak procesa useljavanja

BOŠNJACI NAJBROJNIJI USELJENICI

Od 1990. godine useljavanje Bošnjaka u Kanadu dobija na značaju. Taj značaj je naročito izražen nakon promjene u useljeničkom zakonodavstvu 1993. godine, kada su uvedeni dodatni kriteriji koji stimuliraju useljavanje stručnih i kvalificiranih ljudi. S obzirom na veliku ponudu radne snage koja je stvorena nakon početka agresije i genocida na BiH useljavanje građana BiH u Kanadu se naglo povećalo. U 1993. godini BiH je ušla među deset najvećih snabdjevača stručne radne snage za kanadsko tržište. Kanada je u toj godini izdala preko sedam hiljada useljeničkih viza i postala prva i najvažnija useljenička zemlja. Sudeći po planovima daljeg zapošljavanja u Kanadi, Bošnjaci će i ubuduće migrirati u tu zemlju. Na to upućuje i migraciona politika koju ova zemlja sprovodi. Kanadska imigraciona politika zasniva se uglavnom na iskustvima SAD, tako da su se i zakonske regulative donosile približno kada i u SAD. I u ovoj zemlji useljavanja se vrše u najvećoj mjeri na osnovu okupljanja porodice. Oni koji se useljavaju van porodičnih veza, to su obrazovani i stručni useljenici. Čak i prije 1967. godine, kada je lansirala novu useljeničku politiku prvenstveno u funkciji privrednih potreba zemlje, Kanada je useljavala profesionalne i visokostručne ljude. Propisi donijeti 1967. godine potvrđuju principe uvedene još 1962. godine. Propisima o useljavanju se razrađuje useljenički sistem, uvodeći devet kriterija koji nose određeni broj poena za rangiranje potencijalnih useljenika.

većina ili tvornicama. Potom bi organizirali dolazak svojih djevojaka ili zaručnica, odnosno supruge i obitelji iz Domovine.

Prekretnica u odnosu prema povratku i organiziranju stalnijih naselja svakako je bio Prvi svjetski rat.

rata počeo je novi val iseljavanja. Kad su usto Sjedinjene Američke Države uvele i počele primjenjivati (1923-24.) ograničavajuće kvote za južноевропске narode, a Kanada 1923. ukinula o graničenja za useljenike iz bivšeg austrougarskog carstva, mnogi koji su kanili ići ili su već pošli za Ameriku, završili su u Kanadi. Ljudi koji su već našli svoj kakav-takav dom u spomenutim kanadskim mjestima, počeli su dovoditi supruge, djecu i rođake.

BIJEG OD TERORA

Politički teror i pogoršano gospodarsko stanje u Jugoslaviji između 1920. i 1929. prisililo je 153.914 ljudi da se ise. Od toga je, prema službenim podacima, pred samu depresiju iselilo preko 60.000 ljudi. No umjesto prosperiteta, posla i zarade, dočekala ih je depresija, besposlica i beskućništvo. Čini se da je upravo takvo stanje bio još jedan snažan element koji je utjecao na čvršće okupljanje useljenika, uzajamnu solidarnost i razvijanje do tada neviđene društvene, kulturne i socijalne aktivnosti. Obitelji koje su imale kuće primale su na stan ne samo rodbinu, nego i brojne besposlene samce. Ljudi su spavali na smjene u istom krevetu. Okupljalo bi se i po 40 samaca u jednom radničkom stanu. Južnoslavenske zajednice zabilježile su u kanadskim gradovima jači porast krajem dvadesetih godina, zbog slijevanja u gradove onih koji su radili po okolnim manjim mjestima, rudnicima, šumama i gradilištima. To posebno vrijedi za Sault Ste. Marie i Thunder Bay, gdje su mnogi radili po

HOHMEIER
Since 1924
AUTO BODY
"Insurance Approved"

Bob Hohmeier

bus: 314.481.7429
fax: 314.832.1600
bob@hohmeier.com
www.hohmeier.com

**4411 Eichelberger St.
St. Louis, Mo. 63116**

10% LABOR DISCOUNT WITH THIS COUPON

Basic's Bakery & Deli

Open 6 a.m. to 8 p.m. • 7 Days a Week

ADELA BASIC
Owner

5506 South Kingshighway
St. Louis, MO 63109

Home (314) 845-0715
Cell (314) 402-2757

LJUBIJA
European Food Market

Vlasnik:
Suad Huskanović
5159 Lemay Ferry
St. Louis, MO 63129

(314) 487-6566



okolnim šumama; za Sudbury, kamo imigraciona s lužba je do Prvog svjetskog rata registrirala vrlo mali broj južnoslavenskih useljenika. Vjeruje da je prva grupa od 49 useljenika stigla u Kvibek 1885. godine. Prema rezultatima istraživanja koje je profesor V. G. Smit objavio 1920. godine, u periodu između 1900. i 1918. godine u Kanadu je stiglo 1.258 Južnih Slavena. Bili su to uglavnom muškarci koji su dolazili sami da bi im se kasnije priključili članovi porodice. Mnogi od tih samaca se nisu ženili, budući da su se nadali da će se kad budu stekli dovoljno novaca vratiti u stari kraj i tamo osnovati porodicu, ili steći dovoljno bogatstva, pa dovesti mladu iz zavičaja. Kako nisu dugo uspjeli da ostvare svoje nade, mnogi su ostali vječi te neženje. U Torontu između balkanskih ratova i Prvog svjetskog rata, bilo je preko 1.000 građana južnoslavenskog porijekla, uglavnom samaca.

Od 1945. godine do 1960-tih godina pristizalo je sve više Bosanaca u Kanadu, ali ne direktno iz BiH, nego preko drugih zemalja Europe. Iako je među njima bilo i školovanih ljudi, inženjera, profesora i liječnika, svi su svoj novi život u Kanadi počinjali u rudnicima, na gradilištima, ili na farmama Manitobe i Alberte. Nova grupa doseljenika podmladila je stare i unijela u njih nešto dinamike, osobito preko nogometnih klubova. No, pridošlice su u isto vrijeme dobrim dijelom politizirale već uspravane ili jugoslavenskog propagandom dezinformirane zajednice. Tako je nastao i određeni antagonizam između "starih" i novih doseljenika. Slične pojave bilježimo i u ukrajinskim, slovačkim i drugim zajednicama. Drugi poslijeratni val bosanskih useljenika uslijedio je nakon 1960. godine, a osobito od 1966. pa do 1973. Bila je to takozvana planirana emigracija.

Jugoslavenski režim, pod totalnom policijskom kontrolom srpskog šefa tajne policije Aleksandra Rankovića, počeo je sistematsko iseljavanje i to najprije mladih ljudi, organizirajući preko svojih suradnika "bijeg" preko granice, dok se nije pokrenula cijela lavina izbjeglica. Time je otpuštan svojevrsni "sigurnosni ventil" kako bi se spriječile mogući socijalni neredi i pobuna nezaposlenih mladih ljudi koji su kažnjavani na taj način da se u njihovim mjestima jednostavno nisu otvarala radna mjesta ili gradili industrijski objekti. Godine 1966. taktika je proširena i promijenjena većom liberalizacijom izdavanja putovnica. Stotine mladih Bosanaca, u biološki najplodnijim i proizvodno najkreativnijim godinama, napustili su BiH. Od njih je jedan dio dospio i u Kanadu, među kojima i znatan postotak sa stručnom ili sveučilišnom naobrazbom. Taj val, iako je smanjen nakon 1973. godine, nije prestao do devedesetih godina, pretvarajući se sve više u "izvoz mozгова".

Useljavanje Južnih Slavena u Kanadu u većem broju započinje tek poslije Prvog svjetskog rata. Kanadski ranog perioda nalaze se kod

brodskih kompanija koje su prevozile useljenika i z Jugoslavije se povećavao. Taj broj je pao na cifru ispod hiljadu kada su uvedene restrikcije u kanadskoj imigracionoj politici. Tako se 1979. godine, prvi put od 1947. godine, u Kanadu uselilo manje od 1.000 iz Jugoslavije. U toku devete decenije godišnji priliv useljenika iz Jugoslavije u Kanadu bio je niži od 1.000 godišnje. Od 1973. godine kanadska statistika daje više podataka o useljenicima, o njihovom porijeklu, obrazovanju i profesiji. Među useljenicima iz Jugoslavije ima sve više inženjera, ljekara, arhitekata, tehničara i slično. To je, također, u skladu sa imigracionom politikom Kanade koja je forsira useljavanje mladih i obrazovanih ljudi. Prema kanadskom popisu stanovništva, u 1981. godini - prema maternjem jeziku: -kao Hrvat se izjasnilo 32.210 lica; -kao Srbin 6.305; -kao Slovenac 6.720; -kao Makedonac 10.650 i -kao Jugoslaven 42.635 lica. Dakle, najveći broj iseljenika ili njihovih potomaka izjasnio se da je njihov maternji jezik "jugoslavenski".

U periodu između dva svjetska rata Kanada postaje znatno značajnija useljenička zemlja za narod Jugoslavije, zahvaljujući promjeni zakonodavstva. Otuda, prema nekim podacima, u periodu između 1919. i 1939. godine u Kanadu se uselilo 33.503, a vr u Jugoslaviju 9.070 lica. Neto priliv po godinama

U periodu između dva svjetska rata Kanada postaje znatno značajnija useljenička zemlja za narod Jugoslavije, zahvaljujući promjeni zakonodavstva. Otuda, prema nekim podacima, u periodu između 1919. i 1939. godine u Kanadu se uselilo 33.503, a vr u Jugoslaviju 9.070 lica. Neto priliv po godinama

dosta oscilirao. Međutim, tačan broj nije poznat, ali je procjenjeno da je početkom Drugog svjetskog rata, u Kanadi bilo oko 20.000 građana Jugoslavije (od kojih oko dvije trećine u provinciji Ontario).

Poslije Drugog svjetskog rata, u ovu zemlju se uselilo preko 110 hiljada ljudi iz SFRJ. Kanada je, isto tako, pružila utočište priličnom broju "raseljenih lica". Kao izbjeglice, raseljena lica ili apatridi "etničkog jugoslovenskog" porijekla uselili su se u Kanadu i to: -u periodu 1947-1958. godina 19.683 lica; -u periodu 1959-1962. godine 4.609 lica; -u periodu 1963-1965. godine 4.266 lica, i -u periodu 1966-1967. godine 2.275 lica. Dakle, za dvadeset godina u Kanadu se uselilo 30.933 izbjegla lica. Posle 1967. godine kanadsko Odjeljenje za državljanstvo i useljavanje je reorganizirano i dobilo je novo ime Odjeljenje za radnu snagu i imigraciju. U toj godini se prekida kontinuitet posebne evidencije izbjeglica. Do kraja sedamdesetih godina udio onih koji se iz Jugoslavije useljavaju u Kanadu povećao se na preko 77% u ukupnom useljavanju Jugoslavena. Oni se sada uglavnom smatraju ekonomskom emigracijom.

U drugoj polovini šezdesetih i tokom sedamdesetih godina, broj useljenika i z Jugoslavije se povećavao. Taj broj je pao na cifru ispod hiljadu kada su uvedene restrikcije u kanadskoj imigracionoj politici. Tako se 1979. godine, prvi put od 1947. godine, u Kanadu uselilo manje od 1.000 iz Jugoslavije. U toku devete decenije godišnji priliv useljenika iz Jugoslavije u Kanadu bio je niži od 1.000 godišnje. Od 1973. godine kanadska statistika daje više podataka o useljenicima, o njihovom porijeklu, obrazovanju i profesiji.

Među useljenicima iz Jugoslavije ima sve više inženjera, ljekara, arhitekata, tehničara i slično. To je, također, u skladu sa imigracionom politikom Kanade koja je forsira useljavanje mladih i obrazovanih ljudi. Prema kanadskom popisu stanovništva, u 1981. godini - prema maternjem jeziku: -kao Hrvat se izjasnilo 32.210 lica; -kao Srbin 6.305; -kao Slovenac 6.720; -kao Makedonac 10.650 i -kao Jugoslaven 42.635 lica. Dakle, najveći broj iseljenika ili njihovih potomaka izjasnio se da je njihov maternji jezik "jugoslavenski".

(nastavit će se)

NONI JUICE - CHICAGO

"ČUDO U BOCI"

VELIĆ F. AMIR

Tel. 773-784-2771

Možete kupiti ili naručiti na adresi:
5311 North California Apt 2, Chicago, IL 60625

ASW Bakery

5617 Gravois • St. Louis, MO 63116 • 314.832-2212

Every Day Fresh Bosnian
Bread • Cakes • Meat Pies • Cheese Pies, etc.

Closed Tuesday
Hours: Wed - Mon
8 a.m. - 9 p.m.

Owners:
Asim & Sebiha Veljagic
Cell Ph# (314) 517-3934

Karate

DVA SREBRA ZA BiH



Posljednji dan takmičenja na 41. evropskom prvenstvu u karateu u norveškom Stavangeru bio je više nego uspješan za bosanskohercegovačku karate Reprerentaciju. Obje naše selekcije osvojile su srebrna odličja u ekipnim borbama. Karatisti BiH, u sastavu Adnan Hadžić, Kenan Alikadić, Oliver Mandarić, Admir Ćupina, Adnan Zukanović i Sead Ćupina, do plasmana u finale pobijedili su selekcije Norveške sa 3:1, Holandije 2:2 (na poen razliku), Francuske sa 3:1, dok su je borbi za zlatnu medalju poraženi od Turske sa 0:3. Ženska ekipa, za koju su nastupile Arnela Odžaković, Lejla Ferhatbegović-Dizdarević, Mirsada Suljkanović i Una Selman, nakon što je u 1. kolu bila slobodna, pobijedila je reprezentacije Italije sa 2:0, zatim svjetskog prvaka Tursku sa 2:1, evropskog prvaka Španiju sa 2:0, dok je u finalu poražena od Njemačke sa 1:2. Prvog dana takmičenja, reprezentativci BiH u pojedinačnim borbama osvojili su tri medalje (po jedno zlato, srebro i bronzu).

Najsajnije odličje osvojio je Mensur Cakić u kategoriji do 70 kg., srebro je izborio Arnel Kalušić (preko 80 kg), a bronzu Mate Odak (do 75 kg). Najtrofejniji bosanskohercegovački sport sa ukupno pet osvojenih medalja u Stavangeru postigao je najveći uspjeh u dosadašnjim nastupima na evropskim prvenstvima.

Na Memorijalnom karataškom turniru „Rašid Buća“ održanom u Ilijašu ekipa Karate kluba “Sloboda“ Tuzla osvojila je 7 medalja, 6 pojedinačno i 1 ekipno. Kako je priopćeno iz ovoga kluba, zlato je osvojio kadet (- 70 kg) Muharem Srabović u disciplinama borbe i kate, srebrnu Daria Mišanović u kategoriji mlađih kadeta (+55 kg) u disciplini borbe. U borbama bronzane medalje osvojili su kadeti Eldin Mujić (-60kg) Mensur Hodžić (-75kg). Bronzanu medalju u katama osvojila je Zerina Konjić ('96 god.). U ekipnim borbama bronzanu medalju osvojili su kadeti Muharem Srabović, Mensur Hodžić i Eldin Mujić.

Odbojka

MODRIČA PRVAK BiH

Odbojkaši Modriče osvojili su naslov prvaka Bosne i Hercegovine za sezonu 2005/2006. Nakon pobjede od 3:0 u prvom meču finala play-offa Modriča je i u uzvratnom susretu istim rezultatom savladala Napredak. U ženskoj konkurenciji odbojkašice tuzlanske Jelovice izvojevale su naslov prvaka BiH pobijedivši sa 2:1 ekipu brčanskog Jedinstva. U prvom meču Jedinstvo je pobijedilo sa 3:0.

Košarka - U Sarajevu održan završni turnir *Final 8 Goodyear*

BOSNA I SARAJEVO

Završnica turnira održana je od 20. do 23. aprila u Skenderiji, a pored sarajevske Bosne plasman u PLAY OFF izborilo je još sedam najbolje plasiranih ekipa u ovom regionalnom takmičenju: KK Partizan Pivara MB (Beograd), KK Crvena Zvezda (Beograd), KK FMP (Beograd), KK Cibona (Zagreb), KK Hemofarm (Vršac), KK NIS Vojvodina (Novi sad), i KK Zadar (Zadar). O jačini ovog završnog turnira možda najbolje govori pokazatelj da je

Košarkaški klub Bosna ASA BH Telecom, osvajanjem visoke šeste pozicije i ulaskom u PLAY OFF regionalnog košarkaškog natjecanja Good year lige, te organizacijom završnice između osam ekipa, na najbolji mogući način vratila je košarku u naš glavni grad. Prepuna Skenderija tokom svih domaćih utakmica, i znatno odskakanje posjete u Skenderiji na utakmicama Bosne u odnosu na ostale učesnike ove Lige, natjeralo je čelnike iz Goodyear lige da Bosni i Sarajevu dodijele završnicu jednog od najjačih košarkaških takmičenja na starom kontinentu.

Završnica turnira održana je od 20. do 23. aprila u Skenderiji, a pored sarajevske Bosne plasman u PLAY OFF izborilo je još sedam najbolje plasiranih ekipa u ovom regionalnom takmičenju: KK Partizan Pivara MB (Beograd), KK Crvena Zvezda (Beograd), KK FMP (Beograd), KK Cibona (Zagreb), KK Hemofarm (Vršac), KK NIS Vojvodina (Novi sad), i KK Zadar (Zadar). O jačini ovog završnog turnira možda najbolje govori pokazatelj da je natjecanje između osam najboljih ekipa pratilo nekoliko stotina novinara i veliki broj “Skauta”, od čega većina iz NBA lige. Možda još jedan dokaz o jačini

ove košarkaške lige u kojoj učestvuju klubovi sa područja bivše Jugoslavije jeste da Ljubljanska Olimpija nije uspjela izboriti mjesto u prvih osam, a znamo da Olimpija uspješno parira svim protivnicima u Euroligi.

Svi ovi podaci govore nam da košarka živi u Bosni i Hercegovini i da se Bosna ASA BH Telecom polahko ali sigurno vraća na staze stare slave. Podsjećanja radi, Bosna je 1979. godine predvođena legendarnim Mirzom Delibašićem postala prvak Evrope, a pored toga u svojim vitrinama ima još nekoliko velikih trofeja: Prvenstvo BiH (1999. i 2005.), Kup BiH (2005.), Prvenstvo SFRJ (1978, 1980. i 1983.), Kup SFRJ (1978. i 1984.).

Bosna nije izdržala u finišu, FMP osvajač trofeja

Nažalost naš predstavnik Bosna ASA BHT nije se uspio plasirati u polufinale jer je Crvena Zvezda porazila Bosnu rezultatom 86 : 74. Iako je Bosna vodila i imala rezultat tokom čitavog meča, ipak nije uspjela održati svoju rezultatsku prednost, jer je u zadnjoj četvrtini

KOŠARKAŠKA GR TRESLA NAŠ GLAV

KK BOSNA ASA BH TELECOM

Sastav	Visina	Datum i mjesto rođenja
4. Nenad Marković	196	06. 06. 1968. Doboj
5. Tomislav Tomović	195	13. 05. 1983. Beograd
6. Siniša Kovačević	200	11. 05. 1978. Banja Luka
7. Goran Ikončić	196	23. 03. 1980. Zvornik
8. Aldin Kadić	207	11. 02. 1986. Konjic
9. Edin Bavčić	210	06. 05. 1984. Foča
10. Aleksandar Damjanović	206	15. 07. 1973. Sarajevo
11. Emir Zimić	217	04. 06. 1986. Sarajevo
12. Nihad Đedović	196	12. 01. 1990. Višegrad
13. Nick Williams	190	16. 11. 1983. Arlington (SAD)
14. Jasmin Perković	204	25. 12. 1980. Rijeka (Hrvatska)
18. Suad Šehović	195	19. 02. 1987. Bijelo Polje (SCG)
20. Saša Vasiljević	183	23. 03. 1979. Osijek (Hrvatska)
52. Lance Williams	206	19. 06. 1980. Čikago (SAD)
Trener Mensur Bajramović		15. 08. 1965. Zenica
Asistent Alen Abaz		23. 07. 1973. Sarajevo
Kondicioni trener Munir Selimović		
Ljekar Nežad Mujić		
Fizioterapeut Amer Salihagić		

ODLIČNI DOMAĆINI

utakmice došlo do naglog pada koncentracije i igre kod našeg prvaka, tako da se Bosna ASA BHT oprostila od ovog turnira u četvrtfinalu. Treba istaći da je navijanje i ponašanje sarajevske publike na ovom turniru bilo za najviše ocjene, fer, sportski, i korektno, kao i to da je publika u dvorani Skenderija htjela svima da kaže da u Sarajevu još uvijek živi sportski i olimpijski duh, iako je košarkaš Crvene Zvezde Čedomir Vitkovac svoje poene u finišu utakmice proslavio podizanjem 'tri prsta' prema sarajevskoj publici, što je naravno kasnije izazvalo veliki revolt kod svih prisutnih u dvorani.

Treba istaći da se Čedomir Vitkovac nakon ove utakmice navodno ispričao sarajevskim navijačima. Ipak, pored Čedomira Vitkovca i srbijanski novinar Vladan Tegeltija napravio je šovinistički ispad u svom prilogu rekavši da je Srbija izvršila okupaciju Bosne i Hercegovine i Sarajeva, pozivajući se na činjenicu da su se u polufinalu sastale četiri ekipe iz Srbije. Da ovaj njegov prilog bude još primitivniji i na najnižim granama, Vladan Tegeltija upotunio je jednim neumjesnim i nadasve neprimjerenim pitanjem upućenim treneru Crvene Zvezde Draganu Šakoti da li misli da se pulufinale možda treba igrati na Palama jer se sastaju „četiri srbijanska kluba“. Šakotin odgovor bio je 'bez komentara'. Sto drugo reći za Vladana Tegeltiju nego bruka i sramota. Brojne kolege novinari iz Srbije i Crne Gore koji su boravili u

Sarajevu oštro su osudili ovaj Tegeltijin prilog izrazivši tom prilikom zahvalnost Sarajlijama na velikom gostoprimstvu tokom čitavog turnira.

Na kaju, Sarajevo je još jednom pokazalo svu svoju ljepotu, veličinu i raskoš, a nama ostaje da Bosnu pratimo i tokom sljedeće sezone Goodyear lige i da na svim utakmicama pjevamo ono sto se pjevalo tokom čitave sezone koja je iza nas: MI ZA BOSNU NAVIJAMO I ZASTAVE RAZVIJAMO.

Rezultati Turnira:

Četvrtfinale /20. april/

Bosna ASA BHT - C. Zvezda 74 : 86
Partizan - Zadar 93 : 81

Četvrtfinale /21. april/

FMP - NIS Vojvodina 95 : 93
Cibona - Hemofarm 83 : 91

Polufinale /22. april/

Partizan - Hemofarm 88 : 66
C. Zvezda - FMP

Finale /23. april/

Partizan - FMP

OZNICA NI GRAD

Košarkaši moskovskog CSKA osvojili su petu titulu prvaka Evrope. Ruski šampion je u finalu turnira u Pragu pobijedio dvostrukog branioca titule - izraelski Macabi rezultatom 73:69 (18:18, 17:12, 14:18, 24:21). U dramatičnom finišu CSKA je imao sedam poena prednosti pola minuta prije kraja, a Macabi se sa dvije trojke primakao na minus dva. Ipak, odlučujuća dva bacanja pogodio je Trajan Lengdon šest sekundi pre kraja.



Nogomet - Dva kola prije kraja Šampionata riješeno pitanje prvaka

ŠIROKI BRIJEG NOVI ŠAMPION PREMIJER LIGE BIH

Ostalo nam je samo još posljednje 30. kolo do stavljanja tačke na još jednu sezonu u bh Premijer nogometnoj ligi. Pobjedom Nogometnog kluba Široki Brijeg, iz istoimenog hercegovačkog grada u 28. kolu (29. 04.) nad Slavijom iz Istočnog Sarajeva rezultatom 3:0, dva kola prije kraja riješeno je pitanje novog prvaka BiH. Kada je oficijelni spiker na utakmici Široki Brijeg - Slavija objavio da je Travnik na svojoj Piroti savladao tim Sarajeva počelo je veliko slavlje i proslava titule na širokobriješkom stadionu Pecara. Naime, Široki Brijeg dva kola prije kraja imao je sedam nedostižnih bodova ispred drugoplasiranog FK Sarajevo, tako da će u pretkolu Lige Prvaka našu

Državu predstavljati NK Široki Brijeg.

Sarajevo izgubilo utrku za prvaka

Izabranici Husrefa Musemića, trenera FK Sarajeva, porazom u Travniku rezulatom 0:2, izgubili su praktično i zadnju nadu za osvajanje šampionske titule. Drugo mjesto i plasman u kup UEFA, kako sada stvari stoje, biće sve što je tim sa Koševa napravio u takmičarskoj sezoni 2005/2006. Nestabilna finansijska situacija te stalne promjene u upravi, jednog od naših najtrofejnih klubova, možda su jedan od glavnih faktora zbog kojih popularni sarajevski

Kup Bosne i Hercegovine u nogometu

NOGOMETAŠI ORAŠJA OSVAJAČI KUPA

Nogometaši Orašja pobjednici su Kupa BiH, nakon što su u uzvratnoj utakmici na domaćem terenu savladali Široki Brijeg 3:0 (0:0). Prvi susret u Širokom završen je 0:0. Meč je odigran pred oko 3.000 gledalaca a golove su dali Pejić (54 i 90) i Kobaš (79).

navijači “Horde zla” već nekoliko sezona uzaludno čekaju jedan veliki trofej koji će ostati na Olimpijskom stadionu Asim Ferhatović Hase. Ono što može da ohrabri navijače tima sa Koševa jeste informacija da je njihov klub dobio licencu za nastupe u evropskim kupovima naredne sezone, tako da se neće ponoviti onaj nezaboravni skandal iz prošle godine kada su Sarajevski klubovi Sarajevo i Željezničar zbog nedobijanja licenci za takmičenje u eurokupovima i pored ostvarenog plasmana u državnom Šampionatu ostali bez evropskih utakmica. Sjetimo se, tada su umjesto dva velika sarajevska kluba našu državu u Europi, tačnije u kupu UEFA, prezentirali NK Širogi Brijeg i NK Žepče. Nadajmo se samo da se ovakva sramota nikad više neće ponoviti u našem nogometu.

Travnik siguran putnik u niži rang

Gotovo pola Lige do kraja pretposljednog 29. kola, strahovalo je za očuvanje premijerligaškog statusa. Ligu napuštaju dva najlošije plasirana kluba. Svi klubovi od devete do šesnaeste pozicije bili su u grčevitoj borbi za opstanak u društvu naboljih. Primjera radi, deveti Leotar iz Trebinja imao je samo pet bodova prednosti u odnosu na Travnik koji drži posljednje mjesto na tablici. Nakon 29. kola stvari su mnogo jasnije. Premijer ligu sasvim sigurno napušta Travnik, dok ćemo drugog putnika u niži rang tražiti u susretima između banovičke Budućnosti i Sarajeva odnosno u meču Čelik - Leotar. Ako kojim slučajem u posljednjem kolu i Budućnost i Čelik ostvare pobjede, Ligu će napustiti Banovićani, jer imaju lošiji međusobni skor protiv zeničkog Čelika. Sve u svemu čeka nas zanimljiv raspis na dnu.

Sezona koju trebamo brzo zaboraviti

Završno sa 30. kolom, spušta se zavjesa na takmičarsku sezonu 2005/2006. Poželimo samo da do kraja sve protекne u sportskom i fer duhu u ovoj sezoni koju trebamo što prije zaboraviti, bar prema mišljenju većine sportskih radnika, novinara i uopće javnog mnijenja u našoj Državi. Veliki broj sumnjičavih rezultata, veliki broj pritužbi klubova na suđenje, slab prosjek posjeta na našim stadionima, kvalitet prikazanog

Nakon 29. kola stvari su mnogo jasnije. Premijer ligu sasvim sigurno napušta Travnik, dok ćemo drugog putnika u niži rang tražiti u susretima između banovičke Budućnosti i Sarajeva odnosno u meču Čelik - Leotar. Ako kojim slučajem u posljednjem kolu i Budućnost i Čelik ostvare pobjede, Ligu će napustiti Banovićani, jer imaju lošiji međusobni skor protiv zeničkog Čelika. Sve u svemu čeka nas zanimljiv raspis na dnu.

nogometa ispod očekivanog, veliki broj incidenata na tribinama (a kao epilog svega pala je i mrtva glava: jesenas u Zenici Aner Kasapović navijač sarajevskog Željezničara preminuo je od srčanog udara nakon premlaćivanja i dobijenih batina u nemirima između zeničke policije i



navijača Želje i Čelika. Anerovo srce nije izdržalo). Nažalost rezime naše Premijer lige umjesto u sportske informacije možda bi se lakše mogli svrstati u crnu hroniku ili rubriku vjerovali ili ne. Teški i možda najteži dani za naš klupski nogomet. Poželimo samo našem klupskom nogometu svjetliju budućnost, da se navijači vrate na tribine, da sudačka organizacija konačno stane na svoje noge, da na našim nogometnim terenima bude puno više nogometa, a ne politike. I na kraju nadajmo se da će nam bosanske i hercegovačke mahale i prelijepe čaršije, pokloniti još nekog Barbareza, ili Salihamidžića, Bajramovića... Pa da nam na jesen sunce obasja bosanskohercegovačke nogometne hramove.

Pisma čitalaca

NAJBOLJE STE GLASILO U DIJASPORI!

Poštovani članovi Redakcije Bošnjačka Dijaspore,
Esselamu alejkum!

Ja sam profesor Muhamed Mašić, rodom iz Prijedora. Sada vam se javljam iz Sarajeva. Inače dio svog vremena provodim u Kanadi, a dio u BiH. Prije dvije sedmice sam došao sam iz Toronta u Sarajevo i sa sobom donio nekoliko brojeva Bošnjacke Dijaspore. Moji prijatelji su pročitali i oduševljeni su.

Razlog moga javljanja su tekstovi gospodina Emira Ramića, koji su visoko cijenjeni kako u Kanadi tako i u BiH. Nažalost nisam imao prilike da lično upoznam gospodina Emira Ramića, što ću učiniti prvom prilikom kada se ponovo vratim u Kanadu.

Pošto ste vi najbolje bošnjačko glasilo u Dijaspori, a mnoga glasila bi vam mogla i zavidjeti i u Matici, ja bih predložio da baš od vas krene prijedlog nagrađivanja naših malih heroja koji tako nesebično rade za nas Bošnjake i BiH. U tom smislu bih predložio da Bošnjačka Dijaspore ustanovi godišnje priznanje za najaktivnijeg Bošnjaka u Dijaspori koje bi se moglo dodjeljivati godišnje na susretima Bošnjaka. Prvo, to priznanje bi moglo biti dodijeljeno baš u Čikagu na 100 godina od bošnjačkog organiziranja u Americi. Prvi koji bi to priznanje trebao dobiti je gospodin Emir Ramić. Ovim bi Bošnjačka Dijaspore bila prva institucija koja bi znala cijeniti bošnjačke heroje i kao takva bila bi primjer mnogim drugim.

Uz čestitke za vaš odličan rad selamim vas iz Sarajeva.

prof. Muhamed Mašić

Poziv na suradnju

EVIDENCIJA OBRAZOVANOG KADRA U DIJASPORI

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice, kroz svoju institucijama u BiH, a u cilju uspostavljanja dalje naučne nadležnost za iseljenišтво, radi na prikupljanju podataka o stručnjacima i visokoobrazovanim ljudima u svijetu koji vode porijeklo iz BiH. Naš cilj je uspostaviti kontakte sa našim ljudima širom svijeta, utvrditi spremnost i pozvati na suradnju sa nadležnim institucijama u Bosni i Hercegovini.

Na osnovu prikupljenih podataka, Ministarstvo će u suradnji sa nadležnim institucijama i ustanovama u BiH organizirati neke aktivnosti poput susreta stručnjaka iz Dijaspore i BiH iz različitih oblasti, sajma bh privrednika iz inozemstva, susreta mladih iz Dijaspore i sl. Ovo su prilike da se stručnjacima iz inozemstva omoguću da znanja i iskustva stečena vani prenesu i primjene u svojoj Domovini. Cilj je uključiti obrazovanu i kvalificiranu Dijaspore u brži i kvalitetniji razvoj Bosne i Hercegovine.

Ministarstvo će, također, na osnovu prikupljenih podataka, pripremiti i štampati publikaciju o bh Dijaspori. Publikacija će sadržati podatke o ljudima koji vode porijeklo iz BiH, a koji su se uspjeli profesionalno afirmirati u državama širom svijeta. Na ovaj način javnosti bi se prezentirala njihova znanja i postignuća ostvarena u inozemstvu. Publikacija bi bila podijeljena po oblastima kao univerzitetski profesori i doktori nauka, ljekari, inženjeri, biznismeni, stručnjaci u oblasti društvenih nauka, kulturni i sportski radnici itd. Ova publikacija, osim što bi pokazala koliki potencijal Bosna i Hercegovina ima u svojoj Dijaspori, sigurno bi bila poticaj jedne snažnije i svestranije suradnje Države i Dijaspore. Jedan broj primjeraka publikacije bit će dostavljen univerzitetima i drugim relevantnim kulturnim i naučnim

suradnje.

Na web strani Ministarstva/Sektor za iseljenišтво www.mhrr.gov.ba je više različitih upitnika za biografiju (Upitnik za biografiju doktori i univerzitetski profesori; Upitnik za biografiju mladi; Upitnik za biografiju univerzalni; Upitnik za biografiju privrednici; Upitnik za biografiju književnici; Upitnik za biografiju dramska umjetnost; Upitnik za biog likovna umjetnost). Molimo Vas da izaberete onaj koji najviše odgovara Vašem polju djelovanja, popunite ga i pošaljete Ministarstvu na jednu od dole navedenih adresa. Poželjno je da uz ispunjen upitnik dostavite i Vašu fotografiju.

Također Vas pozivamo da nam pomognete u uspostavljanju kontakta sa drugim kvalificiranim, visokoobrazovanim i uspješnim ljudima koji vode porijeklo iz BiH u Vašoj sredini bez obzira u kojoj oblasti su angažirani (nauka, kultura, privreda, sport...), bilo da nam dostavite njihove kontakt podatke ili uputite na nas. Ostajemo otvoreni za sve Vaše prijedloge o mogućim oblicima suradnje. Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Sektor za iseljenišтво Trg BiH broj 1 Sarajevo Bosna i Hercegovina

iseljen@mhrr.gov.ba,
isma.stanic@mhrr.gov.ba,
hoda.dedic@mhrr.gov.ba,
mitar.kovacevic@mhrr.gov.ba

Pismo iz Bosne

POMOĆ ZA IZGRADNJU PUTA

Dragi Bošnjaci,
Odlučili smo vam se obratiti putem Bošnjačke Dijaspore, cijeneći da bi ste nam mogli pomoći. Mi smo povratnici u MZ Križevici kod Zvornika, jednu od najvećih bošnjačkih MZ u Republici Srpskoj. Proces povratka u našoj MZ je možda najuspješniji u cijeloj regiji i ovdje se život odvija u pravom smislu riječi. Živimo, radamo se, umiremo... Obnovili smo kuće, imanja se obrađuju, djeci je sagrađen veliki objekat za održavanje kulturnih manifestacija, imamo sagrađene vjerske objekte... Sada smo u velikoj akciji za izgradnju preostale dionice asfaltnoga puta kako bi smo se povezali sa svijetom. Stoga vas pozivamo, da ukoliko ste u mogućnosti, pomognete našu akciju, i na taj način sudjelujete u hajru. Asfaltni put će uz Božiju pomoć svakako biti izgrađen, ali ukoliko nam i vi pomognete, to će biti mnogo lakše. U uvjerenju da ćete nas podržati u naporima da obezbijedimo uslove za normalan i dostojanstven život, u svom i na svom, srdačno vas selamimo. Rukovodstvo MZ Križevici, Zvornik

Uplate možete izvršiti na račun otvoren kod
DEUCHE BANK AG
FRANKFURT/M,
FrankfurtAM Main, SWIFT:
DEUTDEFF
AC: 936 24 19 00
Nova banka AD Bijeljina
IBAN: DE
35500700100936241900
(Beneficiary: 54201-06-019651)
Mjesna zajednica Križevici
Zvornik, 75400

Dodjela godišnje nagrade Izdavačke
kuće Bosanska riječ

NAGRADE PISCIMA U DIJASPORI

Dodjela godišnje nagrade Izdavačke kuće Bosanska riječ privukla je veliku pažnju na ovogodišnjem Međunarodnom sajmu knjiga i učila u Sarajevu. Nagrade se dodjeljuju svake godine istaknutim autorima koji su svojim djelima obilježili protekle sezonu, zatim stranim institucijama i pojedincima koji u inostrantvu podržavaju i afirmišu bosansku literaturu i kulturu. Ove godine nagrada je uručena književniku Ismetu Bekriću, a od institucija Nacionalnoj biblioteci Švedske koja je najveći kupac bosanskih knjiga u svijetu. Od pojedinaca nagrada je dodijeljena Mustafi Hajriću, istaknutom biznismenu iz Dizeldorfa, za njegovu podršku promoviranju bh literature u Njemačkoj, u čije ime je bh književnik Faiz Softić iz Luksemburga primio nagradu. Nagradu čini plaketa i originalna slika Nesima Tahirovića u vrijednosti od 6.000 KM.

Ministarstvo obrazovanja i nauke kantona Sarajevo poziva sve zainteresirane na

PRVI KONGRES NAUČNE DIJASPORE BIH

Ministarstvo obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo sa zadovoljstvom Vas poziva na Prvi Kongres naučne diaspore u Bosni i Hercegovini.

Osnovni cilj Kongresa je uspostavljanje kontakata sa našim ljudima širom svijeta, povezivanje naših naučnika u Dijaspori i u BiH, iz različitih oblasti nauke i obrazovanja.

Na ovaj način zajedno možemo pokrenuti procese svestranog napretka u različitim oblastima nauke na dobrobit svih nas, kao i uspješnom razvoju Bosne i Hercegovine.

Predviđeni datum održavanja Kongresa je septembar 2006.godine. Ministarstvo obrazovanja i nauke će snositi troškove

boravka učesnika i organizacije Kongresa. Informacije o Prvom Kongresu naučne diaspore u Bosni i Hercegovini nalaze se na web stranici Ministarstva obrazovanja i nauke: <http://www.monks.ba>.

Pozivamo sve zainteresirane da registraciju za Kongres izvrše na sljedećem linku:

<http://www.monks.ba/bos/kongres>

Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati putem e-maila: kongres@monks.ba

S poštovanjem,
MINISTAR
Doc. dr. Emir Turkušić

Švedska - Göteborg

KUD DUKAT ZA PRIMJER BOSANCIMA I HERCEGOVCIMA U DIJASPORI

Piše Samir Rajić

Kulturno-umjetničko društvo »Dukat«, koje djeluje u okviru udruženja »BiH« u Göteborgu, osnovano je aprila 1996. i ovih dana slavi deset godina svoga postojanja. Ovaj folklorni ansambl je svojim uspješnim radom na afirmaciji bh. kulture i okupljanju mladih naraštaja postao poznat ne samo u Švedskoj već i van granica ove zemlje. U »Dukatu« sada uspješno izrasta četvrta generacija članova, a u pripremi je i peta koju sačinjavaju djeca rođena u Švedskoj. Sve je počelo 1995., kada se rad u folklornim sekcijama lagano budio. »BiH« u Göteborgu okupila je prve članove, a na prijedlog Zlatka Džonlagića folklorna sekcija dobila je ime KUD »Dukat«.

Prvi zvanični nastup folkloristi su imali na Saveznoj smotri amaterskog kulturnog stvaralaštva u Nödingeu u junu



postignutih rezultata može se sa sigurnošću reći da je »Dukat« opravdao svoje postojanje.

Gostovao je još 1997. u BiH, u Sanskom Mostu, Bosanskom Petrovcu, Ključu i Maglaju. Ostvareni kontakti sa ove prve turneje traju i danas. Dvije godine poslije »Dukat« je učestvovao na

Prvi cilj osnivanja »Dukata« bilo je okupljanje omladine i njegovanje kulturne tradicije BiH kroz folklornu igru i pjesmu. Na osnovu do sada postignutih rezultata može se sa sigurnošću reći da je »Dukat« opravdao svoje postojanje.

1997., na kojoj su zauzeli prvo mjesto. Isti uspjeh »Dukat« je ponavljao i naredne dvije godine. Ostalo je zabilježeno da su u prvom Upravnom odboru bili Faik Saltanović (predsjednik), Rako Muratagić, Senka Krdžalić, Fatima Kovačić, Nura Jusufović i Zlatko Džonlagić, te da je na samom početku rada prvi koreograf bio Smajo Halalkić, a od druge polovine 1996. pa sve do danas Murat Hačković, koji svoje znanje stečeno u sarajevskom »Selji« evo već deset godina uspješno prenosi na mlade u Švedskoj.

»Dukat« krasi suverena igra, raskošna nošnja i dobra živa muzika. Pod Muratovim vodstvom ansambl radi samoprijegorno i profesionalno. Prvi cilj osnivanja »Dukata« bilo je okupljanje omladine i njegovanje kulturne tradicije BiH kroz folklornu igru i pjesmu. Na osnovu do sada

»Baščaršijskim večerima« u sklopu predstavljanja aktivnosti Saveza udruženja u Švedskoj. Potom su slijedila gostovanja u Njemačkoj, Norveškoj, Finskoj i nastup u Västerlusu 2003. p ovoidom obilježavanju desetogodišnjice dolaska Bosanaca i Hercegovaca u Švedsku.

»Dukat« i svi oko njega pričaju priču o mladima iz Bosne i Hercegovine, koji uspijevaju očuvati karakteristike vlastite kulture i u isto vrijeme razvijati razumijevanje za druge, sasvim različite kulture i izražajne oblike. Kroz ovaj ansambl su prošle mnoge mlade osobe koje su pronašle svoj pravi životni put. Ponajviše zahvaljujući bogatom iskustvu druženja u »Dukatu«. Nema sumnje, ono što je »Dukat« napravio u proteklih deset godina na ponos je svima nama u Švedskoj. Pa, neka mu je sretan deseti rođendan!

HOROSKOP ZA V/2006.
Pripremila: Sabina Mirojević



OVAN
OD 21. 3. DO 20. 4.

LJUBAV: Morali bi ste se pomiriti sa činjenicom da ne ide sve glat u životu, pa tako ni u ljubavi. Imajte na umu da poslije kiše dolazi sunce.

POSAO: Očekuje vas uspjeh u poslovima vezanim za putovanja, inostranstvo i sudstvo.
ZDRAVLJE: Više se odmarajte!



BIK
OD 21.4. DO 20.5.

LJUBAV: Odnosi sa pripadnicima suprotnog spola bit će u znaku velike erotske privlačnosti.
POSAO: Poslovi će vam krenuti na bolje, ako ne dozvolite da se vaši intimni problemi odraze na poslovnom planu.
ZDRAVLJE: Moguće su jače glavobolje.



BLIZANCI
OD 21. 5. DO 21. 6.

LJUBAV: Čeznut ćete za promjenama. Nemir će vas tjerati da brzo nešto poduzmete, čime u stvari možete samo zakomplicirati život.

POSAO: Dobro razmislite o mogućim posljedicama prije nego se definitivno upustite u novi posao.
ZDRAVLJE: Osjećat ćete malaksalost i nesvjestice.



RAK
OD 22. 6. DO 22. 7.

LJUBAV: Prebirat ćete po nekim uspomenama i postati svjesni nekih svojih grešaka, pa nećete dozvoliti da se te greške ponove, bar kada je ljubav u pitanju.
POSAO: Bit ćete motivirani da završite jedan dosadan posao i sve oko sebe ćete začuditi brzinom i učinkovitošću.
ZDRAVLJE: Bez većih promjena.



LAV
OD 23. 7. DO 23. 8.

LJUBAV: Ukoliko niste zadovoljni sadašnjom vezom ne poduzimajte drastične poteze, osim ako vam partner zaista ne zagorčava život.
POSAO: Očekuje vas vrlo promjenjiv poslovni period, koji vam nudi puno, ali vam puno toga može i oduzeti.
ZDRAVLJE: Povećana je opasnost od ozljeda oštrim predmetima, pa je potreban veći oprez.



DJEVICA
OD 24. 8. DO 22. 9.

LJUBAV: U ljubavi su moguća razočarenja, ali i novi počeci.
POSAO: Ne prepuštajte se lijenosti i nemaru. Više se koncentrišite na posao.
ZDRAVLJE: Vašu hroničnu nesanicu ne pokušavajte liječiti sedativima.



VAGA
OD 23. 9. DO 22. 10.

LJUBAV: iako Vam se čini kako Vaš ljubavni život sve više pada u nemilost sudbine, sada je pravo vrijeme za zaokret.

POSAO: Stalna potraga za dodatnim poslom uroditi će plodom, pa ćete riješiti neka dugovanja.

ZDRAVLJE: Posjetite zubara.



ŠKORPIJA
OD 23. 10. DO 22. 11.

LJUBAV: Nesuglasice s partnerom shvatite kao prolaznu krizu.

POSAO: Poslovni problemi zahtijevaju od Vas veći angažman na poslu, pa bi bilo dobro zatražiti pomoć dodatnih ljudi.

ZDRAVLJE: Umjesto samosažaljenja pročitajte kakvu dobru knjigu, ili organizirajte kakvo porodično okupljanje.



STRIJELAC
OD 23. 11. DO 22. 12

LJUBAV: U slučaju ljubavne ponude jedne zauzete osobe odlučno odbijte, jer Vam tako nešto nije potrebno.

POSAO: Imat ćete priliku za istraživanje svojih ideja i mišljenja, što je korak više ka uspjehu.

ZDRAVLJE: Često ćete osjećati proljetni umor.



JARAC
OD 22. 12. DO 20. 1.

LJUBAV: Ne glumite sentimentalnost tamo gdje je ne osjećate.

POSAO: Povećane želje uvjetuju brzi ritam života, a tako raste i Vaša zaboravnost. Obratite više pažnje na ispunjavanje obaveza.
ZDRAVLJE: Krećite se što više na zraku.



VODOLIJA
OD 21. 1. DO 19. 2.

LJUBAV: Jedan susret ili telefonski poziv će promijeniti Vaš dosadašnji ljubavni život.

POSAO: Ako razmišljate o promjeni radnoga mjesta, ukazat će Vam se povoljna prilika.
ZDRAVLJE: Povremeni bolovi u vratu ili leđima mogu biti posljedica djelomično profesionalne deformacije.



RIBE
OD 20. 2. DO 20.3.

LJUBAV: I za Vas i za Vašeg partnera će biti bolje ako svoju energiju usmjerite na ljubav, umjesto na nepotrebne rasprave.
POSAO: Ovo će biti mjesec nešto jače aktivnosti u domu, koja će se ogledati u pospremanju, čišćenju, premještanju...


ZDRAVLJE: Mogući su problemi s tjelesnom težinom.

U organizaciji Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike
i Instituta Sevdaha



turneja

SEVDIŠIMO ZAJEDNO



VELIKA TURNEJA INSTITUTA SEVDAH U USA:

NEDJELJA	05/28/06	GR.RAPIDS
SUBOTA	06/03/06	DETROIT
SUBOTA	06/10/06	JACKSONVILLE*
NEDJELJA	06/11/06	ST. LOUIS*
PETAK	06/16/06	SEATTLE*
SUBOTA	06/17/06	ATLANTA*
NEDJELJA	06/18/06	CHICAGO*

(*) Specijalni gost - Mary Sherhart

(**) Turneja će uključiti i gradove koji do momenta stampanja ovog broja nisu potvrđeni